

Vol 16

# THE BANTU (3) WORLD

BEST DRESSED MEN WEAR

SOUTH AFRICA'S ONLY NATIONAL BANTU NEWSPAPER

Authorised to Publish Government Proclamations and Notices of the Native Affairs Department

SATURDAY: OCTOBER 28, 1950 Registered at the G.P.O. as a Newspaper.

PRICE 3D.

#### ACTORS SIGN HUNDREDS OF AUTOGRAPHS.



The picture shows from left to right; Sidney Poitier, Canada Lee, Vivian Clinton and Dr. A. B. Xuma. The actors had just finish el signing hundreds of autographs for admirers at Founders' Day,

# Memorable Evening At B. M. S. C Celebration

Saturday October 21, will be remembered as a memorable day by many Africans who attended the Bantu Men's Social Centre's Founders Day celebrations at which Canada Lee, Sidney Poitier, Edric Connor and Miss Vivian Clinton, Negro actors, were guests of honour introduced to the packed house by Dr. A. B. Xuma. Dr. Ray Phillips presided.

Expressing what he called "the feelings of all the Africans present" Dr. Xuma welcomed the honoured guests who received a resounding ovation.

In a short address Canada Lee | said: "It is strange to find such a big similarity in appearance of many Africans here to those in the States. I have often greeted a good many of them as people I know, only to learn from their

Born in the West Indies, Poitier later went to the United States where he met Canada Lee who

#### Is Balokile A Future Doctor?



daughter of Mr. Frans F. Ntsie nesburg. and Mrs. Mary Ntsie who won Provided the last conference at second place in the great Bantu which no headway could be made World Mother and Child Compe- with the elections was closed contition held earlier this year. An stitutionally, no new nominations only child, she was born during can be permitted for the Presid-1948 whilst her father, a school ency which must be contested by

of respect for the kindness he received from Mrs. Ntsie's people the Kgobes. Florence was given to associate her with plans about her future which her parents hope will be either as a Doctor or Nurse.

President-General of Concress. Kane-Berman, representing the Board of Management, presided, among those present being Mr. J. C. D. Orr who represented the Witwatersrand Region of the National War Memorial Health be either as a Doctor or Nurse.

President-General of Concress. Kane-Berman, representing the Board of Management, presided, among those present being Mr. J. C. D. Orr who represented the Witwatersrand Region of the National War Memorial Health be either as a Doctor or Nurse.

## Now Has Three African Sisters England, "a land where you only

W.N.T. BUSES

NOW ENTER

TOWNSHIP

TWO VIEWS ON

COMING CONFERENCE

te m nus.

or almost always see white faces," immediately she landed from her plane, she felt 'very much at home' amongst people much at home' amongst people sisters at the Coronation Nonlanguage that they belong here—a special tribute to Mr. Alan Paton fact which fully established our relations with each other," he said amid appliance.

Sides, Prince be seen as to be able to return again and Miss Name, a Mopedi from I deserves help," he said in Sepecial tribute to Mr. Alan Paton who, they said, had interpreted an aspect of African life in this to assert of African life in this assert of African life in this country. They also expressed hopes to be able to return again and Miss Name, a Mopedi from I deserves help," he said in Sepedi.

They are Setty Nyama, Nomsa the mud.' The department how—school."

Shezi and Frances Kula. This is ever, was pleased and impressed that this wagen had seen able to extricate it.

Welcoming the new school in the township. Mr M. A. Muller can women on its stan.

Miss Name, a Mopedi from I deserves help," he said in Sepedi.

Presentation Of Tennis to Sir Henry Elliot Hospital, Umta-ta, where she completed her course cleanliness, as well as a decent for Africans. Trophies On Nov. 4

Miss Shezi, a Zulu by birth, trained at the Holy Cross Mission Hospital, Transkei in 1940. On completion she went to King Edward VIII Hospital, Durban for The Public Utility Transport Corporation has extended its acmidwifery. She was appointed Staff Nurse in 1944 at the Pretoria tivices in the Johannesburg Western Areas to the centre of General Hospital, and joined the Coronation Hospital staff in 1946. Western Township, Johannes-

DEVOTION TO DUTY The Jehannerburg Municipal-Interviewed by a "Bantu World" representative, Mr. A. M. Phohlele ity has permitted a big gate eading into the township, to of the Coronation non-European enable the buses to reach the Residen's of these areas are hat it was through their efforts and prey on one another like sub- founded. pleased over his new arrangethat the non-European Blood human monsters. Transfusion Service had pro-

f all in the hospital.

the Margaret Ballinger Home. | generating a great deal of heat, at

# OPENING OF BIG NEW SCHOOL AT ALEXANDRA ALLAYS REMOVAL RUMOURS

"Unity is strength; and when I say that this new building which we are now gathered proves the truth of that proverb. want you also to grasp the fact that this is not a gift to people who cannot help themselves," declared the Chief Inspector of Native Education in the Transvaal, Mr. G. H. Franz, addressing a large assembly gathered before the new fourteen-classroomed Alexandra Township Central School last Saturday. An attentive gathering applauded apt use of Sepedi proverbs which Mr. Franz, speaking through that language medium, frequently used.

visor of schools, said the Africans grows, he develops his own way in this Province had been for- of things, and when he has gained mate to have as Chief Inspectors majority, must be forever be deof Native Education, mon who had pendent upon his parents or grown among them, and had there guardians?"
fore a knowledge of the African Paying to whose aspirations and ambitions deavours culminated in the of this up-to-date and most modern said the department had come to school building in Alexandra trust the Alexandra community Township was, he said, a happy de- He added that they had seen that velopment, one which allayed the blackman also has schemes fears among people worried by and plans and, if in difficulty all frequent talk of the removal of sections would come together, the township.

building this school is an black in this country could be assurance that Alexandra would solved. not be removed soon." Mr Twala added, saying, also, that the school opened a new vista for the children of the township who were being offered a galden opportunity which they could use to beat the 'whiteman at his own game—acquisition of knowledge nd education, which all led to orrect living.

European Hospital, Johannesburg.
They are Beity Nyama, Nomsa the mud. The department how-

Molefe vs S. Stein and Johnny ban, from 1939 to 1942, and did her in education. He urged due honour Mr. J. P. Mngoma, presiding, previously taught by teachers. difficulties. midwifery at the same hospital in to the missionaries, but pointed appealed for more higher educa-1944. On completing, she joined out, however, that the Churches tional facilities for the township, the Pretoria General Hospital. In had often complained that the de- and also asked for the establish-1945 she joined the Coronation partment sometimes engaged in a ment of training facilities for fight against them.

BISHOP SAYS:

## Appeal To Emotions Is Dangerous Game

"The acids of modern secularism are eating deeply into the life

"For lack of faith in God, the its best it does little to ease the nations fall apart and destroy one tension of our multi-racial society staff spoke highly of the three another. For lack of faith in God, and at its worst only succeeds in purses devotion to duty, adding man acclaim themselves as gods making confusion worse con-

Urging that South African affairs be discussed as calmly as They also take a keen interest possible, the Bishop said that the n the hospital social activities situation in the Union was so comand always attend to the welfare plex and bewildering that it was

Balokile Florence Ntsie is the Balokile Florence Ntsie is the place is November 12, in Johannes and Johannes

To World Jamboree? Introducios Mr. Franz, Mr. Mr Franz said this was not the Theophilus Twala, senior super- case; he added: "When a child made in the Transvaal for the

> Paving tribute to all whose enerection of the school, Mr France

> Reiterating his plea to all parents to bring up their children n be reliable and trustworthy, Mr Franz pointed out that the hard of hearing always failed; they are neglected and must themselves be held responsible for that.

"He Who directs us must be thanked for men and women who have the love, power and ability

pressed regret that the Africans meet their people whom they in Africa and those in other countries had been kept in ignorance of each other so long.

Miss Nyhma, a Mopedi from deserves help," he said in Sépedi. dra, made a plea for incustrial the care of the committee relation of Tennis.

Miss Nyhma, a Mopedi from deserves help," he said in Sépedi. dra, made a plea for incustrial that the care of the committee relation of Tennis.

Miss Nyhma, a Mopedi from deserves help," he said in Sépedi. dra, made a plea for incustrial that the care of the committee relationship in the care of liams Town. She then transferred Franz said that the department de- achieved in the provision of in

African nurses in the township.

of human society in every land," declared the Bishop of Johannesburg, Rt. Rev. Ambrose Reeves in his charge to the 29th, Johannesburg Anglican Diocesan Synod which opened this week,

The "Bantu World" learns that the date fixed for the special Transvaal Provincial Congress branch conference at which the least of a President will take the date of a President will take the least of th

Who Will Go

Seventh World Jamboree to be held in Austria 'on August 3 to 13 next year. It is now known that Captain Kenneth F. Angus, the 58-year-old Deputy County Commissioner for Northumberland will lead the British contingent to Austria. In all, 47 countries have been

invited to take part in this allimportant Scouts rally and the two delegates which the Transvaal doubt join the British Contingent. According to information re-

leased by the Boy Scouts Associawork in harmony, many of the differences between white and black in this country could be solved.

Reiterating his plea to all lake district of the Austria. in the American zone of Austria,

The Transvaal Divisional Headquarters are confident that they will choose the best Scout in their Division to represent them, a bond fide member of the movement the Bushman's Thong.

liscuss in full ways and means to Mr. Isaacson hopes that the hall, raise funds to send two represen-tatives to Austria next year. This gather, will keep them off the neeting takes place at the B.M.S. streets and away from criminal on Saturday, October 23 at 8.30 influences.

#### ORLANDO HAS **OUIZ KIDS**

In consultation with local teachers and Mr. McDonald, Cir-

#### **NEW MINISTER MEETS** N.A.D. HEAD OFFICE STAFF



On Friday, October 20, the new Minister of Native Affairs, Senator H F. Verwoerd, accompanied by Dr. E. G. Jansen met the N.A.D. Head office staff in Pretoria. Senator Verwoord expressed a wish to meet the African staff, telling them that he looked forward to their co-operation in working for the welfare and betterment of the Bantu people.

## Big Gift For Moroka

preferably a First Class Scout, a member of the National Execuholder of the King's Certificate or tive of the Labour Party and former President of the Jewish Guild. In order to expedite matters has donated £2,500 for the builda meeting has been called ing of a communal hall for Afriby the Deputy Divisional cans in Moroka Township, on the Pathfinder Scout Commissioner, Mr. J. R. Rathebe, to reports.

## JOINT COUNCIL MEETS ON

Irophies Un Nov. 4

Irophi

# Round the Town



PLAIN OR CORKTIPPED IN 10's, 20's AND 50's

#### MOROKA HEALTH CENTRE NOW HAS SEVEN HUNDRED MEMBERS teacher by profession and a great the two candidates who stood for soccerite was at the Coronation this office at the Springs meeting. Defying a heavy downpour last a membership of 700 including Passing a vote of thanks, Mr L.

Hospital, Johannesburg for treat-ment of an injured spine incurred at football.

Balokile — meaning "they are Balokile — meaning "they are ber 12 is unconstitutional. The National War Memorial He Ith Provided in the Centre's and a member of the Centre's advantage of the Centre's advantage of the Centre's advantage of the Centre's advantage of the Centre's and a member of the Centre's advantage of

Nursery School, Johannesburg. | a conference to elect a President | rial Health Foundation Centre has cellent performances.

good" - is a name which was next step would then lie with the Foundation Moroka Centre. Mr. Among the Centre's activities Board of Management, paid high selected by Mr. Ntsie as a mark President-General of Congress Kane-Berman, representing the are provision of nutrition ser- tribute to the work being done

be either as a Doctor or Nurse.

At present Balokile is at the branch until such time as the PreAlexandra Family Welfare Centre sident-General takes over or calls the Moroka National Wer Memosport.

# LITABA TSE ROMETSOENG KE BANGOLLI BA FREISTATA LE TRANSVAAL

bana ba sekolo ba kile ba re khalo ho ea mane Odendaals Rus ho ea pheha-khang 'minong le bana ba likolo tse ling (Singing Competi- fetoe feela. Ba ratang ho tla ha ba. hlalosa ka ho hola ha motsana oa ipatla feela ho "pepsi-colation). Ba ile ba palame bese e ntle haholo. Ba tloha mona hae ka 9 a.m. me ba khutla ka 10 p.m. Ka

Che, leha ba sa tla le sejana (Cup) ba sebelitse hantle hahole ba hlotsoe ka ntlha-e-le-ngoe ( point) feela Pas Op. Sene se tlile sena. Tsoara ka thata mora Monatisa o natifise pina tle le sejana ka mosho o mong.

#### Lenyalo

Ha bana ba qeta ho tsamaea ea lla tsepe ea lenyalo ra pepetloloha ra leba teng ra ts'ela seporo ra ea lenyalong. Mohlankana oa Hennenman Mong. S. Mokone o ne a nyala mofumahatsana Jane Tlha- kawana. cwane morali oa Ntate Tlhacwane mong oa babali ba "Bantu

Ra e pota-pota ntlo ea hae re setse-setse monyali moo a eang teng. Hara serukhu seo ra fumana bana ba sentse ba pepana ngoanyana a pepile 'nakae re sa tsebe hore na mae o ne a le hokae-basali ba apere litjale empa bana bona ba pepiloe ka holima tsona.

Ka ii 15 October a hlaha a apee bitsoang "Tsillo" a sa tsabe letho lelele ebong Dr. Elfers a ema a bile a ntse a tseha-tseha ho bo- tzinger a fetolela puo ka setswana

#### Polokoe

Polokoe (Football) ha re re he ra bena sehlopha sa Hennenman sa Football se kena ka lori, empa leha ho le joalo ba bang ba ile ba sica lori ba ea ka maoto hae ho ne ho le hobe. Ea lla phala ra ea shebella. Tsa talimana (White le Hennenman) ea theosa ea nyolosa tsekalla-Whites ea hlaba koulo (goal) re sa le moo Hennenman ea iphethetsa ea hlaba le eona ha fella tjena 1-1 papaling ea

Ea lla hape phala tsa tjamelana ea hlahisa mokhoa oa eona Whites ea nyolosa ea theosa ea tsekalla hanyenyane feela oa ba goal Whites.

Ea tla hape ba e neha-Summer-I'lly hape a ba phutha a ba boke-letsa a e ba tlolisa lihloho a e hata a e hlaba ka mokhoa oa haegoal ea luma thota. Ea tla ba e ne ha moshanyana Malandu ha a k a senya nako a e hlaba nerokna monyane. Eitse ea leka Kennoma ho iphethetsa ea tsilisoa ka o l ngoe feela-papali ea fela tiens Whites 3 Hennenman 1.

Lined or unlined

Wider Colour Range

British & American Styling

Idundu, Seawater, Hiha, Summerlilly le Malandu ba babe mane pele norao mane ke Sefe-trata ha ho

KOPELLA: Mono Kopella, Dist chtenburg, re ne re na le mole-2 October.

moruti Schlehmeyer wa Moloba a ali ho ea mamela bana ba bona na le mosimane wa gagwe wa le-

ya bo e le semphete mo maluthereng a Kopella. Ka nako 11 a.m. ke fa ba goroga baruti ba sweu. Go le dilori di le 2 le Bus ya Mr Molamu a tsisitse ba Kunana, e se motho e se motho go rile: thii! ya tlala kereke ya ba ya tshologa matlhodi.

Moruti Mothupi modisa wa phure mose o mo sootho morali oa Tirelo ya bulwa ke kopano ya bao. na oa hola. motho-a thoena joaleka nonvana pedi. Morago mothantiha yo mo nahala hore ntho ena seeta o e tse- dumedisa phuthego, moruti Pfi-

> Dr. Elfers a ruta ka Pes. 93 gatelela bogolo temana 4. a boka bonatla jwa Modimo ka mokawa c e ne ekete ke lantlha ke o lemoga A bua jaaka ke ne ke ise ke u tlwe ope a bua, ba phuthego ba rototse matlho ba sa rate go bonya le fa e le go gotlhola. Dr. Elfers a leboga phuthego fa e tsile ka bontsi. Morago kopano ya baopedi ya opela ka matsetseleko a ma-

#### DITEBOHO

Phuthego ya opela sefela 193 me topelong ya pele. Moruti Mothup a khutlisa ka goleboga go tla ga mookamedi, a ba a leboga phuthe go ka go dira matsapa a go tla. a swetsa ka thapelo.

La bofelo bagogi ba kopa dined fihla hare Summerlilly a e 'lla. mme ra bona £10-15-11, ba phuthe go ya Methodist ba re tlela ka 10s. ba Church of E. ka 6s. Madi otlhe ya nna £11-11-11. Mookamedi a be a lebogela dineo, a ba a kopa go re phuthego e tswe ka mojako o le mongwe, gore ene le mmamookamedi ba eme fa mojakong gore ba dumedise botlhe ka diatla.

Kwa ntle a tshwantsha kerek le moruti le bagogi, le kopano y baopedi; le phuthego yathe. Go tloga foo ba ya go senka diamaleng kwa lapeng la moruti

American Styling,

Bound Edge. 3" Brim

each. Excellent British

Quality.

Write now stating cor-

rect sizes and colours

required to:

tle ba inoese ka nkho—Theunissen vereeniging le Germiston li ne li itse lia tla ha re li bone ke Whites mona matlong a mosoeu.

Malula Dheene hali D. Hlabo

lo wa kereke ya Luther ka la di Mosuoe S. Mofube ba ne ba le suoe le bohle ka kakaretso mane Kopjies peisong (Compe Re ne re gorogetswe ke mooka- tion) ea lipina, teng ho ne ho teahumagadi wa gagwe, le moruti hali Rev. Dasheka a be a li latela ka lorry e palamisitseng batso Ka Saturtaha ka li 30 Sartaraha

Joale 'mino oa tsamaea tjena! Erile letsatsi la di 12 le tihaba. 2. Steynsrust 3. Intermediate (See The Juvenile Choir ca Kereke kate Edenville B. U. S. 3. Double noa ka 6d.

Rai 13 October ka laboblanc orient hall.

Moshomo of Satsang ka hara motse oa rona ha satsang ka hara motse oa rona ha catsang ka hara motse oa rona ha ca thego ya Kopella a bolela ka fa li Trophy tse tharo, ra qala he concert vekeng engoe le, engoe.

> bacha ra bina lipina ka ho fa- tsesa bonahaleng. leka litoropo tse boholo ba tsona, bo lekanang, le bothata bo jeroeng ke tlou e leng ka kampong ea (Zoo).

vangeli oa rona A. Mosesi le Mo-

Che, le ntate Phaukela o ntse qhoba hantle. -Samadula.

te Rev. B S. T. Likale moruti oa phoso eo e hlahe ho Bantu World Mangaung, a tlatsitsoe ke moruti Motapanyane oa Lesotho.

E ne e le mokete o moholo he o tlile lori tse peli tsa Hertzguille; ho no ho le likap so k nafemuhati le baroetsum ba aple uk ke Mrs Likate le bahlankana Ho bile le likamobelo tsa bathe ba baholo, likolobetso tsa bana le

ODENDAALSRUS: Tsebang me oalle eohle, re tla ba le mokete a peiso. E tla ba ka la 16 Ts'itoe. la gala ho matha batho ba mathea lihempe le marikhoe, Colours: Brown, Plack, sena ka chelete, eo e tla bolelo. Fawn and Grey, at 43/6

P. Z. Nieo

te bats'oari ba papali. Peiso e tla ba ka Boroa ho Le-eishini (Location). Batho ba tla ala ka 11 o'clock.

Lipte li tla mathela likobo, 'Ma i kena ka chelete, e tlang ho beoa ir bats'oari ba Peiso. Melao e tla lumanoa ho beng ba papali. Lipe-ce li tla qala ka 12 o'clock. B. J. M. le J. H. Moabloli

eka mokete o moholohali oa lenya ka 'Mesa, 1951 - Z. L. Hoeane. lo la morali oa April Ramalefane Dora, le mora oa Vinger, Daniel Ho be ho hlabiloe ea senonale-tlha- October e ne ele letsatsi le legolo ko khomo.

Ra e-ja nama ra ba ra e sheba pepsi-cola ha Cloete!" Eaba ca ka of S.A.. notho u ka khojoa ua boela bo-

-J. W. Mothupi. e se lijo e le tla u bone. Ra bona Mogodiri. bana ba hana ho reka lilamunu le EDINVILLE: Ke se ke 'nile ka gemere bare ke "old fashion" ba

Moketeng ona ha re lebale ho Josle matsatsing ana bana ba thothokisa mabitso a bo-mistsi Nel sekolo sa rona se tsamaisoang ke Loretz, Norman le ba bang, le me--Spartan

Ka Satertaha ka li 30 September ene ele Concert ca The Broadway Stars e bileng monate ka ho fetisa ka li 7 October ebile concert for Choirs Steynsrust; B. U.S.) moo e neng ele monate eo concert

pana ba kena ka lilorry ba nkile eona, ke bona hore re tla ba

Lindley Picking Team e fumane Ha lilietsa maqhekoana bo— 13 nil no score, e shappen ke he ke tlola ke dibe Tigers F.C. hona mona Petrus morena oa khanya. Nk'ino 'Makats'e le bo-Nkhone Styn. Atamelang lora ba laka-'Ma-Motsum'. Khele! Rona ha tsang ho kopana le linkoe tsena panale Joale rea u rorisa mora challenges ho Sec.: S. Mashinini, 95 Mohu Rev. W. Letsoale Mofube, hebane ha u tsabe he

> WARDEN: Ke ea kopa hore leke Re go hlologela kamehla, lokise phoso e fumanoang kora- Ge re bona tja boshiwana, steng ea 14 October hlohong ena Le tja go theletja pelo,

Synod sa mafumahali a kereke ea Presbyterian Church of South Africa. Phoso ke mona ho South Ba shetjeng gae ke bakweri, athe mongoli oa litaba o ngolile Thero ke ea lehu la Samsoni, tumahali oa hae, le morali oa Mr Liphoko le mora oa Mr M. Mose-Church of Africa. Presbyterian Church of Africa ke ea ma-Afrika Joale veke e felile re sa lult feela e theiloeng ke mofu Rov. P mahae, re palama Merry-Go J. Mzimba ka selemo sa 1898. Ta- Mmele wa Jesu ke dipepenene, Round toropong. limang lengolong la litaba tso Le tafole ga e apare selo. synod sa mafumahali le rome Dikabelo re ncha ka kgang. tsoeng ke Rev. J. J. Tshongwe BULTFONTEIN: Re bile le mo- Church of Africa. Joale beng be O re rutile gabotse, Monareng. tete oa selallo ha rona mona kereke ba rata ho re ho phatlala Byale o iketje gae Makhutjo, Bultfontein Kereke ea Congraga tsoe phoso eo e lokisoe hobano ko tional ka 15.10.50, o tsamaisoans ea mohatisi re tla thabela tokiso ea Gape legodimong ke gagenu

-J. J. Tshongwe (Re hatisitse tseo ka phoso haball. Re ka he re itse "Presbyterian hurch of Africa." Herull envi, B.W.) LEEDWYLEICHA e sale re bulg

likolo, bana ba E.V.M. ba ituk se sa tsela e telele hoea Roodepoor oa sakolo sa Sondaha. Palo ea Dewetsdorp. La chaba la 14.10.50 ientsoe lipesaleme 82 khothatso ka noruti Motapanyane. Selallong ho fibla re se re lebeletsoe. Ke eo taatametse batho ba lekholo le ma- ba, banana ba gala me ba tlisa l nane ba kena le boi L.v.i. ea shapuoa 4 ho 0 bananene Bashanyana bona ba etsa mo thoa ona oa mehla, feela e mon (Back ea rona ea tsoa kotsi). Ha bapala 10 feela, haai G. T. Mothupi mong sona sena. Mokete ona ho Temba lase khava a thiba bore re be re lle, ba re hlola 10 ho 1.

> EVATON: Thuto e ntse e tsoels pele motseng ona. Komiti ca seko lo sa Small Farms e sa tsoa fible o tsoa Pretoria e bolela hore konc a eona ea hore ho galoe Standard Seven e amohetsoe ke Chief

Inspector. Se tla gala he sehlopha sa bosupa ka Pherekhong 1951. Likolo tse SHANNON:—Maoba re ne re ke-eka mokete o moholohali oa lenya.

SEFANYESKRAAL,-Ka di 15 mo ga Moubana. Ene ele peo ya le tlapa la lebitla la Moruti M.R. eela. Ra utloa re seka meokho ha Rouele yo e neng ele Mookamedi oa bina bana bare: "O ne a noele | wa Independent Methodist Church

Rev. S.R. Seemise o ne a tshwere tiro a thusiwa ke Rev. Johannes Ka la 14-10-50 ra be re hlanaka Rakgole le Bagogi ba motse, ba ba

oa bosara Kerekeng ea D.R.C. Eabe neng ba emetswe ke Mor. Hosea

Batho ba ba neng ba phulhegi-

Modiro otlhe o ne o le matso-Michael Sefanyetso le John Mogorago ga dijo batho ba phatlalla.

Moshomo oa tsoaleloa ke Bro. J Senone, Morena Lekganyane a thoma moshomo o moholo oa ho rapelela batho maloetse amefutafuta tirelo e, tla a tsamayang ka teng elelloa hantle, hore motse oa ro. Ka Sontaha kali 15 October byale kere ho wena Morena Lekganyane lenna ke ngoana oa haho le he ke tlola ke dibe kere ntsoarele

-Freddy Notoane

Mo o ileng ga se fano;

Badumedi ba nwa "pepsicola"

Jesu o go file kgaogelo.

le ba ne ba feta 100. Moruti Seemise a kgothatsa ka Pesalm ya

gong a Bar. Isaiah Sefanyetso Nurse at the Orlando Clinic. Re ne re gorogetswe ke mookamedi yo mogolo mo Hermannshourg Mission, ebeng: Dr. Elfers yo o tswang Germany, a na le mookamedi yo mogolo mo Hermannshourg Mission, ebeng: Dr. Elfers yo o tswang Germany, a na le mookamedi yo mogolo mo Hermannshourg Mission, ebeng: Dr. Elfers yo o tswang Germany, a na le mookamedi yo mogolo mo Hermannshourg Mission, ebeng: Dr. Elfers yo hali Rev. Dasheka a be a li lateral distribution of the mookamedi yo mogolo mo Hermannshourg Mission, ebeng: Dr. Elfers yo hali Rev. Dasheka a be a li lateral distribution of the mookamedi yo mogolo mo Hermannshourg Mission, ebeng: Dr. Elfers yo hali Rev. Dasheka a be a li lateral distribution of the mookamedi yo mogolo mo Hermannshourg Mission, ebeng: Dr. Elfers yo hali Rev. Dasheka a be a li lateral distribution of the mookamedi yo mogolo mo Hermannshourg Mission, ebeng: Dr. Elfers yo hali Rev. Dasheka a be a li lateral distribution of the mookamedi yo mogolo mo Hermannshourg Mission, ebeng: Dr. Elfers yo hali Rev. Dasheka a be a li lateral distribution of the mookamedi yo mogolo mo Hermannshourg Mission, ebeng: Dr. Elfers yo hali Rev. Dasheka a be a li lateral distribution of the mookamedi yo mogolo mo Hermannshourg Mission, ebeng: Dr. Elfers yo hali Rev. Dasheka a be a li lateral distribution of the mookamedi yo mogolo mo Hermannshourg Mission, ebeng: Dr. Elfers yo hali Rev. Distribution of the mookamedi yo mogolo mo Hermannshourg Mission, ebeng: Dr. Elfers yo hali Rev. Distribution of the mookamedi yo mogolo mo Hermannshourg Mission, ebeng: Dr. Elfers yo hali Rev. Distribution of the mookamedi yo mogolo mo Hermannshourg Mission, ebeng: Dr. Elfers yo hali Rev. Distribution of the mookamedi yo mogolo mo Hermannshourg Mission, ebeng: Dr. Elfers yo hali Rev. Distribution of the mookamedi yo mogolo mo Hermannshourg Mission, ebeng: Dr. Elfers yo hali Rev. Distribution of the mookamedi yo mogolo mogo -Thari-a-Mogari

> PRETORIA: Ntumelele mokgo-Junior Choirs, Kopjies! Edenville kerekeng ea A.M.E. ho ne ho bina mana mona pampiring ea haho nke ke hlahise ditaba tsa Kereke ea Johannesburg Native Commission-Zion Christian Church. Ka di 15-

-A. E. Mahlophe. Re sa go gopola, Molautsi,

oSelalelo ga re sa se bona

# Who's Who In The News This Week

20. Morago ga tirelo ga iwa kwa mabitleng moo Moruti le ba lesika ba butseng letlapa go bonwa ke batho.

Mrs Dorothy D. Nkwanca of Orlando who was suddenly taken be "at home" to her friends at her residence, 93, Orlando, on Sunday, November 5. The party is alearly this week and at the time of so open to all callers. going to press she was progressing favourably. Mrs D. Nkwanca is

> Location; Miss Dina Mkwentla feeding. from Herschel and Mr R. Hamnea. They were the guests of Mr and Mrs W. M. Phutsuane.

guests at their residence recently. Others were Mr. and Mrs. O. S. Among guests were Nurse Kadimo Makatu from Ramotse, and Mr. Bopape of King Edward Hospital, I. M. Ngale from Ladyselborne. Natal; Mr and Mrs J. Dalamba of

African National Congress defence relatives of the late Bakgaga

Jabavu, recently paid a visit to the chief representative, Moepadira Crown of Phomolong Temple.

Miss Lillian Mollie of Pretoria, Miss Lillian Mollie of Pretoria, has been in Johannesburg on a visit to Miss Esther Nobatana of Orange Grove.

Mr and Mrs. D. Soutlaba, of Green Point Location, are bles-sed with the birth of a bonny Orange Grove. Among recent visitors to Middel-

burg, Transvaal, were Mr and Mrs P. L. Makoela of Pietersburg. They were accompanied by Rev. J. Modiba, and Mrs Bates. ba, and were the guests of Mr and

Mr. E. S. Madima, of the Mc-Donald secondary school, Sibasa. has now recovered from a severe illness which afflicted him recently, and is grateful to doctors Hospital for treatment given to -A. S. Celia him while a patient there.

Lehu La Morena Molaba

Polokoane Ga Maraba

robago mono o tee (59 years) a budisha meraba Ngaka-a-batho

Mohlopi eoe e bilego ka seleme kgola Selokoaneng sa Mashita-a-

sa 1896, e mohwetja fao Moseta- dinawana. —Thomo K. Molaba

nthse le Mahlaba Bagoera ba Kgoshi Matime.

go tloga fao ba thotha ba hloma ma- goe.

loge. Gape-gape a thotha eena a

Mohu Molaba o be a e na le le-

rato go bao a bego a gishane nabo

gape le tjona diruiwa o be a e na

le kwelo-bohioko kudu. O be a di-

hlekelela byale gape e ke ke batho

ca gore o be a sa dumele gore di-

MEDIRO EA DIDIBA

Mohlalifi eo o be a katana le me

diro ea didiba tja meetse le mego

be mabapi le bophelo bya Batho le

oya diruiwa, a e na le phishego ea

go phula meetse ka ge fao ba du-

lago e le lenyora e le le legolo ku-

Mohu Molaba ka modiro wa go

ema gona garene molomo gobane be e re ge go sele obe a e koa kuku" ge ella pele-pele gore ke

iako ea dipeu. Mohlalifi eo o be a

na le mohola Sechabeng sa gabo,

va go thusha go eletjoa go thekge-

ga ga mengwaga, ka gore o be a e

O Tlohele Ho Hlola O

E-noa Soda

U seles on ta'epa hore u tla fola ha hicho sa hau e opa, mala a hau ha a le boillà hape o tletse moca hammoho le moca o nkhang os molomong ka ho noa soda, hacha ho khatha-tsaha ha hau ho hlaha ho pipilsloeng. Ha ho le tjee, mathata a hau ha a hlolcha mpeng, empa har'a mala mou sekheo se kang mashome a robeli ho lekholo sa hijo it hlocki-actsoang 'mele teng. Moo li amang teng ha li sa hlockisos ka ta'oanelo.

HLOEKISA MALA A

kgare-etjoe ge dile modirong.

notse wa gagoe le lehono.

Rev. I. J. Kolodi, Superintendent of the A.M.E. Curch schools

Mr. and Mrs. J. R. Masiea, of Senekal, wish to thank all their many relatives and friends who sent messages of congratulation

\* \* \* Mr. and Mrs. H. B. Kekana were among guests present at Mr and Mrs Mpele of Westcliffe, the opening of the new tribal

. . .

Mr. and Mrs. M. M. Matsobane, of Alberton Location, have been Mr W. M. Somtunzi has been to Mphahlele's Location, Pietersappointed chief organiser of the burg, to offer sympathy to the fund campaign. Mr Somtunzi states | Chief-Phatudi Mphahlele- and that his first efforts at Springs also to those of the late Mrs. Brother A. G. Buti, G. T. M. of guests of the new Bakgaga's Matsobane.

> lass who, with the mother, are doing well.

> After spending a few days at Naauwpoort. Miss Agnes Panana Mnweba has returned to Kimberley.

WINDHOEK (S.-W.A.): The death occurred recently, of Kullie Gcilishe, whose mother is a nurse in this distrcit A large number of and staff of the Donald Fraser people attended the funeral service conducted by Rev. C. R. Jenkins of the Methodist Church.

Mr. Samson Monyaki has also died here, the funeral service being conducted by Evangelist M. A. Sechele of the Methodist Church, assisted by Evangelists R. Ramothibi and E. Mogale, Deceased served in the local post office for nore than 28 years. He came from Middledrift in the Cape Province -M. A. Sechele


#### Mokgalabye Molaba e hlokagetje ka di 22 tja Moseganong, 1950, kwa Mosetamong Ga-Mphahlele Boroa bya Polokoane. Monna eo kgoadi o hlologetjoe Molapong, a golela gona; a ba a fetja Sesotho

MAKE MORE MONEY Ge dintoa tja Makgooa le Batho| Ge re bolela ditaba tja eena Moba baso mehleng ea bo Morena Se- hu re fela re gopola ka fao a bego By Taking khukhuni I o be a le gona, ke ge e a phahlagantje phsio tja Tlou sa Easy Music Lessons By Post Mokgalabye Molaba o tlile a dula gona. Ka gore o be a sepedisha Se-Seleteng Ga-Molaba le Batswadi, sotho le Sekgowa kgorong ca ga-5/-Week Week Sereto sa ga goe se sco.-Kgoadi ea Mosetamong, fao a ileng a aga ea Botlokoa Mamogomane, Kgoadi o koa bose oshetje o dutji Ngaka-a-Mooe motse wa gagoe o na le le bo 'Mababo; Segoata-goatane sa masome a-mahlano le metjo e Baroa baga Masemola Kgoadi e-amengwaga a dutji gena, Tlale ea mola beng ba metse ba be-a dithe-

> ON YOUR FAVOURITE INSTRUMENT, FROM THE African Academy Of Music

243 BREE ST. JOHANNESBURG. TELEPHONES Office-23-2725 Res. 22-5117

# THIS WEEK'S BARGAIN!



ROXLEY

WRITING PADS

of a Million Pens

The Poth

This Solid Bedroom-suite with 3/4 Bed Complete

or payable 15/- weekly...

45 PRITCHARD STREET (Next to Junia) JOHANNESBURG

# Healthy Babies Make Proud Mothers Yes, it's true, And you will be a proud mother if you keep your baby

healthy and happy. So do what doctors and nurses everywhere tell mothers 10 do - give your baby PHILLIPS MILK OF MAGNESIA. A small dose of PHILLIPS quickly relieves wind and stomacl pains and gently, but surely, cleans out the bowels. Then your baby will feel fine, look fine, OTHER USES FOR PHILLIPS MILK OF MAGNESIA. 1. Add it to cow's milk to make it more digestible and to prevent the milk turning sour, 2. Rub your baby's gums with it when the baby is teething. 3. Put some on baby's sore and chafed skin to cool and soothe ft,

MOORES HATS

PRESTO MAIL ORDER

Box 1325, Johannesburg.

GoodS Sent C.O.D. or Cash With Order

BEWARE OF IMITATIONS, Ask for PHILLIPS MILK OF MAGNESIA in the blue bottle and look for the signature, HAS R. PHILLIPS" on the label.

MILK OF MAGNESIA

Liquid or Tablets

You can get a useful "Phillips Booklet" by writing to: Phillips Milk of Magnesia, P.O. Box 8900. Johannesburg. When writing, say whether you want your booklet in nglish or Afrikaans.



#### DEPARTMENT... from our TOOL

GOOD LINE" PLIERS CARPENTERS EXPANSIVE 5in., Round Nose BITS 6 in., Needle Nose 6/5 Fine Point Round Nose 3/2 CARPENTERS SLIDING 0 3 6 Bent Pliers T BEVELS Radio Pliers 6 in. 7/6 Combination Pliers 6 in., 5/8, MASON SQUARES OIL STONES Fine and Course GLASS CUTTERS 8 x 2 x 1 in FELLING AXES PICKS C and D. British Made GERMAN JACK WOOD Handles for above PLANES PRIMUS BLOW LAMPS CIRCULAR STEEL WOOD PLANES 4 pt.

P.O. Box 74-Pritchard St. JOH ANNESBURG-Phone M 4311. And at 16 Market Avenue-VEREEN/GING - Phone 24,

16/6 8/11 CARBORANDUM COMBINATION 13/2

#### na lehlaologanyo ea dinaledi le go hlabeng ga letjatji goba go Sobeleng ga lona, ge le etjoa Seremong

# Jam-Buk

ILUNGILE EZINKATHAZWENI ZONKE ZESIKHUMBA

Izigidi zabantu zisebenzise i ZAM-BUK ngeminyaka eminingi ngoba ziyazi ukuthi i ZAM-BUK nguwona muthi amkhulu asiza ezinkathazweni zesi-



Uma uhlupheka ngamanxeba noma izilonda gcobisa uh-likihle kancane nge ZAM-BUK kundawo ebuhlungu isikhum-ba sakho sizoshesha silunge futhi.

htungu, zigeze nga-manzi ashisayo. Emuva kokuzomisa uzigeobise nge ZAM-BUK loko





engamafutha asethinini elinombala oluhlaza okanye nomhlophe





Your eyes are red-veing

FEW DROPS



MAKE MORE MONEY

Making Your Spare Time Pay Seize This Opportunity To make BIG MONEY in your Spare Time

and write to AFRICAN PATENT MEDICINE SHOP

113D Jeppe Street-Johannesburg.

#### POSITIVE PROOF

Famous Kidney and Bladder Tablets cleanse and purify the blood



Hundreds of people from all walks of life have benefitted from the use of B.B. Tablets. Here is just one of the many testimonials received. "Please be to hind at to send me a large bottle of your B.B. Tablets at I dare not be without them now that I am living ogain

For Rheumatism. Kidney and Lives Complaints, Dizzy Spells, Still Joints, Bladder Weakness, Aching Limbs etc. Lawre's 8.8. Tablets are equally good for men



North East West South From Town and Country

# Pretoria Wedding Draws Big Crowd of Spectators

ATTERIDGEVILLE: All available space was filled in the local Roman Catholic Church recently, on the occasion of the marriage of Gilbert Thoba, son of the late Mr and Mrs W. Ngolase of Middledrift, Cape, and Dorah Biziwe, daughter of Rev. and Mrs Xokozela

Atteriogeville and the town area township.

Caused great excitement among spectators. This also caused a mittee has launched a campaign which, a later of the location which, a later of the later of th parade, the bridal party posed for young and intelligent ones. a photograph in open veld.

A bridal dinner at the T. P. Mathabathe Memorial school was followed by a display of traditional Sepedi dancing and song and, next day, the scene changed to a Xhosa

#### Newly-wed Addressed

A customary ceremony at which age. the newly-wed were addressed on pitfalls in marriage and warned bride and bridegroom to avoid gossip and also to keep affairs of their house and home a

It was because many people did not observe this, that the divorce rate was so high, he

Mr. D. Ndongeni also spoke, and among the guests were Mr. A, Kushe Nqolase from Cape Town; Mr and Mrs V. V. T. Mbobo from Jabavu; Mrs Bopape from Brak pan; Mrs Lydia Rathebe, Pimville Mrs Ndlazi, Jabayu: Mrs B. T Vuso, Crown Mines; Mrs A Mngoma, Johannesburg; Mr and Mrs Lekgetha, also Mr and Mrs Masoka and Mr Makgodielo from Walmansthal: Mr J. Qangule Mbabane; Mr and Mrs Bohale, Ve reeniging.

Mr. Jas Gomba assisted by Mr. Nkamana played the role of M.C. An ox was slaughtered, as well as five sheep.-M. T. Vuso.

SPRINGS MINES: Anglican schools held their final annual music competitions in the Darragh Hall, Johannesburg recently when St. John's school, Daggafon ein, won the competition trophy Mrs. E. A. Matshikiza conducted

Miss Lilian Nofani Sibeko is back here from the Dunnottar Hospital where she has been lying

Mrs. M Maii is still confined to sick bed. but is gradually im-

Mrs. G M. Fubu, accompanied more accompanied him.

y her son Gomie, are both the Mr. J. Trichardt of the Trans- Makgamatha at Kunana. by her son Gomie, are both the guests of Mrs. Maud Sulupha here. They come from Nigel. -"Correspondent."

W.N. TOWNSHIP: Plans for the stablishment of a home for aged and indigent Africans in the area. were discussed at a meeting convened in the Johannesburg Western areas, last Saturday, under the auspices of the Real African Helping Association. Rev. A. W. Blaxall gave an inspiring address based or his own long experience in social welfare work. In welcoming this step, he also warned of the many pitfalls and difficulties so ofter encountered in this type of work Mr. P. S. Tshabalala, outlining he aims and objects of the Real African Helping Association, said hief among them were the provision of a home for the aged, as

fare and community centres. Several speakers welcomed the association. Due to pressure of work, Senator W. G. Ballinger who was to speak at the meeting, could not attend.

PRETORIA: The Namune Civic Party organised a big meeting reently when Messrs. A. H. Sehloho nd I. B. Moroe addressed the gathering on the need for vigiance in view of the forthcoming civic elections. Both leaders are opposed to the ward system against which they prefer the block-voting

The meeting, however, showed itself in favour of the ward system

#### Ejectment of Tenants

On the day following, a large growd of Namune followers waited on the Atteridgeville Superining in a widening cleavage be meet the interest and capital tendent with whom they confertiveen the different races of the charges on a scheme costin

VIRGINIA: Foundations of

was realised due to poor patron-

energetic principal of the school here. has at last come about.

-A. K. Tladi.

#### veresiasiasiasaccaccaccaccaca COMING EVENTS

THURSDAY, OCTOBER 26: The Bantu Baptist Missionary So-

SATURDAY, OCTOBER 28: (a) An Education Conference to discuss practical ways to solve problems facing the African Johannesburg.

(b) All scouters are invited to delegates to represent them overseas next year.

UITKYK: The Rev. D. P. Dug-

stitution, passed through Uitkyk going on intensely.

vaal Education Department visited Boitsholto Institution to exanine building operations.

GRAHAMSTOWN: Local resi-

main streets. At the end of the whom they want replaced by "Vusumzi" Social Club, and some fine music was provided by Miss N. Foley's "Quiz-Quiz" musical troupe.

Speakers who all wished Mr. new school building for the N.G. and Mrs. Mtyobo success at Zwe-Sending Skooi, Du Preezlaer, were litsha were Messrs. Goba, Moyake laid recently, and work on the Chief Fobe and Mr. Ngxiki erection of the building is in Guests included Messrs. Mtimkulu, Jali, Kadi, Mac. Ngxiki; Mr. and A concert to raise funds was Mrs. Yill, Mr. and Mrs. Goba. held here recently, but not much Mesdames Lobengula and Kwaza. Mr. Mtyobo replied suitably.

-Pearce Ngqezana. the step they had taken followed for fifteen years, but due to the old Harry Louw died recently energetic principal of the school here. He was a staunch member who spared no effort in forcing his of the Methodist Church. Deceased Bantu programme which took way for a new building, a change came from Middelburg, Cape, to place at the Pam Brink Stadium

> and played for the famous Good Hope Lawn Tennis Club, later join condary and St. Andrews ing the "Fear Nots" L.T.C., and Schools as well as one from

The funeral was largely attenciety of South Africa holds its ded, the service being conducted annual conference in the Bantu by Rev. Ngcakani of the Metho. Baptist Church at Payneville dist Church. He is survived by four daughters and a son.

both on the Kraaipan United Mischild's education will be held at sion school staff, were given the Albert School, Albert Street, hearty send-off at a farewell con cert held here on their behalf. The concert was a success.

meet Mr. J. R. Rathebe, Deputy been held here. Among them was Divisional Pathfinder Scout one in the Methodist school hall Commissioner at the Bantu poorly attended, and a most suctive Church throughout the Trans Men's Social Centre at 8 p.m. to cessful concert at Kunana A.M.E. vaal are expected in large number. discuss in full all ways and Church hall At this concert, Mr. "Sops" Seoposengoe's school choir from Motsitlane stole the show.

When schools closed for the FRIDAY, NOVEMBER 3: Presen- Michaelmas break, a number of tation of prizes at the Pimville Government School. Time 3 p.m. ducational tour to the Preform Kumalo's jazz group entertained the audience and Mr. Mlokoti of Benoni, with his group know.

Preparation of pupils about to nore, M.A., Governor of Boitshoko sit for the Std. VI examination is ered a fine performancy. —"A. B

on his way to Johannesburg and Recent visitors here include Miss back. He had paid a visit to the Mary Monare from Raditshi se-

-D. Mag. Maize. POTCHEFSTROOM: Rev. Fr. A Blais, O.M.I. officiated at a wed-The Uitkyk Primary School ding in the local Catholic Church, eachers who had gone away for The contracting pair were Mr. P heir ten days' holidays returned Sebakwane, son of Mr. and Mrs. o their work when the schools S. S. Sebakwane of Molotestad. more and more critical. Among those from here who daughter of Mr. and Mrs. J. S. Molepo, second daughter of Mr. and Mrs. J. S. Molepo of Vaalkop.

Bridesmaids and bestmen were: Misses B. Mutle, M. Moatse, A Moshoeshoe, Sebolai and A. Nthoe. sang; Messrs S. Monnakgotla, V. Gogosha, K. S. Macgar, J. B Monnakgotia and S. J. Makhine. October 15, 1950, was Mr. J. Mogodi. Among the guests were Mr. and He was also present when the Mrs. E. Mutle, Mr. and Mrs. Ma-Conference was opened the day bina; Miss Theresa Sebakwane The Methodist Conference has decided that the Rev. S. H. Paul remain at Uitkyk in the year 1951

—"Verkyker."

Nurse E. Molepo, Mrs. Mondelakwena; Messrs J. V. Raditsabeng, E. Moalusi, S. B. Thutloe, A. Legodi, I. Shoati, L. Makam, E. Ralekhetho, I. Satekten. Nurse L. Molepo, Mrs. Monnafela -S. J. Makhine.

School, Potchefstroom Location.

SIBASA: Chiefs and their subdents gathered in the location jects turned out in full force at a municipal hall recently, to bid tribal gathering held here to hear farewell to Mr. and Mrs. W. F. R. Senator W. Pallinger's report back A bridal parade in the tenants. They also protested Mtyobo, prior to their departure to the constituency. Senator Bal-Atteridgeville and the town area against arrests for beer in the for Zwelltsha. Mr. Mtyobo, a keen linger outlined the work done in sportsman and social worker, has the last session of Parliament, and

A tribal spokesman asked for irrigation schemes for this area, and pointed out that the communities of Rimbander and Palmaryville where such schemes have already been introduced, were grateful and satisfied.

The government was urged to proceed with soil reclamation schemes in the area for this, the spokesman said, would also make work available to the community Also urged was an industrial school for the area.

#### -"Correspondent."

PAYNEVILLE: Highlights of the Saturday, October As a young man, he loved tennis 1950. Choirs from the Paywas always partnered by Mr. J. the Municipal Native Compound rendered songs which were very much appreciated by the large audience of Europeans and non-Europeans. The programme was further enlivened by a fine exhibition of tribal dances by teams from the Largo Collierie and the Modderfontein Dynamils KUNANA: Two local teachers. Factory. One of the outstanding Mesdames I. Molamu and Gaobepe, performances was the Gum Boot performances was the Gum Boot Dance given by a team from the Municipal Native Compound.

A.M.E. Convention Local A. M. E. Church memb ers are busy with preparation A number of other concerts have for a Convention which feets her from November 20. Representati the Church throughout the Trans

> one of the best functions ever hel: in Payneville on October 10. The Payneville Recreation Hall w: Benoni, with his group know as the "Perry Sisters" also reno

Methodist Conference. Mrs. Dug-more accompanied him.

Methodist Conference. Mrs. Dug-spent a week-end with Mr, J. V when he turned twenty-eight.

> Relatives and friends from various places come in turns to Warden to see Mr. S. D. Ngcongwane, who has been ill since May. His position is becoming

Miss S. Mathuloe, of the Payneville St. Andrew's School service at the Methodist Church | Both bride and bridegroom are staff, spent the Michaelmas Albert Street, Johannesburg, on on the staff of St. Louis Bertrand holidays with friends in Pretoria.

# "Always buy Kolynos!" IT MAKES YOUR MOUTH FEEL CLEAN I Na MALA a hau


a lula a sa khathatse bosiu?

Ha u ikutioa mala a hau a sa sebetse hantle pele u robala u ts'ele khaba e nyenyane e tletseng phofo ea De Witt's Antacid Powder ka metsing a manyenyane. Hona ho tla thibela likhathatso tse hlahisoang ke mala a sa sebetseng hantle. Hase feela De Witt's Antacid Powder e qhalang ntho tse ngata tse babang ka maleng empa hape e iketsa le-bota la ts'ireletso ka maleng a chesang, 'me ka hoo e hlahise thuso nakong e telele. U tla robala hamonate habone mala a hau a sa kha-



Moriana ona o makatsang o sebetsang kapele hape o felisa bohloko bo bang teng ka morao ho hoja. Ketso ena e sa hloleheng ke ponahalo ea De Witt's Antacid Powder me e hlalosa ts'epho eo ka eona batho lefats'eng lohle ba e rorisang metsoalleng ea bona. Joalohe e-ba le lekoti-koti la eona ka tlung 'me u seke ua lumella lits'ila tsa mala le likhathatso tsa 'ona li hlokofatsa bophelo ba hau. KA HO BOLOKA reka De Witt's Antacid Powder e kholo ea tefo ea 4/6 'me u fumane habeli bongata bo fumanoang ho en 2/6.

E qhala Bohloko — Nolofatsa Mala — Tlosa Mahlaba.




Make your home lovelier with . . .

Manufactured by: HERBERT EVANS & CO. LTD., Congella, Durban

Ask your local Parthenon Dealer or write to P.O. Box 1231,

DON'T COUGH GET WORSE!



you tried it. Chamberlain's Cough Remedy is wonderful for children. It's perfectly safe because it contains no

and soothe your throat and CHILDREN chest . . . you'll be very glad LOVE THE TASTE !

harmful drugs and it never upsets the stomach. They'll simply love the taste!



Cough Remedy SMALL SIZE 1s. 6d.

> Recommended for over 50 years by thousands and thousands all over the world!

BE PREPARED - BUY A BOTTLE NOW!

#### Problems Facing Africa; Methodist Church On Racial Trends; Beerhall Profits For Housing Problems Facing Afnica: Speaking among the African, Coloured and 27,000 houses and shelter 135,00

at the Kenya Royal Show which Indian peples. e also opened at Nakuru last week, Sir Godfrey Huggins, Prim Minister of Southern Rhodesiwell as the establisment of wel-said that the big problem in Afri ca in 25 years' time would not b one of race relations or even o political ideology but of what peoole would eat, states Sapa. He wa onvinced from what he had see, n Kenya, he said, that there wa nore room for white settlemen

> elopment of its agricultura South Africa's National Policy -The Methodist Church believe hat the spiritual values of civili ation can be preserved not o lenying opportunities to any race out only by the fullest possible haring by all races in the benefits civilisation," declares a state nent on public questions issued by he Methodist Church of South Africa which met- in conference st week, in Johannesburg. The statement said that th

> trend of national policy is result

n the Colony and further de

"Whatever may the merits of

the ideal apartheid be, in practice it is expressing itself in increasing restrictions and hardships on the non-European people without any appreciable benefits to them".

The statement makes passing re erence to the Group Areas and mmorality Acts, also the Suppres ion of Communism Act. The statement expresses itsel.

igainst totalitarianism and strong protests against any proposal. urther to restrict the franchis. rights of the Coloured and Afr can people, urging, at the same time, an extension of the franchis hroughout the Union to all non European citizens who have at ained an adequate standard

Kaffir Beer Profits And Housing Profits which Johannesburg re eives from kaffir beer sale would, if devoted to new Africar nousing schemes in the City area

when he addressed a meeting con vened by the South African In stitute of Race Relations in Johan nesburg last week. Mr. Schaude s chairman of the Housing Com mittee of the Port Elizabeth Cit Council and a member of thue N: tional Housing and Planning Commission. Mr. Schauder spoke of nousing improvement at Po:

rease in crime.

"We have tried to give the Na ive a combination of civilisoc tome life, with a fair degree of

Elizabeth, and the consequent de

He was surprised that Johan nesburg last year had made profit of £67,932 on Morok emergency camp. That profit, h said, if applied annually to African lousing, would meet the interes and capital charges on scheme costing £3,400;000.

A sum of £78,075 had been re leved by the Johannesburg muni cipality from African fines for ninor offences which were large y the result of African condition red on the ejectment of certain Union and increasing bitterenss £9,000,000, provide more than of life, he added.







Whatever your game you need steadiness, strength, speed, stamina and EVACOSAL. Send coupon with

3d, in stamps for FREE SAMPLE, EVACOSAL.

Address .....

Elephant Drug Company Ltd., P.O. Box 2584 - Johannesburg.

## Nka lits'oants'o tsa metsoalle ea hao ka 'BROWNIE'.



O tla nka sets'oants'o se hloekileng, se setle, hobane a sebelisa Camera ea mofuta o ho thoeng 'Brownie' le Filimi tsa 'Kodak'. Nka lits'oants'o tsa metsoalle ea hao, o tume lebitso har'a eona. 'Brownie' e bobebe ho sebelisoa-hase ntho e makatsang ha e rateha

KOPA HO BONTS'DA MOFUTA O MOCHA OA "BROWNIE" HO BAHOEEI BAHAHO BA KODAK.

E ENTSOE KE KODAK

KODAK (SOUTH AFRICA) LTD. CAPE TOWN - JOHANNESBURG

BIBLE STORIES IN ZULU by J. F. Scutt. UPAULE, INDODA EYANYAKAZISA IZWE. The life of the amaCallies,

Apostle, illustrated. 3/9d. (by post 4/-) INDABA EMANGALISAYO KUNAZOZONKE. Stories from the Old Testament, illustrated. 4/-d. (by post 4/3d.) INDABA YEZINDABA. Stories from the New Testament, illus-

trated. 4/- (by post 4/3d.) THREE NEW ZULU SONGS IN SOLFA. By S. F. Khumalo 1/- (by post 1/2d.) ITHEMBA LABANSUNDU 1/- (by post 1/2d.) UVULINGQONDO 1/6 (by post 1/8d.)

BOOKS FOR EVERYDAY USE. Routledge's Complete Letter Writer. The Most Popular Guide to Good Letter-writing 4/6 (by post 4/9d.) Ungqeqe Wokuchaza Amaphupho-The book that interprets your

dreams. 1/9 (by post 1/11). WRITE FOR OUR BIG FREE CATALOGUE

# (PTY) LTD.

PUBLISHERS-BOOKSELLERS-STATIONERS, PIETERMARITZBURG



#### 'Save Money'

We have recently reduced the prices of furniture considerably and now is your chance to obtain from us the furniture you need at very low prices and on Easy Terms. Write to us and ask for a Furniture Price List and particulars.

CO. Cape Town.



Bottled by DOK PRODUCTS LIMITED

3, Saratoga Avenue, Berea, Johannesburg. Phone 44-4326.

372, Main Road, Observatory, Cape Town. Phone 5-3334. Under appointment by: Pepsi-Cola Company, N.Y.

# YENDLULE IPIRATES YASE VLAK

Kade kuhlangene izinkunzi zebhola enkundleni yase Vlakfontein ngomhiaka 15-10-50. Bekufike i"Sub" Try Again F.C. izodlala ne 'Vlak" Pirates F.C.

ama "A." Zangena zajamelana u- angaziwa amangwevu. muntu wabona ukuthi namhla ku- Kuthe nami ngisathi ngizibika namhla isidwaba sizo bincelwa komnye ushiyameni ngezwa goli

nganxanve. nsi zibethwa nje amadaka suka phakeme. Zajika amabombo mazabuya ezimnyama iT. Again zali- nje zasho eze T. Again zathi "Sha-

#### ABASE BHOVA BEBEDLALA EWITBANK

AmaWater Lilies ase Bhova al.lasela ama Railway Callies ase Witbank ngomhlaka 8.10.50 khona khava la bol

Ekuqaleni kwalo ibhola kwaba umshikishi alizange lingene ndawo zombili kwaza kwaphela 45 minutes kwaze kwashintshwa.

Zithe uma sezibekwa okokugci na sezwa abase Bhova bekhala ngo Deliver; I.D.C., Khwembe Li-yaduma, C.C.C., Red Sea, Snow Vhite, Ndombi yamanzi, Nte. Six 'orty-five Uyaph'embezweni, no Jive Record ezintini. Isiphele kwaba ngu 4-0 amaLilies eshaya

Ngu John Hlazan (Ningalibali ukuthumela nekhe i eligewele).

#### BOKUDIBENE INGWE NENGWENYAMA

(Ngu John Willie) Ngomhlaka 8-10-50 hgo 1.33 ntambama kwadibana iStanderton neMorgenzon egrawundin kwasuke kwabaze indawo yabaincane.

Kwaqala ezincane kwangath isikhonyane lapho 'suktona abaana abavela ngase Standertor mlilo. Kwasekungena amaghude madala sasho sathi namhla soke sibone. Lasho lingena, laphinda langena. Sathi sibonile laselinge

Lapho kukhona abafana abave la Standerton ngoba labo bafana balishayi ibhola bayalitshelanj lizihambele livongena sisho sith ton. Kwagcina kwabayi 3 nil.

Kuyinto enhle okuzindlwa

yanga zase Flestata, ukuba zilob

amabhuku ngezinto zakobantu

Uma kungaze kuphumeleleke ku

'ny? into edingekayo ukuba

Phela kukhona imithi ethanda

akuncipha ezigodini lasekwanda

Ezesonto eEloff

Bakukubi eEloff ku United Sthiopian Catholie Church o

hrist kususela ngomhlaka 14-1 etober 1950, Inkonzo yangoku

ilwa ivulwe ngu Rev. P. S. Mkwa

tazi. Izintambo zenkonzo yonke ye

3. F. J. Mabuza (Jhb) wayiqhuba asizwa ngu Rev. P. S. Mkwanazi Esokuqala isifundo safundwa ngu Mshumayeli A. Makaya (Jhb)

Esesibili safundwa ngu Mvangel W. Sibiya, Esesithathu nguMshu mayeli E. Vonya, UMbhishobhi W

P. B. Sileku (Springs)washo nge

mnandi intshumayelo. Kwembe

phuma umnikelo.

swa iGosa emva kwalokho kwa

ukhulula zaziphethwe ngu Rev

rinyanga, nabanothando nemith

vesintu, basungule ukutshala la

alaa kwamakhambi.

rhanbi okwelapha.

Zaqala ezincane kuqala, kwathi sonke sabona ukuthi iT. Again lapha libantu bahle ntambama izodlula nge hubo kanti kasibuzawazibiza unompempe ezindala nga elangeni yima zizokhiphelana

Pirate 1-1 Zathi gidi manje izi-Lasuka lahlala kwamnyama pha- bindi kwehla amaphaphu abesezabuya ezimnyama iT. Again zalifuna ngamehlo amnyama igoli,
alandula amafulubheka ePirate
avimba impela.

Dukuduku lakhala phakathi

Dukuduku lakhala phakathi Dukuduku lakhala phakathi khala zathi "Mkhovu unodaka" Uthe efika nje wayeqhuba egqi-kweze Try Again 1—0. Cha badlala yaliphinda futhi iPirate F.C. 2—1 gqizela elungisela iNgqungquthe-

> Umdlalo wema kanjena: Pirates F.C. 3, Try Again F.C. 1. Kasazi ngoba bathi abasiki bama- Kwathi kusenjalo wabona ukuthi bunda zisazophinda futhi zihla- iMission inekhishi elincane walangane ku final ye first round ka 50, ndisa kwaze kwaphuma nelinye

Pirate F.C. 3-1.

ibange indebe enkulu. Ngo 1949 yathathwa yibo abafana be "Vlak" Pirate F.C. "A." zeLokishi zimsukela zithi wakhe

ma final mhlawumbe yiduna mhlawumbe yinsikazi.

## Thuthuka Nawe Morgenzon

(Ngu A. Masondo) Ngiyabona nalapha eMorgenzon

Bantu World. Kuyajabulisa lokho nzo zomsebenzi wakheakhulu, Kutshengisa ukuthi indaekwande nezimoto eziphethwe ngabaNumzana Jeremiah Vilakazi, l'engras Maseko, George Nhlapho (induna ethetha amacala lapha khaya), J. Nhlanhla no D. Gwebu. Bekukuhle lapha ngomhla ka 29 September kukhona izingane zase Albertyn School ngapha eGoli ziphethwe ngu Principal Malunga zizo sinika ukudla kwendlebe. (Hamba mfana) uza nazo izingane

Kushone amadoda amabili ngomhla ka 30 September angewatshwa ngomhla ka 2 October. U Mnz, Rueben Mkwanazi umakhi omkhulu wezindlu nakubelungu no Mnz. Jacob Mnisi. Umngewabo bowumkhulu abantu bengu 209. Siyeweland nezihlobo ezikude ezinga-Standerton, Standerton, Stander kwazanga ukuth teleb kulomsoo nzi. Mabaphumule ngokuthula.

thunga" no "Nomaguqu'. Fu.h

cubonakala kuyisinyathelo es.m-

iqoka ukuba kucwaningwe izimbe

wu zemithi enhlobonhlobo, ukuza

zabelweni noma emach n len

Phela ilapha kukhona khona i

abalimi bemithi nxa ngibona ngo

Kodwa abathengisi-mithi lakat

pacishe bakwenze; into yabo ba

shala imithi eyincosana ngenx

okuswela indawo, njengakwa wa

Mai, lapha betshala imithi emal.

tishini afakwe inglabathi, Osema

Angathumela izinyanga eziseb

nza emadolobeni ngemithi zyits'i.

ile. Kanti futhi kungaveza lok.

ntengiso yembewu yamakhamb Noma abanye begabe ngamahla

nze, yebo, nakhona imitti yoh mba ifinyele cazukulwaneni e i

boni, noma kushunyayalwa iyanga

tuswela indawo, njengakwa

ndawo ezibanzi zokulima. zo:

thi lokhu kwenza kungabachi

Izinyanga Namakhambi

gaba yisinyathelo esimqoka. Uku kutshalwe amas mu emith, ye in

## MIKHULU IMIZAMO KA MFUNDISI MAJOLA

Bekunomsebenzi omkhulu wama-Africa obungeSonto ngomhlaka 24 ka September, 1950 e Crown Mines, woMfundisi S. E. Majola ovela kwi sekete yase Ermelo waze wabizwa yile sekete yase Johan-

Siqale ngo December ka 1948 ukukhuluma ngegama lakhe ingekho indlela yokuba simthole. Saze samzuza kwi nhlanganiso ye Presbytery eyabihleli eBarberton ngaye uAugust lo ka 1950. Sibe naye lapha eSeketheni kusukela ekuqaleni kwalo nyaka esasebenza njengoMfundisi othunyelwe iPresbytery (Missionary).

IMISEBENZI YAKHE

Kusukela ngesikhashana ephatakuphelanga mzuzu mingaki la- la yamaDodana ase Afrika jikelehlala ku "Allaiayi" O. Kumalo wa. le. Ayi bakithi manginitshele into phenduka kabili laduma enethini engazange ibekhona lapha esekhe-

Umjikelo wakhe wokuqala wenze imali esondela ekhulwini. ikamelo.

manje iTry Again ifuna ukuyi ngaphandle kwemvume wama khipha ku "Vlak" Pirate. ngazo zombili eshweleza phela ngazo zombili eshweleza phela Kazi yozala nkomoni mhla wa waphiwa nasolwimini lwabaphe sheya abawela amanzi-

Ngaso sonke lesi sikhathi enza lezi zinto akayekanga ukuqedela Mlamlankunzi. Zonke lezizindawo benzi wawumkhulu. Udaba olugewele uzibambela mathupha umfo wa- ngaye nantu lapha. seMachunwini. Kulamavikana avezindlu zesonto kule Sekethe ya- nyelwa eVolkrust nalapho ushiye

kungaphela isikhala .

Njengo mntwana ozalwe yi- Buyiswa. Transvaal and Swaziland Presby-



UMfundisi S. E. Majola lona osanda kumiselwa eCrown Mines lapho umse-

khe. Nalapho wenze imali eyisi- isiza seSonto esesizuzile engikhumangaliso. Ezimvuselelweni ukho luma namajne sisekhona. Waphiekukhona abanumzane esebefunda na Ukhuthele ngempela ngeze nda wathunyelwa eErmelo nalapho ufike wafumana isiza waze Mhleli ngiyeke ngime ngoba u- wayenza nemizamo yokwakha wo iqhubela phambili, ngangoba ma ngikhuluma ngale ndodana washiya udonga selwenyukile Lapha ke uthe efika wayebusiswa UKUSHINTSHWA KWAKHE ngentombi Margaret Bathabile

Manjeke sesilungisela ilanga tery waya kofundela ubufundisi lokumamukela sizoxhawula ngeziwaphuma lapho wazoqala lapha pho zethu kunjalo nje uyoyibona eJohannesburg Circuit noma nje into yakho. Halala! Simtholile engabanga nathuba elide wathu-luMakoti wethu-

#### NTOMBI UMASOKA Uyabulela uNkoskz. MANGAKI? Sabina Mbuli

Ake ungivumele Mhleli kengithi kubuza kodade wethu. Ake nin- kakhulu base Robinson, Randtishele bosisi ukuthi kanti nina bhuti benu bangaki? Awu! Saba ndafika kakuhle apha ekhaya. holiseka ngamakhwixi-khwixi a Ndibulela imikhonta nemithandozo rantombazana. Ngibhekise kuwe yabo exetsheni elinzima kum. Ndinjalo ntombi yami Evelinah, kwa- balandisile nalapha ekhaya uncebabesonte nami ngithi ngizithoko do olwenziwe zizihlobo nabayela o'e ngigqo'te ngidabuka njengo lana nathi: Ndithi nangamso!

tuzzthemba kwami sabuya eZon

tuzzthemba kwami sabuya eZon

Mna Obulelayo. (Mrs Sabina oma ebhayisikobho, sabuya si Mbuli. ngasakhulumisani dudu wami Theron Street, Lady Grey C. P.

Sabathe qhamu ekhoneni sahla- UMnz. J. D. Dlamini, wase Presini kwayikho loko.

Awu! washo wazala uyihlo we ngolo kuleli. Evelinah. Ngisho lento njalo ngoba maningi amantombazana engi-wabona eno "blue" eye" ngenxa yobhuti mbumbulu engithi mina ngise msebenzini ngijuluka bona babe bedla ezishisayo izitshulu entombini yami bona phela (Odiivali boy).

Othanda ukungiphendula akaniphandule, ngisho kini zintombi. Johannesburg.

-Cleopas Mthiyane.

#### **QAPHELANI**

Kakuvumelekile ngokwe nqubo Lokhu abaningi bazo hi chabo. Lento ifana nengozi yokuguguleka yamaphepha ukuba izindaba zilo komhlaba. Ngoba abaningi abaku- tshwe ngomsizi uma zizothunye lwa lapha. Siyabacela abafundi li lakho. Babona kuyinto encane, bethu bahlale bekhumbula lokhu. 

ngana nensizwa, uEvelinah wayi- toria: Uyakhala ngokuhamba kuka bingelela emoyizela okwentombi Jenene Smuts owayelale'a izikhal bona isoka kodwa wangitshela u- zabantu engakangeni loHulumende kuthi ngubhuti! Kwabase mathila- osiphethe. Uthi nguye oka Smuts mini kwayiloko kwabase mabha- owanqanda amaJalimani esefuna



When a woman becomes a mother her body needs extra strength for her baby. If she is healthy her baby will be strong and healthy too. So she must take FELUNA PILLS. They will keep her blood strong. She will feel much better, much happier. FELUNA PILLS are a special medicine for women. They fight against pain and tiredness, and give strength for work and play

> 40 Feluna Pills cost 3/3 20 Feluna Pills cost 1/9



You can buy them at any store

Ndazisa bonke abase Rhautini

nathi ukuzosibophela njengezimbo-






# PYRAMI HANDKERCHIEFS

In white and colours for men and women A TOOTAL PRODUCT

See Registered Trade Mark Label on every handkerchief Tootal Guaranteed



DOCTORS PROVE - 2 out of 3 Women can have Lovelier Skin in 14 Days!



Meet exciting "ROSEMARY" every day, Monday to Friday; 12 Noon; Springbok Radio.

J. Radebe ndweni.

Yes, 42 doctors in the United States and Britain tested the 1, Wash your face with Palmolive

1,418 women and proved that it 2. Rub the wet soap lather into your face for one minute. Then wash it off with more can bring a lovelier complexion

P.S.7 (N)

You too can look lovelier, have a clearer, smoother, fresher complexion, start this evening on the complexion of the complexion of the complexion of the complexion of the complex of the beauty to your complexion

> You Too, May Look for these Complexion Improvements in 14 days!

Fresher, Brighter Complexions!

Less oiliness!

 Added softness, even for dry skin

Complexions clearer, more radiant!

Fewer tiny blem-ishes—incipient blackheads



THE "COODWOOD" TUCK-AWAY SUITE


consisting of 3ft. 6" round table and 4 tuckaway chairs. SUBSTANTIAL CASH

DISCOUNT. Write for our big FREE catalogue (BW) & particulars of our trio consisting of Mesdames E. cold lunch was served. —"Iso Lo- add a few petrol pumps to the commission scheme to P.O. Box Mooki, E. Liphuko and U. Motho- mzi." 2553, Cape Town.

ASK FOR DETAILS OF OUR MAIL ORDER AFRICAN BURSARY.



(Pty.) Ltd. P.O. Box 2553 - CAPE TOWN.



ZUBES will help you. As soon as you take Zubes you can feel it doing your throat and

chest good. For coughs after colds, for sore throats due to dust and dryness-take Zubes.



#### HAIR CHAT

stamps for a rin to: PYODENT C3

# THE HOME CORNER

Its'epeng Club Leaders Hold Inaugural Meeting

ORLANDO. Speaking at a meeting of African women leaders here, Mrs J. G. Swartland, dwelling on the awakening of Afrian womanhood, said that the woman of to-day was not satisfied merely with going to church meetings. Mrs Swartland said the modern woman wanted to meet other women at meetings of clubs such as Its'epheng, Daughters of Africa and Zenzele, where practical questions affecting the modern home were discussed.

N YOUR

ARDEN

This is the ninth of a new weekly feature written to help us

make our home surroundings attractive. Readers are invited to

make use of the feature for any of their gardening problems. Ad-

Have you ever thought about | when they are put in the ground.

rowing a creeper to cover an ug- Plant them in small holes two

ly fence or to make a bit of priva- inches deep and four inches apart,

ey for you? There are many with the little "eye" or rough

osting only a few pence and the part from which the plant

These beans will not only make plan is to give them a good water

home more attractive ing twice a week.

starts growing.

Tomato And Spinach

There is no need to water

Cookery Tips

Take one bunch of spinach and

sliced tomato. Cover. Chop the

Cook your mince in the usual

way. Cook some sweet potato and

together and add a little milk

Spread over the mince. Sprinkle

breadcrumbs. Cook till lightly

For decorating little cakes and

HOME

HINTS

Tarnished mirror frames and

gilt picture frames can be cleaned

easily with the water in which

If you want the milk to keep a

little longer than usual heat it to nearly boiling point. Then add a

onions have been boiled.

pinch of soda bicarb.

the beans every day. The best

kinds of suitable creepers, some spot facing upwards, for this is

BY GRASSHOPPER

peaker at this meeting held un- companist on the piano. der the aegis of "Its'epheng" Self-reliance" Club, recei red hearty cheers when she promised her support for the lub. The meeting was of an inormal nature, the women having prought their husbands along.

Items of music were given by a

vice will be given free.

thers costing several shillings.

but will provide useful food.

The kind I think you should

grow is the Scarlet Runner beans.

The beans when dry are a dark

speckled red, and they cost very

little to buy, 3d. worth will make

a lovely creeper. They grow

very quickly indeed and soon rea-

CHILDREN

Mrs Swartland, who was guest | peng. Mr. I. Matlhare was ac- make a bit of fun for you.

Office-bearers of Its'epheng Club are Mesdames E. L. O. Mooki, chairman; G. Nakene, B. A., vice-chairman; U. Z. Mothopeng,

You will find this much easier than making the garage itself. Also,



A finished petrol pump. Several garage which was described last week.





Red and Green.

Store, anywhere or send 18 penny prepare the soil by digging it deep.

P.O. Box 3463, - Johannesburg

Red KURLEX is fast setting for year. It comes up again with the biscuits melt some chocolate. Stir frequent use. This type is suitable rains in the summer and lasts for in the beaten yolk of an egg and for ladies' long hair, and for men seven years. For this reason it is then the beaten whitewho wish to set the hair with little also known as the "Seven year

Get a 1/6 tin from the Chemist or | To plant the bean creeper, first

#### ch a height of 10ft, but if your wash well. Put in a saucepar fence is only 3ft or so high they with one grated onion and all will just fall back and mingle with the first growh lower down spinash. Stir in a little brown flour This creeper has lovely scarlet to thickenflowers which in time become green beans which can be cooked

can also cook them and eat them some pumpkin. Mash them well when they are dry. In this form they are delicious. The most attractive thing KURLEJ is made in two strengths about this creeper is that

They are the best flowering green bean on the market. You

brown in a moderate oven. it does not need planting each

ly and watering it well. Then soak the beans overnight in water This gives them a good start HAPPYSHOURS

A CORNER FOR OUR

This little vorner is specially for play, and all sorts of things to sona.

Mothers are invited to send us ideas of their own, or news about Langlaagte their own children, birthdays and so on.

assistant, and E. J. Liphuko, make the Al Garage which was them. Run a bot iron over the At the end of the meeting, a last week? If so, it is now time to the stamps apart.

only 3 whole match boxes.

The best way is to join two match boxes together for the upright part by pushing the tray of one match box into the cover of the second box. They will hold together quite firmly in this

(Continued in Column 5)





# This baby gains correct weight each week!

"For the first 3 months," said his mother, "my baby was very thin, and cried a lot. My milk was not nourishing enough . . ."



Then my friend, Mrs. Ngibe, who has bee children, advised me to feed him th NUTRINE. It made her babies



"Look at my baby now, after a few months on NUTRINE. I weigh him at the chemists' shop, and he gains correct weight every week!"

HE HAS THE RIGHT FOOD


Babies, who are thin, and cry a lot even after they have been fed, need more nourishing food. Doctors and nurses tell mothers to give their babies NUTRINE, if they cannot breast feed their babies, or if their breast milk does not give baby enough nourishment. NUTRINE soon makes babies strong and well.

You can buy Nutrine at the chemist or store, and it is very



If you cannot breast feed baby give him "Nutrine," the food next best to mother's milk







# This is the proper way to clean your face

Every now and then, give your face this deep cleaning -it will do the skin a lot of good and it will feel so fresh and smooth and soft.

Smooth a layer of Pond's Cold Cream over your face. Rub it in gently, round and round over forehead, cheeks and chin. Leave it for a few minutes; then wipe clean with a towel. Your skin will be soft and silky. Rough, dry skin will go! You'll look radiant!

Get yourself a jar of Pond's Cold Cream to-day. It's the one with the big C on the label-Only 1/6d.



'MALITABA'S POST BAG:

#### Answers To Correspondents

Mkwanazi.--Ke diegile ka kaabo, 'me ts'oarclo hle Monghadi gase ka boomo, molato e bile nako le sebaka. Juale ge, mabapi le potso ea gago, di-maile go tloga Johannesburg go ea tulong eo u e bolelang, ke 260. Feela, ga kea botsa gore ke bokae ka terene; le children. Each week there will be uena u ka na ua botsa go beng ba toys for you to make, games to terene sebakeng seo u leng go

J. P. Madiba. - Aderese ea N.A.P.A. ke ena: P.O. Box 50,

If stamps become stuck together secretary with L. D. Rantsho as Well, children, did you manage to put a thin piece of paper over explained to you in this column paper, and you will be able to pull

(Continued from Column 4)

For the base it will take less match boxes. In need another whole match fact it will be possible to make a box or just the tray partcomplete petrol pump by using If the whole box is used you will have to cut it so that the upright portion will fit in the middle of it.

If you use the tray part only then the upright match boxes will have to be packed into the tray so that they are held firmly in position.

Do-you get the idea? If not, do not be disappointed but go on and do the thing in your own way. The same with the garage - you may can be made and used with the be able to make it more easily in your own way.

Now, for the piece of pipe through which the petrol runs we a piece of rubber band. The handle on the other side can be made with a piece of wire or any such

To finish the petrol pump we need to mark in the "gauge", or 'clock," which shows how much petrol has been supplied. This can be done with a piece of chalk or rayon, or with paint.

The drawing will give a good dea of what the finished toy should look like.



#### FINE OVERALLS FROM THE FINEST CLOTH

NOTE THE CLOTH . . .

Hard wearing, fast dye and fully pre-shrunk. Guaranteed to withstand vigorous washing. Its the toughness that counts!

NOTE THE FINISH . . .

All Sweet-Orr & Lybro Overfreedom of movement, are reinforced at all points of strain, have triple stitched seams and large all-purpose

STRONG . DURABLE COMFORTABLE THE BEST OVERALLS THAT MONEY CAN BUY! Ask the Carpenter! Ask the Bricklayer! Ask the Plumber!



THE OVERALLS THAT **NEVER LET YOU DOWN!** Trade Enquiries: P.O. Box 2641, Cape Town

#### CHEAPEST ROOFING MATERIAL


Post your orders with money today New Corrugated iron 24 gauge Heavy quality. Will last lifelong oft £8. 2. 0., 7ft. £9. 9. 0., 8ft £10. 16. 0., 10ft. £13. 12. 6d. per dozen sheets.

Guttering 6/6d. Ridging 8/6d. 2 x 3 51d., 14 x 41 61d, Flooring 71d. Panneldoors 38/6d., Batten Doors 30/-, Doorframes 35/-, Cash With Order. F.O.R. Durban.

> ARBEE STORE, 115, Queen Street. DURBAN.

66666666666666666666666

# More cups per packet



BETTER THE Strong





BW 23/10



(in Bottles.)

OUT OF YOU ... Build up your strength with

Life in the towns puts a great strain on Africans. The hard work and long hours make them tired and weak. The noise and bustle of the city upset them, so that they often feel very miserable. It is good news to know that, in Phosferine, there is a tonic specially prepared for people who are weak and depressed. After taking Phosferine, your whole body feels the benefit. You lose your tiredness, eat and slep better, grow strong and happy. Thousands of African workers and sportsmen take Phosferine.



In Liquid or Tablets, from all Chemists and Stores. Proprietors: Phosferine (Ashton & Parsons) Ltd., St. Helens, Lancs., Eng.



To: Pharmacal Products (Pty.) Ltd., P.O. Box 784, Port Elizabeth. Please send me your illustrated booklet on BANTU TRADITIONS and complete calendar, 1947-1949.

Name .....

Address ..... Please send me my copy in language marked



DO YOUR SHOPPING BY MAIL OR C.O.D. Try The RAND CYCLE WORKS FOR THE LATEST BANTU RECORDS

GUITARS, GRAMOPHONES, CYCLES, ETC. REPAIRS A SPECIALITY Satisfaction Guaranteed

MARSHALL STREET, JEPPE, JOHANNESBURG

#### Alexandra Congress Leadership

J. P. Mashamaite, Alexandra Township, writes: We would like Dr. Moroka to know that since 948, Congress in Alexandra is in langer. Leaders are dividing the people of this township. Dr. Mooka should come over to see hings for himself; everybody just akes leadership to himself.

Thema elected President of the action. Transvaal Provincial Congress oranch; if not so, then at least Mr E. P. Moretsele. We also want this rightful heritage is re-asserted of a harsh social system. Chiefs; people in the reserves now nothing about Congress Talk about Congress to them hey tell you that it is a movement

That is why now, we want either Mr. Thema or Mr. Moretsele to ke over leadership of the moveent in this Province. We want to live for ever go forward, not backward, in ur fight for freedom.



anaemic peopl who have lost strength to become fat and strong. Famous for removing the auses of bad blood, rheumatism, stiff oints, swellings, bladder weakness,

rine. t your Chemist or Store cannot upply LION BLOOK TONIC NO. 12, affect you. end 4/6 Postal Order or Stamps to:-BORDER CHEMICAL CORPORArion, Box 295, East London, Imnediate delivery. Satisfaction assured. For the WORST COUGH, get quick relief with "MALTAR", the Wonder Cough Cure. Send Postal Order 3/-, or 5/8 for Large size.

# READERS' FORU

# **Education Of African Children** Matter Of National Concern

a-THEBE SIFORA, WILBERFORCE, WRITES: The year is fast running out, and at this time, it is in justice to our cause; it is sanity and urgent necessity, to fall back on our programme of action. At this time, it is necessary to remind the African youth We want Mr. R. V. Selope of, to consult with them on two aspects of that programme of

> damental and represent the single lares of city and reserve; the child formula by which the African's we condemn daily to the gallows

acilities as they enjoy, all through rading boredom. ack of funds to maintain them at

Whether at Moroka, Newclare or Sophiatown, the education of the African child is, as never before matter for national concern; an avaluable investment of a people which only the future and poste-

Do not permit the school at Mooka to close at the end of Octoper; do not beguile yourselves bolls. Cleans kidneys and that the problem of education at Unic van Said-Afrika, wat sonder oladder..you will pass green/blue Newclare and Sophiatown, as well s in other industrial centres, is a ocal problem which does not

> It is in all its realities yours and nine. Whatever the sins of n overnment (and these have been Bantoe ontgin. lebated too long, producing in the end an unholy harvest of resoluions), you and I have, as a people, word, word met die hulp van die the child we bear, the child we

To mee, these aspects are fun-|by-pass so easily in the thorough-

On the education of the chile where you and I begin on the long standing organisations. we fall to perish or rise to stand- road of real liberation of our-

#### Die Bantoe En Suid-Afrika

E. L. Ntloedibe, Jakkalskuil, light of these disclosures? krywe: Die bydrae van onse nense-die Bantoe-tot die opouing van ons land. Die Unie van uid-Afrika, is nieteenstaande sy nkunde, ontsagklik groot.

Daar is geen huis of gebou in die ie hulp van die Bantoe opgerig nie. Al die paaie, brue, spooree, is met die hulp van die Bane gebou. Al die goudmyne en aner myne soos steenkool en dianantmyne, is met behulp van die

Al die voedsel wat vir mens enlier in hierdie land geproduseer natural duty, a moral obligation Bantoe gedoen. Met ander woorde our natural duty and obligation byna al die arbeid wat in hierdie tion of nutritious meals. and verrig word, word deur die

van die Bantoe daar gekom het naries? nie. Die Bantoe se dienste gelewer in verband met die opbou van hierdie land is onberekenbaar en toe sulke groot werk in sy onkundigheid, onder die toesig van die witman kon doen, hoveel werk sou hy nie kon verrig het nie, indien die kennis en ontwikkeling laartoe gehad het nie; en waar sou hierdie Unie van Suid-Afrika Bantoe meer ontwikkeld en meer kennis gehad het?

#### Weaknesses Of Africans

at doing anything except destructive result in gloom.

Many weaknesses of Africans account for this. Our leaders are for one thing too self-centred. Many among them are never ready to admit defeat, but only too urrender.

responsibility coupled with that of Africa.

son of economic and spiritual void Albert Street Methodist School, African organisations; but, with among them? Newclare has pointed the moral Johannesburg, to discuss more growing irresponsibility, it has Jophiatown followed suit. It is fully, practical ways to the prob- sunk in the eyes of men. The

Many observers attending the non-European patrons,

-usually political matters. Who could still have confidence

#### Cause Of Failure In Marriage

C. L. Matime, Springs, writes nust comply with his own wishes; a "native" entrance. that is, a woman who must under-

Traditionally, these duties con-

These preliminary requirements Bantoe gedoen, might seem easy to fulfil, but how, and entered through the other Hierdie land wat so wonderlik many families without number door. Now I do not think that we cornitgaan het in die laaste vyf. have been dissolved through fai can be united in this way, because ig jaar kon nie sonder die hulp lure to carry out these prelimi | we, non-Europeans are ourselves

to prepare decent food, to make a this way, let the A.N.C. follow happy home or "choosiness" on its own path in fighting for freeontsagklik groot. Indien die Ban the part of the husband who pre- dom, leaving the other organisafers to have his meals at the res- tions travel along together.

taurant; but the main cause of all this lies in the fact that mistakes are made all too often in the selection of partners. The male partner is by tradition privileged to take the initiative in the choice of a mate. Any rash business in things; also that they are useless this connection must eventually

#### Alleged "Amper Baaskap" Display

Elliot J. Mbelle, Sophiatown, ready to destroy rather than writes: To the best of my knowledge, three non-European orga-The tendency to regard Euro- nisations-the African National pean liquor as the hall-mark of Congress, South African Indian rivilisation is observed at our con- Congress and the African People's erences. Then, thirdly, there is Organisation-are together fightthe complete lack of a sense of ing for the liberation of South

Why, I ask, should colour dismovement in the Transvaal to en- and the African child is freed On October 28, 1950, an educa- African Teachers' Association these non-European organisations Until last year, the Transvaal crimination be allowed among joy the blessing and support of the from the dark and warping pri-tion conference will be held at the counted among the few dignified also a kind of apartheid practised

This follows my visit to the the hard road. For us in South lem of the education of the African Teach. Newclare Post Office in Johannes-Africa, it is the only road under can child in the face of a State erss Association has achieved nowhich belongs to urban locations the ruling conditions. Let us gird machinery which is either deaf, dumb or both. This, I believe, is recognised as being among out-Europeans and the other for the

elves along lines of self-help, annual conterences of this organi- Newclare is to all intents and As I write, African children at through planned and concerted sation have been startled by the purposes a non-European area Moroka Township in Johannes- action for the attainment of those complete absence of fundamental there being no European living in ourg, face near-certain depriva- things without which human na- educational issues in most discus- the area. As a result, the entrance tion of such primary educational ture is debased, and life a de-sions. Problems affecting the marked "Europeans" is generally teacher and pupil are left to the used by our "amper baas" neighmercy of the gods: Only issues of bours. African that I am, I used "grave importance" are discussed the European entrance of this Post Office and waited at the European counter for service. in such an organisation in the While being served, another African came in through this same entrance. Everyone inside started murmuring until the attention of the official behind the counter was drawn.

Asking what had happened, he It is an instructive objective of was told by a Coloured lady that every young man prepared to en she could not understand why the ter the circle of married people "native" in question should use o meet a companion-soul that "their" entrance since there is also

Immediately after. a Coloured stand her position as a wife, and man spoke to the African in this therefore give him what is exnayi wena yazi lo door ka nina? Wena hamba manje lapha side!" ist primarily in domestic affairs (Why did you enter through this such as keeping a decent house, a door; do you not know which is happy and stable home; prepara- your door? Get out at once to the other side.)

Peacefully, the poor African left aries?
It is not largely due to failure of hostility among us. If things go

#### WEEKLY SERMON

Matt. 20: 6: "Why stand ye

here all the day idle?" The number of people who stand | work

all day idle is alarming. These are people who simply dislike work but like food and all the comforts

that work produces. In the locations or African town. S. L. Molokeng, Danielsrust ships, when men and women have

MORE MONEY

THROUGH THE LYCEUM

COLLEGE COURSES

Raise your earnings, easily and quickly, by studying with the Lyceum College. As an Educated man YOU will occupy the good positions with bigger salaries and benefits. Start earning to-day.

ry, branco College, Poll. Der 1982, Johnson

YCEUM COLLEGE

or you

covered with cracking dirt, and the bodies covered with dirty rags, are exhibits of folk who dislike

There is much to be done in this world. The harvest is indeed great but the labourers are very few. Idle people are out of place in this world.

The kingdom of God is a stuwrites: One is inclined to endorse gone to work, one comes across pendous undertaking requiring all statements frequently made by big healthy boys either playing His children to put their shoulders Europeans that Africans are good dice or just standing idle. The to the wheel. "Why stand ye here at nothing save doing wrong hair, unkempt and dirty, the feet all the day idle?" Do something to make this world a finer place for the children of God. Organise some useful society. Go into the Sunday School and teach.

> rence, selfishness and selfcentredness. Develop a sense of service. Do not keep yourself to yourself, and imagine that you are in this world to be served. Yours is to serve.

Do away with your indiffe-

Remember you are nothing unless you are made what you are by society. Society requires your help. Why stand ye here all the day idle?

Unhappy Person

An idle person is an unhappy person because he misses the very secret of happiness. Get busy lifting burdens off other people's shoulders and they will be happy To make others happy is the way to be happy.—J.M.N.







SUBSCRIPTION BATES 18/- per year. 6/- per 6 months. Write to:-

The BANTU NEWS Agency (Pty.) Ltd. P.O. Box 6683, Johannesburg.

Saturday, October 28, 1950

#### Doing Things Together

In the course of his address to the Ciskelan General Council last week Dr. Eiselen, Secretary for Native Affairs, said: 'We, of the Government have been doing things for you with indifferent results. Let us do them with you and I feel sure we will be able to achieve great things.'

To us this appears a commonsense approach, and necessarily man's Bureau which soon had 623 whites has been narrowing. implies that a greater measure of schools with 15,248 Negro pupils. Compared to the economic conresponsibility will have to be By 1900, there were 1,539,507 Negro dition of minorities elsewhere in be upsetting. undertaken by our own people The advance of any people must finally depend on their own efforts In this respect we have no reason to fear the future. The progress that has been made on many fronts during the past fifty years is there for all to see. Our advance guard has taken its place in many walks of life and have been able to hold their own often under difficult circumstances. We can have faith in our people, but we should realise that there is no short cut to achievement. The road is uphill and only those willing to do hard work, not only for themselves but for others too, will climb it. In this respect, the letters of many correspondents are disturbing in that they indicate that the schoolchildren of today are not always as industrious as were their fathers. It is our urgent duty, particularly that of the teachers, to give the children the right standards. We are lost if we allow a generation of loafers to grow up who believe that the best way to live is at the expense of others and not by their as Southern white teachers, salaown exertions.

Greater responsibility must mean that more opportunities should be provided. Dr. Eiselen pointed out that primary education is now mainly in African hands and that secondary education will follow This is true but we should like to see a parallel advance made in other spheres such as administrative work in the Reserves and in the urban townships. If European interests are paramount in European areas, then African interests must logically be paramount in Civil War there were few Negroes African areas

land question which is really at the officers of the victorius Union base of all others. We welcome the Army set up schools and did the spent in the last three years on the purchase of additional land and a by capitalists and from 1910 to similar sum on the betterment of 1930 contributed £80,000 for salahand in hand. The greatest pos- ing schools in the Southern states. adopting modern farming methods. James H. Dillard, a Southern white This is being recognised not only man. throughout Africa but throughout the world. Progress depends on ed by American capitalists and food, and food on the land. Fort was also used to pay Negro teach. States where the overwhelming high school. Cox should not be allowed to stand half-empty. Agricultural demonstrators should not speak to deaf ears. Let us encourage Youth Clubs in town and country to

trust for our children and our child- tries. In 1937 these teachers started proportion of home owners appro ren's children. If South Africa is a fund as an expression of appre- vimates that of the American allowed to become a desert, we ciation to Miss Virginia Randolph, whites. Indeed, American Negroes shall all, black and white alike, the first Jeannes teacher. Here, too, themselves through their own vanish away. To prevent this, co- we see evidence of the progressive builders, architects, and financial operation is inevitable. Let us liberalism of America in the fact institutions have erected over accept the challenge and prove our that in 1912 the Jeannes Fund paid 25,000 housing units. right to a greater share of a 92 percent of the Jeannes teachers In a free federation such as the common homeland.


#### CHILDREN'S DAY CELEBRATION AT W. N. TOWNSHIP

Over 500 mothers brought their children to the annual Children's day celebrations held at the West ern Native Township, Johannes-burg, last Thursday, October 12. the event being organised by the Clinic Staff under the auspices of same the Phelps-Stokes Fund head- the Negro population living there the National Council for Child ed by Thomas Jesse Jones. Many has undergone no change. Welfare

for Western Native Township, ern Socialogical Congress, the tory laws in the Southern states

presided. Highlights for the day came when the Gay Gaieties musical troupe under Mr. Joseph Tuma- Y. M. C. A., and Y. W. C. A. and to move where they chose and hole, gave an exciting performan- for the last quarter cen- without asking anyone's permissketches constituted the program- Education. Without the help of all the Negro population increased me, and the items were applauded these groups, it would not have 15.8 percent in the North, 41.8 perwarmly.

Among present were Dr. Donnolly, Depu- Negro education. ty Medical Officer of Health for ACHIEVEMENT OF ECONOMIC Johannesburg, Dr. M. M Slabbert (who hails from England and is highly interested in African wel- stricken American Negro is also grated from the United States to fare and progress) chief Medical Officer of Health for National Council of Child Welfare, Dr. failure of democracy. The facts are South that ever although there are Trem, Mr. Cleverley the Location so at variance with this fiction as less in the rural areas than in the Superintendent, Mrs Wilson, Mrs. to be laughable. There are, it is ciffes, which is also true of the Smith, Mrs. Ralph, Miss Moodie true, millions of poor Negroes as whites. and Miss Adams.



Next month, a number of our about without meeting some poor to gain the reward which a pass friends come under the watchful wretch in brown study while por- entails. Many are now facing the as with hundreds still to follow in at night, candles burn till the fine in employment as teachers. Others, becomber, it is judgment day hours of the morning when a little they will be called to account for sleep is taken, and a return to again, in the intermediate stages. examination time.

Eleventh hour efforts to revise, THE REWARD? cram and commit to memory note-book jottings and textbook facts examination candidates is to may succeed.

heir work since January. It is "swotting" begins long before the hope to pass in order to reach the sun's rays peep over the horizon final year, and so too, their parents

is in progress. Hardly can one go "satisfy" the examiners in order

#### Negro Progress And Achievement

Negro population up to the nation- Steadily for the last 50 years, the and the very thought that dozens al level of enlightenment was the educational, cultural, and economic of qualified teachers either roam Exploring Parties Sent North establishment in 1867 of the Free- gulf between the Negroes and pupils in public elementary schools the world, that of the American population of school age. By 1920, ing that over 1,000,000 Negroes are this enrollment was 2,000,000 and members of American labor today it is 2,250,000.

40,000. In 1910 there were 42 public high schools in the South and by 1950 this had grown to 2,500.

In 1900, the daily attendance was 33 percent whereas today it is 80 dustry.

A Jewish philanthropist, Julius Rosenwald, established the Julius Rosenwald Fund in 1917. By 1932 his fund had spent a total of over £9 million and he helped erect 5,000 school buildings in the South themselves contributed

The total value of Negro school property in the South was in 1940 £29,000,000. The total value in 1948 vas £43,000,000.

While Southern Negro teachers generally do not get as much pay ies have been equalized in very many states and communities hanks to legal action on the part of the Negroes and to the unprejudiced attitude of the courts.

In 1947 13 percent of all Negroes in the United States had tended college.

Much of the stimulus for the drive to educate the American Negro came from white capitalists ike the forementioned Julius Rosenwald. Following the end of the capable of teaching school so Lastly comes the ever present Northern white missionaries and

The Slater Fund was established existing areas. The two must go ries for teachers in country trainsible support should be given to This fund was administered by

The Jeannes Fund was establish-Clubs in town and country to study the land and its problems.

There can be no stronger plea for a fairer division of the land than the proof that we can ourselves give that we regard it as a trust for our children and our child
There are logical in the proof that we can ourselves give that we regard it as a trust for our children and our child
There are logical in the farms averaging 78.3 acres. Last year some Negro farmers in the South grossed as much as £58,000.

There are logical in the farms averaging 78.3 acres. Last year some Negro farmers in the South grossed as much as £58,000.

As of today, American Negroes own nearly 800,000 homes and this study in the Union.

There are logical in the farms averaging 78.3 acres.

Last year some Negro farm owning in growing ut of the public treasuries.

ers set up the General Education over the entire country although Board which has expended 40 per- 77 percent still live in the 16 Southcent of its money to advance Negro ern states. It is commentary on the

other organizations have been ex-Dr. J. Kingsley, Medical Officer tremely helpful, such as the South- the segregational and discrimina-Southern University Race Commis which are indeed a disgrace to slon, the Carnegie Corporation American civilization. However, Beautiful music and lively tury the United States Office of sion. Thus between 1930 and 1940 been possible for us to make the cent in the West, and 5.8 percent

WELL-BEING The stereotype of the poverty the nation, no Negroes have emiparaded by the totalitarian pro-nearby lands. As a matter of fact pagandists as an illustration of the there are more Negroes in the there are millions of poor whites

but what is regarded as poverty in limited grants, retrenchment of Evidence of the eagerness of the American Nation to bring the perity by workers elsewhere can no longer afford their salaries.

-51.4 percent of the total Negro Negro is enviable. It is worth not-In 1910, there were 5,000 Negro lowances, work conditions, job sehigh school students; in 1950 there curity, and paid vacations with AFRIGAN MATRON are 300,000, and the annual total their white fellow workers, de FOR "TY." of Negro high school graduates is pending on skill and seniority Two-thirds of the American Negroes being agricultural and domestic workers, this is a very high percentage of Negro workers in in-

of examination time!

ake charge.

Cape.

commissioner further said, would

which will devolve upon the in-

south of the Zambesi.

NAMED AFTER CHIEF

CAPITAL OF N. RHODESIA



Mr. George Samuel Schuyler has wellknown Negro national newspaper for the past 26 years. He was born in completed secondary school the State of Rhode Island 55 years while 5 percent or 650,000 had at ago. During war service he rose to the died last December. rank of First Lieutenant in the United FRIENDLY GESTURE States Army. Mr. Schuyler is a novelist, lecturer and contributor to many United States publications.

monomores or American Negroes own 13 52 leading Negro insurance com- rists give the herdboys money or tween masters and servants." panies had total assets of food. 49,639,376 dollars and one billion Also known in the Cape, are indollar worth of insurance in terracial games. A Rand daily re- and vagabonds." force in 27 States and the Discently reported a friendly match trict of Columbia.

In addition to this, American John's College (African) of Um-Negroes (mostly in the Southern tata and the Umtata European

whereas 95 percent are now paid United States, with 48 separate and independent sovereignties, Further evidence of the interest communication and travel have f much maligned whites in aiding been so easy that the population these backward people, was the has been extremely mobile. The establishment in 1898 of the Conmobility of the Negroes has equalference For Education in the led that of the whites, and today South. Then in 1902 the Rockefel-the Negro population is scattered reported terrorism prevailing in Following that, in 1915 and 1916 the South that the proportion of

There is no desire to minimize distinguished persons progress that has been made in in the South. The figures on white

mobility are similar. Because of this ability to move from one state to another within

(To be Continued)

#### SALUTE THE HEROES

(By The "Sphinx) "We are leading a disturbed life here at present," wrote Piet Re-tief to the Civil Commissioner at Grahamstown, on September 15 1835. "By day we work hard: by night we have to sit in our kraals eye of the invigilator. For them, ing over the leaves of a book. Yet final year and hope to be placed stolen...We deplore it most seriously that we have no ammunition. What most become of us if there is to be no difference made between honest men and vaga-

who no doubt feel the strain and This statement Piet Retief made before he and his party trekked from the Cape in 1837. And what Graduates qualifying at the end is significant to my mind, is that of the year are certain to be place it was made after the "Sixth ed in employment, for there is a Kaffir War" when the Province of demand for this class of teacher. Adelaide, to which I have already Pity the chaps taking the ordinary referred, was handed back to the teachers' examinations; talk of Xhosa people by Lord Glenelg, in spite of the fact that frontier farmers were promised farms in the new territory.

streets for lack of teaching posts In the discontent and unrest or are employed in spheres out of among farmers in 1834, caused keeping with their training, must partly by the abolition of slavery within the British Empire, and Notwithstanding, this column partly by the attack made by takes this early opportunity to 12,000 Xhosa warriors upon farwish everyone a placid and suc- mers on the Eastern frontier, unions, receive identical wages, at cessful cruise on the rough ocean when 800 farmhouses were destroyed and 7,000 people rendered homeless, it is said that "Gert Maritz and Piet Retief sent three exploring parties north to discover Addressing the Basutoland the prospects.

National Council—the equivalent It is significant that they did not of our Parliament-which recent- send these parties east. The realy concluded its session held at son is no far to seek. The road to Maseru, the Resident Commission- the east was barred by the hostile er for the Territory announced the assegais of the Xhosa. As a recompletion of a new hospital at sult, the trekking Boers or farmers Teyateyaneng (alias "TY"). When turned their eyes to the north of he hospital is opened this month, the Orange River.

They had heard from missionaan African matron, the Resident ries and hunters, such men as David Livingstone, Robert Moffat Irrespective of the size of the Broadbent, James Archbell and hospital, and scope of the work others, exciting tales of the wellwatered north and its countless cumbent of this post, the step herds of game.

So when the Province of Adewill be welcome to Africans; inlaide with its 'deep green forests. deed, it is perhaps the first apits rivers, its blue bush-filled valpointment of its kind in Africa, leys and its fertile hills and plains" was returned to the Xhosa people the leaders of the discontented Boers-Louis Trichardt, Hendrick How many towns and villages Potgieter, Gert Maritz and Piet have been named after chiefs or Retief-decided and planned to been writing for the Pittsburgh Courier other outstanding Africans? As trek from the Cape, and one by far as we know, only one Capital one they left the land of "Kaffir has been so named. This is Lusa- Wars" to find a new home north of ka, Capital of Northern Rhodesia the Orange River and beyond the named after Chief Lusakaas who reach of Lord Glenelg, Downing Street, and Dr. John Philip.

The first to trek was Trichardt in 1834, and he was followed by A Cape rown daily recently car- Potgieter and Maritz in 1836. Piet ried a picture showing a European Retief left in 1837, and before motorist in a friendly chat with leaving at the head of the largest African piccanins at Montagu, party so far, he wrote a manifesto in which he enumerated the grievbanks, 74 credit unions, and scores of cooperative societies.

This recalled familiar scenes in the Cape and Transkei where then stated that "while they would continue the cooperative societies." They own over 50,000 retail busi-pass establishments 20 savings quite often European motorists not enslave the Natives of the travelling on highways and by- country to which they were going and loan associations, and 204 in- ways stop for a chat with African nevertheless, they would maintain surance companies. In 1947 the herd boys, Sometimes these moto- a rigid line of demarcation be-In other words, they would differentiate between "honest men

(To be Continued)

DO YOU LIKE JIVE

BLUES? Listen to the Latest Addition to the

SWING

"BB" JIVE SERIES Swinging the Cat and How About That, on BB611. Obtainable at all Music Dealers and

Cycle Stores

Just What You Need! ON TERMS TO SUIT YOU! Deposit £1-2-9 and

-"WOZANAZO"

played between teams from St

8/- MONTHLY

Write for Free Catalogue

The Albert Furnishing Co. Ltd Complete House Furnishers

74 Main Road-Claremont









ENGLISH—When you buy Cycle Tyre or a Cycle Fube look for the little picture of Mr. Dunlop. Only strong Cycle Tyres and Tubes have this little picture of Mr. Dunlop. These Cycle Tyres and Tubes last a long. long time.



bhu ubuke isithombe esincane sika Mnz. Dunlop. Amathaya namashubhu aqo tho anawo lomfanekiso ka Mnz. Dunlop. Lamathaya namashubhu ebhayisikili ahlala ithuba elide kakhulu. SESOTHO-Ha u reka tha-

ZULU-Uma uthenga itha-

ya le bhayisikili noma ishu-



ere kapa chopo u lebelle sets'oants'o se senyenyane sa Mohl. Dunlop. Lithaere le lichopo tse tiileng ke tsona feela tse nang le sets'oants'o sena se se nyenyane sa Mohl. Dunlop. Lithaere tsena tsa baesekele le lichopo li qeta baka se selelele.

VENDA-Musi ni tshi renga

tairi ya luthanya kana tshu-

phu la vhelesa kufanyiso

kwa vho. Dunlop. Matairi

na dzitshuphu dzo kwathaho

dzina hoku ku fanyiso kwa

vho Dunlop. Hedzi tairi na

tshuphu dzi dzhia tshifhinga



# tshi lopfu nga maanda.

CYCLE TYRES AND TUBES



no secret. This clever housewife keeps her family always clean and smart, her home neat, sweet-smelling and healthy-because she uses pure Sunlight Soap.

# THE ONLY SOAP

WITH THE £1000 REWARD!

# RAPOROTO TSA LITEREKE

Khoeling e fetileng, ho nele pula e ileng ea mesharoa ka .85 inches. ne. Basebetsi ba Lekala la Temo, Ba Lekala le Merero ea Litaba tsa Batala, ba tsoa romella balemi loba se ba ikabetse ho holisa mosekeisheneng la Hlobo, homme Balemi bao ba se ba galile ho lema,

ea 'Musong, o tsebisitsoe hore o a ba a fetoha nts'ihloane ea bohlo- limo. phahamiselitsoe setulong se ka holimo mosebetsing, le ho hore o tla isoa Transkei hofeising ea Relief Staff.

Hona khoeling eo e fetileng, ho 'nile ha tsoeloa pele ho entela sechaba lefu la Typhoid. Terate e khaohanyang moeli oa lekeishene la Lunda e felile ho hlonngoa, homme joale ho galiloe ho hloma terata e kampelang motse oa ha

Komishenara oa Batala le Mongoli oa Hofeisi ea lichelete, ba ile leboea sebakeng sa phula ea ha ba tsamaea libakeng tse ngata se- Amatole, ho leka ho thibela litlaterekeng sena, ba ntse ba nehela- ma tsa mofuta oa bo "fyn bos" le na ka lichelete tsa lithuso ho ba "helichrysum." hlolehang ho ithusa.

#### Cofimvaba:

ling ea Loetse, homme sebaka se- pula e fokolang ho lekana ka moo na se batla se omeletse haholo. Le e batlehang. Ke ka makhetlo a na, meea ea bophirima ea lipula kola sebakeng sena. Ke ka 1931, ho thibeloe ka matla. Ho hlokaha- ba matlo. e ntse e pepetla.

#### BOSMO BA LIPHODFOLO

Liphoololo tsa mefuta eohle, li ho sitana le cona mafu a li ts'oe-

Libakaneng tse ling, lijalo tsa mello. lierekisi li ntle, ho sitana le makhoakhoeng moo ho lemiloeng Port Shepstone: meroho, hoa rateha. Ho se ho hla, ho se ho ntse ho bile ho ja-

Ho ile ha nehelanoa ka lithuso le lichelete ho Batala ba seng ba ho e mengata e metle, sitoa ho ithusa, metseng ea Makwabana, Ncora, Hohita, Mcambalala, Mgxwabangu le Qamata le Hofeising ea ha Komishenara mona Cofimvaba.

#### Middledrift:

.5 inches e meshariloe puleng e ileng ea na khoeling ea Loetse. 'me ho ntse ho omeletse, ho bile ho na le meea e batang.

Ka lebaka la pula e ileng ea na

Ka ho ikutloela bohloko le ma- lands.

Monghali L. G. Mama, Toloko la ka thabo moo mo a ileng teng, ho letsatsi leo le baliloeng ka ho-

Teboho li lokeloa ho isoa ho Lekhotla le Leholo la Sechaba ho barutuoa ba ileng ba ileng mi litulong tsa Morena Manzolwaba fumanoa ba lokeloa ke thuso ndhle Cele le Morena Mdelwa e joalo, ba sekolo sa Middledrift sa Secondary.

Ho se ho bokeletsoe lintho tse tla koka le lintotoa. sebelisoa ho teratela sebaka se ka

#### Fort Cox

Kakaretso ea pula e neleng Haho pula e kileng ea na khoe- khoeling e fetileng ebile 66" e leng 1941, le 1941. Ho ne ho ee ho cheseho be ho tloheho bate.

simong a sa ts'elloeng e potlakela qalile ho sebetsa joale, batho ba Habore le koro e lenngoeng mabonahala li khots'e hantle. Ha ho butsoa. Lijalo tse ling tse lee-s'o be le lifantisi ea liphoofolo miloeng masimong a joali li bonahala li ntse li le ntle le hoja litaba betsi oa motonanahali, homme bo- ho ena pula ea letho ka morao ho betsi oa motonanahali, homme boi le thatanyana ka lebaka la ko-

Kakaretso ea pula e neleng seqalile ho lenngoa ka lebaka la bakeng sena kaofela ke 2.71 inches lipula tse ileng tsa ka tsa re fa. Linaoa li ne li ts'episa haholo, empa li sohlokiloe ke komello haholo. Poone e sa le nyenyane, empa e se e hlasetsoe ke tsietsi ea komello ho ts'oana le linaoa. Mero-

> Sebakeng sena ha ho ke be ho be le lifantisi, beng ba liphoofolo ba ee ba ithekisetse tsona feela. empa he le teng, theko ea tsona e ntle haholo. Maraka li sio sebakeng sena, ba Lekala la Temo ba nise ba itokisetsa ho hore ba hlome limaraka tse joalo koano, homme ho hopoloa hore selemong se tlang limmaraka tsa mofuta oo li tla be li le teng seterekeng sena.

Hona le lipolatse tse ts'eletseng tsa Trust, tsee he tsona he nang hantle khoeling Phato, le pulanya- le Batala, 'me tsamaiso ea mosebena ee ileng ea re fahla-fahla khoe tsi o etsoang lipolasing tsena, ke e ling ea Loetse, Batala ba ile ba e tlas'a Basupisi ba Temo. He itokima ka maoto hang ho lema, hom- setsoa ke hona hore mosebetsi oa me ba ngogorehela ho na ha pula lipolasi tsa Trust o atolosetsoe tikolohong ea sebaka sa Crown-

sarelo, ho phatlalatsoa hore Miss Likolo tsa sebaka sena, tsa Ba-P. Zinganto, co ebileng Motsamai- tala, li bile lehlohonolo ka ho hlasi oa mesebetsi ea malapa koano, hisa shoung ea mohla la 23 Loeo isitsoe Lady Frere. Homme ho tse, lintho tse ntle haholo. Ho se se ho ka mpa hathoe eka a ka phe- ho ntse ho lokisoa ka matla ho

#### Umvoti:

mong se tlang khoeling ea Phupja-

betsi oa lishou, ba be ba etse li

MAETO A KOMISHENARA

Komishenara o ile a chakela ma-

losoe marako a matlo a likolo.

Ho ka bonahala ke hona, hore

batsoali ba bana ba tonne ma-

hlo hore bana ba bona ba kene

sekolo, 'me bahlankana ba 'Mu-

so ba khothaletsa sechaba ho ho-

la litleliniki tse ngata. Ho sa tsoa

bang Ntimbankulu, homme e se

BOPHELO

Tleleniki ea Gcilima e etsa mose-

phelo ba sechaba sa motse oo o

thoko-thoko le libaka tse haufi le

sebakeng sena, ke tseo e leng tsa

li tsamaea metsaeng eohle ho isa

batho teng ka litselana tse ngata.

ahela matlo.

rao, hoba e le sebopeho se hele-

TABA-TABA

Empa taba-taba ke hore na

laba eo e tla fihleloa joang? E ka

fihleloa habonolo, feela e seng

ka ho penyeletsa bakhafi ho jara

haeba se ka lateloa, se tlang ho

boima ba eona, kapa ho beha me-

Se ka thusang ho hore ho fihloe

ntlheng e tla bebofatsa litaba,

e sa tl'o hatella 'Muso, empa ec

batho ba naha ea South Afrika

ba tlang ho e fihlela. Ho rialo ke

hore ho fumanoe tsela eo ho ka

sebetsoang ka sechaba se sets'o

ka litsela tse fapaneng le tsa

Ho ne ho ntse ho lekanngoa ho

bile ho hopoloa hore, seo motho

e mots'o a leng sona hoba ntho

ea bohlokoa naheng ena, ke ho

lao e mecha.

lingaka bo bonahala bo le botle.

bats'o ba eang teng ka matla.

ahoa ntlo ea Phekolo ea Ba Ba-

eona eo, ea ho ruta bana.

na na pula seterekeng sena, ebile neketa.

Lefu la 'metso o mosoeu le nkile notho a le mong, la mats'oafo la shou metsaneng e fapaneng pele bolaea batho ba ts'eletseng. Febeu le eona e iphile matla har'a sehaba se sets'o.

Sifana Zondi o sa ntsane a ts'orena a mane ka ho fapana. Masa Ciskei le ileng la fana ka khetlong a mabeli, e ne e le ka Morena ea tla hlahlama mofu Mompho ea thusoea chelete e £34 morero oa ho ea khetha Bahlahla- rena Funizwe Zondi. Mbopo Sitoe, mor'a mofu Morena Maqinga Sitole, o ile a gala mosebetsi oa ho Mvudhla. Maeto a mang a mabeli busa sechaba sa ha Sitole ho tloha e ne e le a ho ea buisana le secha- ka la pele khoeling ea Loetse. Moba le ho nehelana ke thuso ho li- rena Ziba Ntuli a hlokahala ka la Loetse, Bayesaba Camane o sa noang. Bana ba kenang likoloana tse tsoa a ntse a ts'oere litaba tsa punyenyane ba bangata haholo so, ho fihlela ho tla be ho khethoe hoo ho tlamang ho hore ho ato- ea lokelang ho hlahlama mofu.

LIPAPALI Ha esale likolo li buloa, bashemane ba likolo ba bapala bolo. Lere se hie se tiise maoto ntiheng khoeling e kapele ea Phato, lefu a 'metso o mosocu le ile la hlase-

#### Kranskop:

moo, joale litaba li lutse bobeng.

Ka lebaka la komello haho letho le jaliloeng. Le hona haho letho le Ho na le libese le lilori tse ngata bileng la isoa le limarakeng.

#### batho ba bats'o ba bo bona, 'me Ixopo:

Liinches tse 6.58 li ile tsa meho ntse ho bile ho chekoa tsela e sharoa puleng e ileng ea na khoengoe e ncha le tse ling tse ntseng ling tse tharo tse fetileng ho tla li ichekeloa ke batho ka ho tla- tla fihla khoeling ea Loetse.

tsoa ke 'muso ka lintho tse chela lipere le ile la hlasela sebaka Borena ba ha Mavundhia, ho ile mane. Mohla la 27 Phupjane e na ho tsona ha rekoa tse tharo. ha etsoa mokete o moholo. Ho be e le fantisi e kholo ea liphoone ho le lialolo tse ntle-ntle tse folo Highflats.

neng li etsoa ke bahlankana, le Theko ea liphoofolo ebile ntle lehlaso la likharebe le bile le haholo, hoo ka kakaretso, ho ka hopotsa litsohali tsa mehla ea thoeng khomo le khomo le khomo khale ha ho sa busa Marena a e rekiloe ka £13. Pholo e 'ngoe e 'nete a ha Zulu. Mokete o ts'oa- ile ea rekoa ka £26. 15. 0. ha tse nang le ona o ile oa eba teng peli tse ling li ile tsa rekoa ka £24 sechabeng sa ha Cele ha ho ne e 'ngoe le e 'ngoe. Ka lebaka la ho neheloa Morena Manzolwan- theko e ntlehali ena, sechaba se dhie lengolo la ho mo beha se chesehela ho rekisa likhomo tse tulong sa Borena ba sechaba seo. Itla se tlisetsa theko e ntle.

Dr. Eiselen Ka Mesebetsi Le Matlo

bolela hore Batala ba se ba tonne mahlo ho llela hore le bona ba aheloe matle a 'nete, homme ho

talima litaba ka mokhoa ona o fokolang ho ts'oana le mokhooa o fokolang o lateloang oa ho ba

A re o hlokomela hore bona bohato bona boseng bo setsoe morao ke Batala, bo se bo late-

ka eona, ke hore ho ke ho kho-

thaletsoe mosebetsi mosebetsi-

ena, ho hore ba ekelelitse base-

sebetsa feela. Ke nako joalo, eo o blalosa e le o sa hlokeng ho ithuhela ba lintho tseo.
ho lokelang hore ho hlokomeloe balollisoa, e le o ka mpang oa hore ntho e joalo e phoso. Ho ke blohloa meeng ea boramesebetsi town, Alexandra le Lady Sel-

ho utloisisce hore batho bana ba bohle. A re ketso eo e tla thusa borne— mo ba ileng ba lokolle-fapane ka litsebo le bohlale le boramesebetsi hore batho ba tse- loa ho ithekela lefatse, se neng masene, hoo ha ho ka ha eloa bang mesebetsi ea bona, ba se hopotsoe hore se tla tsoala li-

hloko hore ho batloa batho ba khaotse ho 'na ba eea mesebetsi- tholoana tse molemo, se ile sa fe-

e mots'o a leng sona, 'me a hi reloe seo a leng sona, e seng ho tla hlokomeloa katleho e ba- Ho ka bonahala ke hona ebile

ng, oo mohlaope a ka keng a o lo, ba tla lokela ho nehoa mese- ho thoong ke sa hae-sa-hae. Ho phetha hantle.

hirang batho ba tholoang ke haholo. Ho tla boela ho thusa le llua ho ikahela matlo libakeng

tseba mosebetsi oa hae. A supa lete ea bona ho iphumanela ma-

ba Mesebetsi ea Merafe ea tlo. Empa le teng ho ke ho etsoe

eeng ba tlohe ba boele mahae, litoka tsohle tsa bojaki, empa bo-

empa ba boele ba khutlele ho- phelo ba litoropong bo ba amo-

na mosebetsing oo hape ba sa hile litoka le lits'oanelo tseo tsa ee nqe e 'ngoe hape, a ba a bojaki. Mahaeng koana ba ne ba eketsa a bolela hore le lifeme tse ling li bile tsa etsa joalo.

Molemo oa sebopeho sena a ngolo le ba lokollelang toka ho

Mahaeng a bona kajeno, le me-

Gauda e le mohlala tabeng joalo ho batho ba ts'epahalang.

Dr. W. W. M. Eiselen puong ea hae kanele ho Lekhotla la Bamesebetsi, n ile a tsoela pele ho

St. Faiths, ho rekisoa litholoana le meroho habeli ka veke. Ma-Ka khoeli ea Loetse ha ho ka ba khooa a mangata a ithekela mero haho letho le lenngoeng ka lebaka ho limarakeng tsena. Meroho ena a komello. Likhomo li otile, ke e lenngoa ke baahi le boramapo lasi ba mona.

Sebakeng sena ha ho e-s'o simolloe ho ntlafatsa naha eohle haese lipolasing tsa Trust feela tse kang bo Kington moo libaka tse re melepo ea puso ea sechaba sa łokeloang ho lenngoa li seng li na Zondi, ka ha ho e-s'o khethoe cheketsoe liforo, athe Cold Place ho se ho galiloe ho ntlafatsa polas: ea Trust e hona teng.

> Bophelo ba sechaba seterekeng sena, bo botle haholo. Ha ho e-s'o hlahele mafu a mabe a ts'oaetsa-

#### Empangeni:

Boholo ba pula e neleng nakong ea likhoeli tse tharo ho tla fihla khoeling ea Loetse ebile 2.82 inala la thenese le ntse le khothoa ches. Pula eo ha ekaba ea lekana lokisoa. Bophelo bo botle. Ma ho lokela hore ho kenoe temong. thoasong a khoeli ea Loetse le Metsi a ile a fokola hampe, empa komellonyana eo ea boela ea feli-Lipeo tsa mafu a lits'ila le lefu la bana le batho ba holileng. Taba soa ke mafafatsane a ilenga re fahola pula e sa ka ea bonahala ho mararo feela pula e kileng ea fo-

> ha ho letho le ileng la lenngoa, ha likontereka tse ahelang batho hlanyelo eo ba itemelang cona es Pula e neng e ne khoeling ea e se libakaneng tse its'ikileng ka matlo, ba tla ba aha matlo a bete- chaake, e lokelang linako le seba-Loetse, e meshariloe ka 1.61 ins. mabopo a leoatle, tsa mobu o le-Pula eo e nele ho ea mafeleng s hlabathe le libakeng tse nang le tlaka. Leha ho le joalo, maikutlo khoeli, homme haho ka ha hlola mekhoabo. Lijalo tse teng le tsona ana a ntse a hanyetsoa ke ba libakaneng tseo ha li hlile ha li bang ba litulong tse nang le bointle, hoba mobu o le mobe, le se. karabelo bo boholo, chaba se sa tsotelle ho o nonetsa ka manyolo. Lijaredeng lijalo lis kholisa.

#### MAKHULO

ho feta ts'oanelo seterekeng sena. 'Masepala ba ka bang le hona, ha ke tsa nonts'oa ke ho noneletsoa homme ho ntse ho khothaletsoa ba ke ba ahele Batala matlo a batala ho rekisa likhomo tse ngata 'nete, ao ha ba ntse ba a lefella ka manyoro moo manyoro a moitetsa bona empa haho thuso hoba ba tlang hoa qeta ka morao ho li le hlobo a leng sio mobung. ha ba lumele ho li rekisa. Likho- nako e itseng, Liphoofolo li khots'e hantle. Lefu mo tsa batala feela seterekeng se- Maikutlong a ka ke fumana ho na li feta 32,000 'me fantising e se bohlale le lemena le ka etsoa-Ha ho ne ho behoa Morena sena hoo le bolaileng lipere tse ka nabeng e le ha Mbonambi, ho ile ng, ntle ho hore ho hle ho lume-Mdelwa Mavundhia setulong sa bang makholo a mararo kapa a ha tlisoa likhomo tse hlano feela, lloe batho ho ikahela matlo ka

> tsa meroho. Batala ba bang ba ka lintlha tse peli tsena. ithekisetsa meroho ea bona mebileng ea metse. Meroho e tlisetsa batala ba bangata cheletenyana e ntle, homme ho ntse ho khothaletsoa sechaba sena ho lema mehoro se sese bile se atolosetsoa makhoakhoa a meroho ea

# LEKALA LA BA BATS'O RAPOROTO EA 1948-49

Lijo tse Lenngoang Natala.

Ka lebaka la ho fokola ha lipula, poone ea selemo sena ha e ntle joaleka ea selemo se fetileng, haholo libakeng tse matlaase. Mabele a bile matle leha ho le joalo, homme kotulo ca ona ebile e

Lijalo tse chekoang li tonetsoe mahlo ho lenngoa ke Batala. homme thabo e maikutlong a bona, ke hore ba tseba hore seo ba ka se fumanang lijalong tsa mofuta ona se tla ba setle ho feta se ka fumanoang lijalong tsa mofuta o mong o sele.

'ngoe, 'me joale e se e hopozenzele" sa qapiloeng motseng oa Johannesburg.

Ba ha 'Masepala ba hanana haholo le lehlakore la sebopeho hantle nakong co li metsene. sena. Lebaka ke hore matlo ana a ahoang ka tsela le sebopeho feela ho hore ho qetoe ho jala Baseo, ha a ts'oanelehe, le hore ha Ka lebaka la ho hlokahala ha pula ho ka ahoa matlo a ts'oanang, ba

#### MORERO OA KAHO EA MATLO

Ha kea itokisetsa ho kena ha-

thuso Ba-Lokelang, kapa ba abe-Ka lerato la Mr. L. C. M. Rat- loe matlo ao ba tlang hoa lefetray le thuso ea hae, ho ile ha lla hanyane ho fihlela ba a qeta, aheloa Batala matlo a limaraka kapa ho hle ho sebetsoe taba ena

> Batho ba ka aheioang matlo a joalo, kapa ba thusoa ka litsela tsena tseo ke li bolelang ba tla ba le matlo a lokelang, ao ba a fumanang habonolo le ho feta phahamo ea theko ea lintho tsa mofuta oo, ho fapana le se etsoang motseng oa Alexandra, Ka sebopeho sa mofuta oo,

sebopeho sona seo.

Maikutlo a hae a a pepesa e le eona, li bolela hore mosebetsi oa sechaba se sets'o ho boloka le a talimanang le taba ena ka motsona o motle, ebile oa phahama, cheletenyana. Ho ntse ho le tjekhoa le sebopeho se ka thoko, seo batho ba sebetsang teng, ba ts'oathe hore Sechaba se sets'o se rata libang ho teka sekoti fats' moo e papali. Haho ka ha etsetsoa ba bang ho teka sekoti fats' moo e papali. Haho ka ha etsetsoa bang ho teka sekoti fats' moo e papali. Haho ka ha etsetsoa bang ho teka sekoti fats' moo e papali. Haho ka ha etsetsoa bang ho teka sekoti fats' moo e papali. Haho ka ha etsetsoa reletse ka 'nete.

ipolokela cheletenyana, empa ha e tla tseba le ho thibela sechaba

Maikutlo a hae, a a bolela e le litaba li ea ka sebopeho sena se hore libelairi ta mafuta da balloka moo ba

rao, hoba e le sebopeho se heletsang mekolokotoane ea tsoelopele ho ena le ho e bopahanya.

Mohlomphehi o re se lokelang ho etsuoa ke hore ho hiolioe maikutlo a tlang ho bopa sechaba se sefeta likelellong, se tia ithuta ho its'ebeletsa, se ikhoantlelle, 'me se iphumanele tse molemo.

Maikutlo a hae, a a bolela e le litaba li ea ka sebopeho sena se ho its'unyaka hohle ka morero da ho itlosa bolutu.

Boramesebetsi ba ka etsetsang hahiruoa ba bona libakana tsa ho ipapalla, ba tla lemoha hore ha se hahanisa haholo. Haho tsela eo hahanisa haholo. Haho tsela eo ho ka hlang hathoe Batala ba sebetsi ea bona, a ba a hlokal morero da ho itlosa bolutu.

Meroho e thahaseletsoe haholo ipapalla, ba tla lemoha hore ha se ho ka hlang hathoe Batala ba sebetsi ea bona, a ba a hlokal morero da ho itlosa bolutu.

Mohlomphehi o re se lokelang ha ba ka ba itemaletsa hore ba patahane le tsona ntlheng ea ho khetha bahiruoa ba lokelang mehahanisa haholo. Haho tsela eo hahanisa haholo. Haho tsela eo ho ka hlang hathoe Batala ba sebetsi ea bona, a ba a hlomantipolokele chelete ka eona. Ba thisetsa polelo eo ka hore o na le bang ba reka liaparo tse theko bang ba reka liaparo tse theko bang ba reka liaparo tse theko bang ba e kenye Posong, ha bo Ho ke ho chabele likele.

Maikutlo a hae, a a bolela e liaba li ea ka sebopeho sena se ho itlosa bolutu.

Boramesebetsi ba ka etsetsang bahiruoa ba bona libakana tsa ho ipapalla, ba tla lemoha hore ha se bang ba tlang ho ba hloka mesebetsing, hoba ha ba na ho ea libakeng tse mpe, ba tla qeta meholo ka litutoa ba bona libakana tsa ho ipapalla, ba tla lemoha hore ha se bang ba tlang ho ba hloka mesebetsing, hoba ha ba na ho ea libakeng tse mpe, ba tla qeta meholo ka litutoa ba bona libakana tsa ho ipapalla, ba tla lemoha hore ha se ba tlang ho ba hloka mesebetsing, hoba ha ba na ho ea libakeng tse mpe, ba tla qeta meholo ka litutoa ba bona libakana tsa ho ipapalla, ba tla lemoha hore ha se bang ba tlang ho ba la leka ba itenales a ba tang ho ba la la lemoha ho ea libakeng tse mpe, ba tla qeta meholo

ka ikutloa motlotlo ho kenya bang ba e kenye Posong, ha bomatsoho mosebetsing oo.

Taba e 'ngoe ea bohlokoa eo Mohlomphehi Eiselen a buileng ka conta ka ka ha bang ba e kenye Posong, ha boholo ba bona ho reka likhomo, long tsa bohle hore matsatsi a mangata a ka fela ha veke, a ka 'na a tsoala lintho tse kotsi sechabeng se sets'e hoba song se bleke Ntho e 'ngoe e kholo, ea bong oa hae, ka ho mo ekeletsa hlokoa, ekaba ha batho bana ba makhooa, Tsa letsatsi la Mandaha li tsebjoa hantle hoo ho sa moputso ha a bonahala a se a ne ba ka kenya polokelo ea chehlokahaleng hore li nts'oe mo-ntsane ka ho bolelisoa, ka lebaka la hobane matsatsi ao a ileng a fetoa ka mokhoa o sa babatsebetsi ba khutlelang ho bona hleng ea matsatsi a fetileng, se-hape meputso. Batho bao ke ba chaba se sets'o se ne se ena le

Seo ke se hlahisang malokana le ho ahoa ha matlo ke sena:-(a) Ho etsoe molao o thibelang

ho itlhomela masaka, ele hore haufi ho tle ho ahoe mahae a 'nete, e se metlaceanya-

(b) Ho thusoe sechaba ho ikahela matlo a 'nete, (c) Ho aheloe sechaba matle :

thata, a 'nete, so e tlang hoba bona ka mor'a nako e itseng. (d) Ho aheloe ba hlokang haholo: le ba tsofetseng matlo a kang ahoang joale,

hloko hore ho batloa batho ba khaotse ho 'na ba eea mesebetsimofuta ofe, ho tlang ho fumanoa
hore tse itseng li tla fumaneha
likelellong tse itseng tsa bona.

A phehella ho utloahatsa
hore eena maikutlo a hae, ke
hore ho ke ho mpe ho shejoe
litaba ka mahlo a mabeli, ho
lemohuoe seo motho ka mong

KATLEHO E BABATSEHANG

Holoana tse molemo, se ile sa fetoha manyala. Matlo a rekisetoha manyala. Matlo a rekisetoha manyala. Matlo a rekisetoha manyala isoang batho le libakana tsa ho
ahoa li se li phahamiselitsoe thekong e holimo ho feta ts'oanelo.
Ka lebaka la boturu bo bokalo.
batho ba phela metlaceaneng e
nyefohelang, va hlonngoa moo
tla.

KATLEHO E BABATSEHANG

Ho tla hlokomeloa le hore metsi a fumanehe, ho be ho fumaahoa li se li phahamiselitsoe thekong e holimo ho feta ts'oanelo.
Ka lebaka la boturu bo bokalo.
batho ba phela metlaceaneng e
nyefohelang, va hlonngoa moo
ho neng ho lokella hore ebe ho
Habo ka ba close rethe and the secondary of the phalamiselitsoe thebatho ba phela metlaceaneng e
nyefohelang, va hlonngoa moo
ho neng ho lokella hore ebe ho

Litapole li lenngoa haholo; moo tsa ha 'Masepala, empa e fihli- ho batlang ho futhumala ho lele metseng ea Gaudeng ka se- nngoa lipatata le matumpe, 'me li bopeho sesele, sa ho ikahela thibile sekheo se entsoeng ke ho masaka a kang a Moroka le nqe hlokahala ha poone. Linaoa li lle letsoe ho sebetsoa ka sebope- tse e-ba mpe ka lebaka la ho foho se secha se kang sa "Vuku- kola ha pula. Lijo tse ntle li sa ntsane li hlokahala ka lebaka la ho se hlokomele ho sebelisa mobu

Masimo a mangata a ile a lesos tala ba bangata ba khotsofatsoa ke

#### POKELLO EA MEKOTLA

Pokello ca mekotla e 32,466 ca litapole e ile ea rekisetsoa batho ke ba Lekala la Temo. Litapole li holo khang eo. Ha se khang e batloa hohle-hohle. Ho bile ho se Makhulo a mangata a fulisitsoe amanang le puo ea ka. Moo ba ha ho hlokometsoe hore litapole li ke

Sechaba se fihille moo se hlokomelang hore ho ts'ela moiteli masimong ke ntho ea bohlokoa. Batho ba bangata ba nang le masaka, ba sebelisa moiteli oa bona ho nonetsa mobu oa bona, ha pele ba ne ba o lesa feela. Moo ho hlokahalang, la Lekala la Temo ba ee ba tlatse ka ho fumanela sechaba moiteli oo ba ka ithekelang oona, 'me moiteli oo o tsamaisoe ka lilori le likose-

Likoloi li fokola haholo. Balemi ba na le literolinyana tseo ba li sebelisang ho supisa batho tsa temo. 'me li ee li hirisetsoe sechaba ka cheletana e etsang sheleng e le 'ngoe ka letsatsi le letsatsi.

Batala ba ts'oereng tsamaiso ea Litaba ba tla tseba ho sebe-tsa mesebetsi ea bona ka makhethe, 'me hoo ho ka ba ha tsona ba ts'elang lijo tsa bona. Tafokotsa litihaselo tse beng li nka tse kholo tsa ts'epe li turu meme mapolesa, tseo le hoja hoo Sechaba se batlang se sa li file mpe, li beng li loke- hlele habonolo, me ka hona sele hore li sebetsoe ka tsela le chaba se se se lemaletse ho its'ebelisetsa litanka tsa masenke.

tsoe ke Makhooa a mang, leha lefapheng la mofuta oa ba Basoeu litaba li ee li batle li
bebofatsoa ke bonolo bo itseng bo hlokahalang lefapheng la litaba tse talimaneng le merero e

Batho ba eeng ba ipalle maseholo, mokhoa o seng o lahloa ke
linyana a Batala ba tla bolela

Metse a ee a sitise batho ho its'ebeletsa hantle ka nako tsa mariha haholo, hoba a ee a fokote hie. Ke ba phelang pel'a linoka le mehloli e metle ba ceng ba tsebe ho itemela meroho e metle. Litereke tse ngata li abetse batho litone, homme boiteko ke hore ho be le litone tsa sechaba tse kholo.

#### FURNITURE


ON VERY EASY TERMS. BEDROOM SUITES 7/6 per Week DINING ROOM SUITES at 7/per Week

CHESTERFIELD SUITES 6/6 per Week KITCHEN SCHEME 5/- per Week STOVES COMPLETE 5/- per Week

BEDS AND WARDROBE 6/- per Week Free Delivery. Reduce your cost of

living by Furnishing with us. Everything for the Home PREMIER FURNISHERS Ltd. (inc. J. Dembo & Co.)

52, Plein Street. (next door Old Church) JOHANNESBURG.



# THE MAN FROM PRETORIA SAYS...




Your torch will only "see" well in the night if it is filled with strong batteries. Eveready Batteries are strong and fresh because they are made in South Africa. For this reason, too, they will give you bright light for many weeks. Eveready Batteries cost very little and the shops have plenty of them. Never be without





Manufactured by P.O. Box 401, Port Elizabeth

AND ALWAYS USE EVEREADY TORCHES & BULBS, TOO





#### Mr. Mabonga tripped and fell!

He was running for the bus. He saw the stone on the road. But his brain worked too slowly. There was a flicker in his eyes. and he misjudged his step. His leg muscles were shaky. So his foot hit the stone, and he fell.

#### 10 DAYS LATER: Mr. Mabonga saves

a baby's life! for 10 days Mr. Mabonga took VIPATA. This made his mind clear, lis movements quick and sure. Walking down the street, he saw the baby sitting right in front of the car. With the speed of a leopard he jumped in front of the car, picked up the baby and jumped to safety. "I recommend V MATA to all my friends," says Mr. Mabonga.



Virata costs 3/3 for 40 pills at any store. Trial size 1/9 (20 pills)

# MAIKUTLO A BABADI

#### Na Re Ka Ba Sechaba

Lentsoe I. Magoro, o re: Hangaeo re ts'oeroeng ka eona, ntho ea jone pele eo 'na ke e ts'ohang ke ho hloe na tulo ea 'nete.

Kahelo ena ea matlo ke 'Masepala, ha e na ho re isa kae. Taba- kgotsa batho ba ba bua teng. aba, ha e le moo ho utloahala, hore batho ba ikahele, e-ka ho ka fela ha ba joalo. Ha ho a re lokela, Modimo teng? Mewa e nama ya sa itse Senyesemane Ma-Afrika a xo kxanyoxa seo ngwana wa bo ri. Ho kaba molemo haholo, ha ho mmung. kare Marena a rona, le baetapele. nolim'a taba ena.

#### Ngoana Ea Sa Lleng O Shoela Tharing

M. Phadima, o re: Batho bohle ba tseba hantle hore ngoana ea sa lleng o shoela tharing. Joale le thabeng mo lefatshing ba lebeletsi reng lona le itse tuu eka le linku? Ake le mpolelleng lona le setseng le fitlhile diteisheneng gore a lea itumela go kgatlhakgatlametsoa bya ka ditlhapi mong a re di felle ka bolekaneng.

Ha e le hore le ea itumela, puang. Empa 'na ke ikutloa ke thabioa ke dithong ka hore ke patetse chelete joale ke utloa boiloko ka gore ke kgalemeloa joaoka ngoana mme ke ntse ke patetse chelete. Ke fumana e le ditlhong tse ntshosang ruri.

#### O Araba Abel Mogotsi Tabeng Ea Tsoho

R. T. K. Kamodi, o re: Mo dipos'ong tsa ga Mr Mogotsi go bokete go di araba ka go bo ga ope yo e tle ere a ile koo a tlhole a ka bo-

BY TEST THE BEST

PARTHENON

FOR CROCHET THAT'S LASTING

COATS' CHAIN MERCER CROCHET

PARTHENON's the paint

Herbert Evans & Co. Ltd.,

85 PRITCHARD ST. JOHANNESBURG.

THIS IS THE

WHILE-U-WAIT

CAMERA

EASY TO OPERATE - SIMPLE TO LEARN

In five minutes you take the photo and wash and print it inside the

camera, and hand to your customers WHILE HE WAITS.

You can earn £2 to £3 per day with one of these cameras, and what is

more, you are your own master. Read what Mr. K. G. Moss, Paarl

I HAVE HAD THE CAMERA (WHILE-U-WAIT) FOR ONLY A

SHORT TIME AND I AM EARNING £6 AND £7 A DAY WITH

IT. THE OTHER DAY I MADE £12. 7. 0. FOR ONLY THE ONE

Write for particular to :-

You can be your own master and earn good money if you own one of these rameras. NO PREVIOUS EXPERIENCE IS NECESSARY

THE PRACTICAL HOME INSTRUCTORS

267 MAIN STREET,

P.O. BOX 3067 - JOHANNESBURG.

Cape Province, writes :-

If it's ECONOMY you're after . . .

wa go tla go latola dikgang tsa kwa a tswang teng, fa ese go ela ruri feela.

Ka kgopolo yame ke solofela gore batho ba ba sule ba teng moo

nore re 'ne re be sechaba sa bahi yone batshidi re e epetseng mo haeso; re ntse re na le kitso hle.

Mo baebile go bolelwa fa baswi ba Lekhotla le tsejoang 'Musong e batla tsoga ka letsatsi la bofelo, le bao ba reng Sekhooa gase nya-leng, "A.N.C.," ba ke ba kopane gape go batho bale babedi ba tokae, ebong Eliya le Enoka ba bone tsa batho baso ka puo tsa se gabo ba tlhatlogile ka nama ya bone rena. me ba lebelelwa ba tlhatloga.

re utlwa fa ele Abel me o na a

akanya gore baswi ba ya teng mo Babase. letsatsi le ba le solofeditswe. Jaanong a ga se gore ba tla reng morago ga letsatsi leo ba bo ba ya

#### Ka Bokgutshoanyane

J. Z. Tlelima, o re: Ke ka baka ang ga moruti ea neng a ratoa ke ohutheho e reng ga a shoele taba na thuso ya letho. tsa lefu la gagoe di gatisoe ka Se-

Kgomoathole, o re: Le nna ke e nong oa ba sa batleng Sekgoo paapiring ena.

Paardeberg, o re: Go na le bapolo eame Sekgooa ke kgotla eo phyele o a bona. banna ba tsogelang teng fhela ka World gore a ke tshoanelo gore re furalele kgotla?

A. L. Modisa, o re: Ga ke itse go bala Sekgooa ke itse go buisa Setswana le Sesotho. Ke nna oa ba Ke nna ea batlang go thusioa, ke batla buka ea konkrese e-be ea Sesotho kapa ea Setsoana.

#### Rea Leboha Mora Lebenya

W. Mofane, o re: Likhomo mor's Malibeli; sechaba se koano sa Lebenya se leboha ka pelo tse thabileng haholo ka boikhathatso ba hao hore u boele u ngole ka Seso tho tsebiso ea lefu la mofu Morena M. T. Lebenya.



Distributors-Fassett and Johnson Ltd., 72 Smith Street, Durban.

#### Taba Ea Sekhooa Pampiring Ena

a ha u lutse u nahana ka ts'oaro lefatshing je ba shwetse mo go itse gore Ma-Afrika a ke eeng ke utloe mo pampiring ya sechaba a Bona lefatshing lengwe le le- ntse a bua Sekgooa; a ba a ikuka tulo eo e leng ea rona. Ha seeo ngwe gona le dithaba tse di seke tlwa kapa nyaa. Pampiri ena leina sechaba see ka tsoellang pele se di palangwa, me mo go tsone go la eone ke "The Bantu World" etlo go utlwale mantswe a batho mpa batho bana ge ba romela dime o se ke o bone sebele sa motho taba ga ba ngole se-Bantu ba ngola se-English. Baa makatsa ruri; ke A ruri gase mewa ya batho ba eng ba sa kwale se ga gabo bone?
re reng ba sule, e beilwe ke Kana gase gore ga re itse ga lo

> P. N. Sefomolo, o re: Ke kwana ta ke sa tlhomamiseng gore ba Ke nnete re batla go utlwa puo

Ba ba ratang go bua dikgang tsa Kana motho wa ntlha go shwa lefase ka puo ea Sekgooa ba ikemisetse dikoranta tsa Sekgooa ba logele go tloela ba re fatla ka Se-Mr. A. M. P. Mogotsi nna ke kgooa se mo koranteng ye ya

#### Go Babadi

P. R. Shapo: Ga u batla go romela taba khatisong ga go batlege chelete ea letho feela. Re batla ditaba gagolo tse tsoang go babadi ba rona ba ditulo ka ditulo.

Patrick M. Maswikameng: Le uena bala polelo e ka godimo mo-

R. L. Komane: Tsa gago ga di

#### Tsogang Masogana A Mogopa

J. O. Sepeng, o re: Lo kae masoaulengoe ba le bantsi thata ba ba gana a Mokwena? Nako eno ye, ke atang gore Bantu World a tila ya motlhakase, a ile maputswa-Sekgooa (Tshomi). Nna ka kgopo- na, tlhapi solofela leraga metsi a

Borra nyena ba lo reketse mafarata go itse mo babading ba Bantu tshe, lona lo tshwanetse lwa a se-World gore a ke tshoanelo gore betsa lwa a tlhabolola. Tlhokomelang temo ka matla, meepo e tla fela mme temo ga e nkitla e fela.

Tlhokomelang dikago tsa metse ya lona. Bogolo jang lona batho balang pampiri ena ea Banto ba pudulogo ba Sekgowa. Maloba World go simolla ka nako ea bo kwa Legonyane re bonye Mrs Letanka ke le leloko la Konkrese. Salaminah Bonnye Tshepe a bula ntlo e ntle ntle e a e agileng ka bo ena. Somarelang baballang jaaka mme oo ke sekoo. O diretse bana ba gagwe boswa.

#### Kolobetso Ea Bana: Lesang Ba Tle Go Nna

R. Marokane, o re: Ke fetola lengolo la E. Mamabolo la di 30 September bakeng sa kolobetso ea bana. Ke re Mamabolo o tsoane tse go tseba gore Bajoda ga ba dumele Jesu Kreste: O tsoanetse go tseba le joale Majuda ba sa ntsane ba bolotsa bana ba bona.

bolla e sale ngoana ga a na l matsatsi a sesoai a ea Tempolen hlohonolofatsoa ke Simione. Ga godile a ea go kolobetswa k Johanne nokeng, Jesu a sa ba ko lobetsa bana; o rile lesang bana ba tle go nna le seke la ba thibe la imme a ba hlohonolofatsa. Le gone o tsebe gore Jesu Kreste o itse ea dumelang a kolo betsoe. U tsebe gore ngoana ga na boikarabelo bakeng sa kolobe tso. Ga u latela Jesu, u mo latele

#### Mopedi Ke Mang?

ka nnete.

S. Makola, Dunnottar, o re: Ke kgopela babadi gore ba kee ba mpolelle gore na Mopedi ke mang. Re kwa feela gore go na le Bapedi empa ga re tsebe gore na mo bare o joang. Bakgale ba re ngoana tali o tsejoa ka mereto.



Haho sa tla ba letho le teng le ka hlokomelang bophelo ba lelapa la hau ho feta Eno's "Fruit Salt". Letsoa lena le hloekisa mali le qaati. Le pholile ebile le hlasimolosa bophelo! Akofa. Reka botlolo ea lona.

Ngoatha ka tekanyo ea bohare ba khaba letsoaing lena u tsele komiking ea metsi, u be u se u enoa metsi ao a belang. Lelapa lohle la hau le tla thabela seno sena se phelisang hamonate.

## Lehumo Keng Xo Ma-Afrika? O Rialo Mobadi Wa Rena

Moses Letsoalo, o re: Taba ena ke e bolela ke le o manyami kudu ka matla. Ke fela ke bona xauts'i, maxareng a ma-Afrika, xona bao ba utlwisisago xore na tswelo-pele ke eng; xape xo na Francis Nakedi, o re: Ke rata go le bao ba e tsebaxo, fela ba asitw a xo tsoara temana eo.

> mona litoropong e lexo (Loca- Township, ke le moeti, ka swations) re fumana mapheto a a fa- rwa ke monna e mongwe e le go pele paneng, le mekxoa e e fapaneng wa mohlobo wa xeso are: "Haal le eo e dirwaxo ka lebaka la uit die geld, miskien jy sal jou tswelo-pele".

Xape reye re bone xona le te- thwa le xore na ke eng. mana e nngwe e e lokano, ele ya rena a nago le sona; re sitwa xo no kxopelela katlexo xomme re mmolaya, xore nthe ts'ena tsa xaxwe di fediswe.

Xape xa rentse re lebelela re 'umana xona le "Lehloyo" le Nyatsano" xodimo xa Ma-Afrika Re lwetsa bana ba xabo rena ba sogelana matla xodimo xa "Katlexo" e le xo lona "Lehumo".

SOPHIATOWN: Ke ka masoabi a maholo re tsebisang babali ba rona tsa lefa la Mr. L. M. Monyane oa Koeneng House, Meyer Street, Sophiatown le hlahileng ka la Bohlano lena le fetileng ho se batho ba bangata hakalo ba sebang le hore e ne e ntse e le motho ea hlokang bophelo bo

Phupu ea hae, eo ho eona ho bileng teng batho ba bangata haholo, e bile ka Sondaha sa eona veke eo. Mr. Monyane ke Mosotho ke e mong oa Basotho ba khale ho ikahela mahae a bona motseng oa Sophiatown matsatsing a khale-khale. Hae ha habo ke Lesotho leo a neng a le rata haholo leha a le ka Kopanong.

Mr Monyane leha a ne a ahile ka ho la Kopano, pelo ea hae ka no tlala e ne e ntse e le Lesotho Ha hae ke moo baeti ba baholo ba tsoang Lesotho ba neng ba fihlela teng kamehla. Re ka bolela hore matsatsi a se makae pele ho lefu la hae o ne a entse mokete o moholo lehaeng la hae a o etselitse ho hlompha Morena Jonathan Masupha, moen'a mofu Morena Gabashane Masupha

#### TUMELO

Ho tsa tumelo le teng Mr Monyane o tsejoa haholo mona Gauteng le mathokong oohle a naha ea Transvaal; esita le mafas'eng a holimo koana Afrika mor'a Monyane o kile a fihla teng meketeng e meholo ea likereke kaha e ne e le setho se matla le se mafolo-folo mosebetsing oa mokhatlo oa Baitimi o tsejoang ke ba bangata ka hore ke oa Ma-Tempele Mokhatlo ona o bitsoa T.T.O.T

Ha ba bakae batho ba boemo ba hae ba eeng ba khothalle lentsoe la Molimo empa eena o ne eha a ne a se a tsofetse lilemong. E ne e le mong oa bathehi le oatsamaisi ba mokhatlo oa Bara Barali ba Lesotho. Ha ba ntlo a Borena ba etela Lesotho ke e mong oa ba ileng ba lokisetsa sehlopha sa Basotho se ileng sa ea koana Maseru.

Bapedi bona e noba Bapedi fela ga go thlatollo gore na mo bare Mopedi ba rang, ba re byang ba re ge ba le bjang ge ba re ke Bapedi. U tla koa motho a re ke Mopedi ke moroa semang-mang empa ge u re Mopedi ke go reng o re ke gore Mopedi fela.

#### Puo Ea Sechaba Sa Rants'o

C. R. Moiloa, o re: Ke utloile kamoo Mor'a Sebitloane a nkarabileng kateng, kea leboha hoba o lekile, leha a sa nkholisa

Ka ho kopangoa ha lipuo nka Gomme byalo xa re sepela le Xomme byalo bona.: Ke ile ka ngola buka, hoba hona ke ts'enyo metse ya ba Batso, bao ba axilego fihla motseng wa Alexandra ea puo ho e na le ho e nts'etsa

> Tseba tjena ngoan eso Sebitloane: U ka kholisa karolo e 'ngoe ewe spaar." Ke' ne ke sesa ikuea batho ka linako tsohle, U ka kholisa batho bohle ka karolo e Xomme ka lebaka la xo hlom- 'ngoe ea nako, empa. U ke ke oa pha bophelo byaka ke ile ka mo- kholisa batho bohle ka nako tsodumella xore a ts'ee chelete e e hle.

> ekanaxo £1-12-91d, eo ke bexo ke tsama ke nameia dibus ka yc-Na ngoan'eso Sebitloane u ile oa nkaraba ha ke re na batho ba bitsoang "botsotsi" ba nepile ka Lehumo ke sera xo Ma-Afrika, xa o soma o lebeletse tselo-pele ho iketsetsa puo eo ba utloanang xona le ba bao ba dirago depre- ka eona?

> ssion) xodimo xa metsoalle ya xabo bona. Mr P. M. Bosele o tii- Khomo ha e nye boloko kaofela; sitse xe are: "Xa xona sethsaba se ha ke rate ho ea halelele ka taba se ka atlexaxo ka ntle le lerato le ena ke mpa ke re e-be Mohatl'a'



guarantee the quality of the product. NEW

NUMBER Look for this labe BU-TONE Number 3 PER 416

JAR Should you find the new cream too strong, then use Bu-tone Complexion Cream (Standard Pack), or Bu-Tone Complexion Cream (Mild). These two creams are still available at 2/6 per

FRECKLE AND

Bu-Tone Creams are stocked by all chemists and stores, or direct from P.O. Box 4043, Johannesburg,





Mokopane Training

College Plays

In Pietersburg

and basketball teams played against St. Joseph's Secondary

Joseph's soon turned the tables. At

The Mokopane's first team

started in an air of dignity

were 36-15 in favour of Moko-

In the afternoon, many people

crowded the New Pietersburg

soccer ground to see the Stone

Breakers break the opponents morale. Contrary to public opinion.

the second teams' score were 2-2

In the senior division match

Stone Breakers kicked off. This

match ended in a goalless draw

O. F. S: SOCCER

GAMES

-By N. S. Miya.

STAGE SET FOR

OCTOBER 28

after a furious struggle.

Joseph's.

pane.

School and Stone Breakers F.C.



HANDY FOR INSTANT ACTION Headaches Sleeplessness Nerve Strain COLDS Hay Fever

KEEP ASPRO

In medicine 'ASPRO' gives quick help. It soothes pain away in a flish and calms the nerves as nothing else can. It relieves rheumatic pain and banishes colds and 'flu overnight. It saves and banishes colds and 'flu overnight. It saves lying up—it saves money—it saves time. Furthermore, 'ASPRO' does not only deal with surface conditions. It strikes deep at the underlying causes of pain and Illness. It restores your hope and courage and YOU ARE WELL AGAIN. When emergencies arise 'ASPRO' is tested to the full—it comes through with fl/ing colours.

#### FAMILY'S SUFFERING SOOTHED AWAY

by "ASPRO" has been our best household remedy, and not a day passes that we do not make use of it.

Yours (althfully, H.S. HENNING (Mrs.).

Made in South Africa by NICHOLAS (South Africa) (Pty.), Ltd.

39 99 1/9 PRICES WITHIN THE REACH OF ALL

ENGLISH

## TLHAGISO GO BABADI

Gongwe go na le babadi ba Bantu World ba ba ratang go rekisetsa masika le ditsala tsa bona koranta ka tshipi le tshipi.

Tebogo go batho ba ba ntseng jalo ke e ntle. Batho ba lo ratang go oketsa dituelo tsa lona, lo ka tsaya phatha e. Ke sengwe se o se dirang fa o iketlile.

Kwala leina le aterese ya gago fa tlase jaaka re supa, o romele tlhagiso e kwa go:-

The Bantu News Agency (Pty) Ltd.,

P.O. Box 6663, Johannesburg, Tvl.

Leina Aterese

TSE DINGWE TSE O KA DI TLHOKANG GO DI ITSE O TLA DI ROMELWA



TO THE SECRETARY, UNION COLLEGE, DEPT. P.O. BOX 3511, JOHANNESBURG.

COURSE \_\_

ADDRESS \_\_

The standard I have passed in \_\_\_\_

NAME -

Please tell me about your Home Study Courses. The Course I want he

Please write clearly in CAPITAL LETTERS

COL

#### Krugersdorp "A" Stars Trounce Orlando Pirates

(By VICTOR O. CHOABI)

One of the highlights in soccer took place in Munsieville Location, Krugersdorp, on Sunday, October 8, when the Orlando Pirates, reputed as the biggest terror on the Witwatersrand, clashed with the Arabian Stars of Krugersdorp. The end of the game came with Arabian Stars the victors by 2-0.

handled the ball in such a way ed to apply this time. that he gave the impression of drawing geometrical figures on the by M. Petersen ('keeper), J. Mogoground. A pass to "Baboon rosi, D. Abrams, W. Mataboge, S. Manchu, D. Phethle, J. Motsamai, J. Jauka, D. Mogajane, W. Brown which was meant to register the and A. Letsie.

The Pirates dictated the course of the game throughout. Had it not been for the local defence's tenacity in the persons of J. Mogo rosi (City Late), and D. Abrams (Wadla Amantongomane) then the tale should have been the usual one. Their resistance was so impenetrable that by half time the scores were nil-nil.

Goal For Arabian Stars Then came the climax. Pirates pecame desperate and offensive. It was apparent to the spectators that the laurels were intended to be taken by Orlando. But What? D. Phetlhe (Dont be Silly) passed to J. Jauka (Trigger), the latter to J. Motsamai (Jika), and Jika to "Do what you Like" who kept the Pirates goalkeeper guessing. He seemed to be taking the upper scored one in favour of Arabaian hand. But "New Look" of St.

From then onwards it was a the end of the match, the scores matter of the survival of the were 13—12 in favour of St. fittest. Pirates' prestige was at stake, and they knew it. Once more Pirates made a desperate move The ball travelled from post to post, but even "Rocks" of Pirate could not make it. "Chaisa Zulu" sent a ball to "Shu-Shine" and th latter to Mataboge (Home Terror) and then to P. Brown (Durban Horse) the fastest left wing, who registered another goal with ease

Free Kick Fails The referee judged a penatly is favour of Pirates, but the latter failed to make good use of it. The had already sent an S.O.S. and when the final whistle blew the score was two goals to nil in

Sports Editor's Postbag: REQUEST TO MR

## SEBATALADI TO WRITE MORE ON BASKETBALL

I'm sorry to refer you back t Page 10 of the Bantu World of September 23 on "Sebataladi's article on "How To Play Baske Ball". I jumped to it, but was very disappointed that it started or point 5 (which meant that I had missed points 1,2,3 and 4).

I tried to trace the subject back but couldn't find those missing points. Will it be asking too much f I ask Mr. Sabataladi to supply

e with the missing points? As he promised to continue with is article, we are expecting the

In fact, Mr. Sebataladi has conributed what I would term a dream" of many women teachers

nd basketball tutors. I have attended many basket all matches with the intention o gaining some knowledge but only be confused. The referees hen interviewed, seem doubtful of the game, because no one knows the laws thoroughly and ach one applying different rules Could Mr. Sebataladi please con tinue with his article, so that we could stop guessing and making

nistakes? We also yearn for that unifornity which Mr. Sebataladi car bring about with his article. I'm not ashamed to say that if Mr Sebataladi could write his article all in one issue, I can make copie of it, to circulate to those whom know to be interested in the game and are making blunders like my-

E. J. Meela (Mrs) Bandolierkop

OTTOSDAL RESULTS

Ottosdal Blue Birds F. C. played tough match against Klerksdorp ainbows who showed great skil the game by winning all the natches. First match: 4-2 and econd 5-0 all in favour of Rain-

Tennis players are also gradually improving though the court is not yet in good order. But most women in Ottosdal have no interest in tennis.

-Bra Dan.

#### WHY SUFFER

MELCIN for Skin, Blood, Bladde Troubles, Glandular Swelling, Sore Throats, Abscesses, Pains, Discharge-Festering Sores, Boils, Ulcers, Hard growths 5s.6d., 10s.6d., 21s.

Melcin Bladder and Kidney Tablets, for all bladder troubles 2s.6d 4s. 6d. MELCIN STOMACH LIVER PILLS. 1/6 regulates bowels.

Melcin Ointment removes pimples Itching, rashes and all skin erus tions. Heals quickly 1s.9d. 3s 6d.

We advise you to buy your med cines and tollets from RIGHT HOUSE'S Chemist, 71 Loveday Street, Johannesburg, P. O. Box 5585 Eyes tested free come to see us.

#### Heilbron Tennis

On October 10 the Mercury Stars f Heilbron expected the Lady Moons Tennis Club of Frankfort out the latter failed to come. After that, the Season Roses Tennis Club of Heilbron played the

When the first whistle blew, favour of Arabian Stars. The there was little doubt that the Pirates knew what they were I conquered", which has been curies. The day ended with the doing. Their Centre forward so justly fitting to the Pirates fail- lead of 31 games in favour of the Mercury Stars.

Arabian Stars were represented by the following young players: Masilo Judge (Captain Hangman) Mosuoe Billy (Nkosi Marshal) Matshego Gift (Swing for Sale) Modikwe Sol (Tiny Bomba), Mohoje On Saturday September 30, Mo-kopane Training College soccer

basketball teams played and show out South Africa will be very ed their worth although it was pleased to learn from their resoccassionally enveloped in a cloud pective officials of the decision of catering centre for the 1950 Inter-Provincial Tournament to take place in Kimberley on December 26, 1950.

respective regional Unions have were dismissed in their second experienced difficulty on account innings for only 16 runs. Maof the war during recent years but nkazana 7 wickets for 8 runs and from the lead set by European Mbilane 3 for 8. Thus M. East enthusiasts we are very glad to won by an innings and 267 runs. and our prominent players back throughout the match. Among the good scorers, "Suzzie" of Mokopato the game. ne is worth mentioning. The scores

We also learn with gratitude that the S.A.C.B. Secretary reports that Provinces have almost wiped out all the arrears that were threatening the life of the mother body.

young players most of them in their early "teens" who are making an early show of knocking at the doors of representative games This satisfactory situation has long been watched from the horizon and can now be relied upon -Sports Secretary (Mokopane) to enjoy permanent and progres-

AT BOTHSABELO: On Sept. 30 teams from the Occupational De paremental School came to Both-The O.F.S. African Football sabelo for soccer and basketbal Association is reportd to be doing matches. Only the first eleven and fine work in running inter-zonal first nine representative sides

competitions in that province since its establishment. But it is felt that more clubs could enter for inter-district annual competitions and special reference is made to Ficksburg. Harbeard Wighout rismith, Frankfort, Winberg, started to be aggressive, eventually Vrede, Reitz and Odendaalsrust. leading 50—21 after the first half. For further particulars communi- In the afternoon the socce cate with the Secretary, African match started. This ending 4-2 in

the Bantu World of October 14 page 10 it was stated that Iscor Nations and not Early Birds F.C. Theo Mthembu, the Brown had won 3-2 in a football match Panther meets Kid Leopard in the played on Sunday, September 17.

#### main bout of the night. (See story Early Birds won 3-2 and this was on page 12). a knock-out match. MADE IN ENGLAND AND FRANCE YOU BUY THE BEST WHEN YOU BUY

BERETS AFRICAN SALES COMPANY (PTY.) LTD., Box 7261, Johannesburg. Box 4007, Cape Town

WHO IS THAT HANDSOME MAN? Yet only a little while ago he was

thin and ill. At the end of his day's work he was weak and tired. Then he took Dr. Williams Pink Pills. They helped to give him new, rich blood which fed his whole body and made him the strong, healthy, handsome man he is to-day. They can help you in the same way. Take them after every meal if you want to feel better. Don't accept anything else in place of the genuine

EVERYONE'S TONIC FOR THE BLOOD AND NERVES OBTAINABLE AT ALL CHEMISTS AND STORES: 3/3 PER BOTTLE

#### Prince Cyprian Attends Sports Competition

By J. Mosesa

The captain of the Roses and his

The winners were represented

The first half of the day was spent at St. Joseph's where the All African cricketers through-

It is a well-known fact that the

The smallest of our clubs have sive development.

OCCUPATIONAL DEPTL. SCH.

Football Assn., c/o Mokoena favour of Bothsabelo. College, Box 31, Thaba Nchu.

-Henry A. Mohare

#### CORRECTION

We regret that in a headline in

Many schools of the Nongoma district assembled at Nhlopenku-lu for sports recently before about a thousand spectators. Amongst this large crowd were Chief Cyprian ka Solomon and Chief Johnson ka Bokwe.

The paramount Chief-Designate, Cyprian presented the trophies to winning teams and Chief Johnson gave two beasts to feed the scholars and teachers. At the end of the day Christ King School topped the list in both the senior and the junior basketball section. The football senior team of the same school won a shield. This was presented by Mr. E. Nyoka who is the Vice-President of the Nongoma branch of the Teachers Union.

#### Modder East C.C. Beats State Mines

(By Sports Light)

Modder East C. C. playing their first match of the season against State Mines at Modder East on State Mines on October 14, elec-

P. Andrews to join Mankazana to collect 120 runs.

Modder East declared after making 310 runs for the loss of 7 wkts. P. Andrews 72, P. Mama 58 not out, P. Mankazana 55, D. Msikinya 39, T. Mangaliso 24, E. Ngqukuvana 19, M. Msikinya 16, and G. Mbilasa 12, Stata Mines and G. Mbilase 12. State Mines

#### E.R.D.A.F.A. Summer League Officials

(By Sports Light)

the dikwe Sol (Tiny Bomba), Mohoje Steph (Park and Go), Ramothibe Simon (10s. Shobolo), Serame Sam (Fisherman), Difloebe Aletta (vice Capt. (System)) Lehoko Florence (Merry Maker), Nteo Sophia (Bova Side), and the two empires: Ramereki and Sesene.


National Cricket At

Kimberley On Dec. 26

All African cricketers through.

All A





#### GOOD FURNITURE ON BUDGET TERMS. This well-constructed bedroom

IT WILL PAY YOU TO STUDY OUR TERMS Purchase Price Pay Monthly £27. 10. 0. £40. 0. 0. £52. 10. 0. £65. 0. 0. £80. 0. 0. £100. 0. 0.

suite will give you long and happy service. So will the handsome Chesterfield suite or the attractive dining room or kitchen furniture you can obtain from us on easiest monthly payments. To assist you, we are willing to pay railage our end, debiting the amount to your account.

SEND FOR OUR FREE ILLUSTRATED CATALOGUE 1.Z.

The Colonial

P.O. BOX 1210

CAPE TOWN



# THE PEOPLE'S COLUMNS

CLASSIFIED ADVERTISEMENTS The charge for Domestic advertisements (Births, Marriages, Deaths etc.) in these columns is 3/- per

inch, not more than 40 words. The rate for Trade advertisement AGENTS for the Bantu World are is 8/6 per inch, and no advertisement will be published unless cash postal order or cheque is sent with

the advertisement. All correspondence to :-The Advertisement Manager, P.O. Box 6663.

Johannesburg.

SUBSCRIPTION BATES

12/- per year.

6/- per 6 months. 3/- 3 months.

Write to:-The BANTU NEWS Agency (Pty.) Ltd. P.O. Box 6663, Johannesburg.

#### In Memoriam

MASOMBUKA .- In loving memory of my grandmother Johannah Masom. buka who passed away in October 27, 1948. She sleeps in God's beautiful garden sheltered from sorrow and pains, Ever remembered by her grandson Henry. 475-x-28-10

XABA.-URev. J. J. Xaba. St. Cuthbert's, Tsolo, usishiye nge 7-10-50, ngo 12 p.m., wangcwatywa nge 10-10-50 ngo 3 p.m., eSt. Cuthbert's, xa ayi 86 iminyaka ubudala. Ushiye amantombazana amatatu nenkwenkwe engumzukulwana. Wazalelwa eTinara wafunda eLovedale nase Zonneblom Ubufundisi wabufundela eSt. Beeds eMtata. AmaXaba nabakwaGambu namaNtlangoti nayo yonke iSouth Afrika ndibabikela ngalo mphanga Mabaxole, uphumle eluxolweni.-Ngu F. B. Mdani, unyana womkhuluwa wakhe, P.O. Box 17, Mount 463-x-28-10

#### SITUATIONS VACANT

COLLECTOR-TRACER wanted for the collection and tracing of bad accounts in Non-European areas. Must be fully experienced.

B. DICE,

44A Pritchard Street, Johannesburg

LOCAL HEALTH COMMISSION Vacancies For African Nurses

VACANCIES exist on the Commission's staff for African Nurses for duty in the Public Health Areas of Edendale and Clermont on salaries within the grade £144 x £12-£204 per annum, plus cost-of-living allowance which is at present being paid, uniform allowance of £16 per im, and free furnished quarters. Applicants must hold qualifications in both General Nursing and Midwifery.

Applications, giving details of age marital state, qualifications and experience, should be made to the undersigned .- D. N. DONALDSON. Secretary, Local Health Commission Offices, 195, Longmarket Street, PIETERMARITZBURG.

APPLICATIONS are invited for the following posts at the Khaiso Secondary School, Pietersburg, from the beginning of the first term 1951 Applicants must submit full name age, marital status, certified copies of certificates and testimonials and state extra-mural activities. Applications must reach The Principal P.O. Box 226, Pietersburg, by October 31st, 1950. History, forms 1-V; graduate preferred, Science, Xhoss or Zulu, forms 1-V, graduate preferred.

#### KROONSTAD UNITED BANTU SCHOOL

HIGH SCHOOL. - Teacher wanted Graduate preferred. Subjects: Sotho Afrikaans and Arithmetic.

PRIMARY SCHOOL.-Female teacher wanted. Fully qualified, preferably with Infant Teachers' Course, Sothe speaking.

For both posts state qualification: and experience and enclose tsetimonials from present post and the Minister of your Church. Enclose stamped addressed envelope.-Manager, P.O. Box 310, Kroonstad.

#### MOROPANE INSTITUTION

APPLICATIONS invited for post of handleraft instructor to commence duties first term, 1951. Applications accompanied by two recent testimonials and stating qualifications age, marital status and experience must reach the undersigned not later than 10th November, 1950 .-Superintendent, Mokopane Training Institution, Potgietersrust.

VACANCY: AFRICAN NURSE

APPLICATIONS are invited for the above appointment of a Non-European Nurse. Applications, stating age, qualifications and experience should be addressed to. The Matron St. Raphael's Hospital, Modderpoor

#### SITUATIONS VACANT

WANTED

wanted at RYMIERBULT FAURIESMITH and VENTERS. BURG. Good commission paid for spare-time work. For full particulars write to.

The Manager, Bantu News Agency, Box 6663. Johannesburg.

TWO experienced Natives required for Boot and Shoe repairing. chancers need apply. Apply 37 Cason Road, Boksburg North 5.30 p.m.

#### SITUATION VACANT

MISSION HOSPITAL, District (Kuru man) requires Resident Doctor. Non-European or European. Nurse Training Centre. Hospital 56 beds Furnished House. Car and Ambulance.-Apply Bishop of Kimberley 179 Dutoitspan Road, Kimberley.

WANTED: Applications are invited from fully qualified female teachers (Xhosa speaking) to fill a vacancy in the D. R. Higher Primary Mission School, Philippolis as from the beginning of the first quarter, 1951. Applicants must be full members of the D.R. Church and must be able to give instructions in needlework and be interested in school sports. All applicants must be willing to assis, in Church activities. Apply sending copies of testimonials and references to: Eerw W. M. D. van Zyl, Collin Fraserstraat, Philippolis. Applications close 22nd November, 2926-x-4-11

#### MISCELLANEOUS IMPORTANT NOTICE TO THE THE SHAREHOLDERS OF THE

BANTU HOMES LTD.

HEREBY summon a special General Meeting of all the shareholders t meet and discuss the uffales of the company at the following meetings which I have called to meet in Durban Pietermaritzburg and Johannesburg areas as follows:-

(a) Pietermaritzburg: School room at George Town Edendale on the 28th October, at 2-3 p.m.

(b) Durban: Fannin School Clement Township on the 29th October at 2-3.30 p.m.

Johannesburg: Wemmer Hall the 4th November at 2-3.30 p.m. At each of these meetings the shareholders after the fullest exami-Sheet of the company will be asked to make and pass appropriate resolutions to effect the following

(1) Election of Directors, (2) Election of Secretary of the company, (3) Appointment of a Public Officer of the company; (4) Appoint. ment of the Auditor, (5) The election of new Secretary, (6) Date of next General Meeting .- P. ka I. Seme (Managing Director).

S.A. Confidential Information and Advisory Services (Pty.) Ltd., 30-31 Barkly Arcade, 38 Market Street, Johannesburg, Is open for enquiries regarding anything concerning the non-European. Call in and see us.

X-28-10

#### DONALDSON ORLANDO COMMUNITY CENTRE

Your best friend is in charge.

Applications are invited from Africans who are qualified and prepared to undertake the catering at the Donaldson Orlando Community Centre, Orlando.

The Centre has an enrolment of about 1,000 members and serves as the focus of social life of the com munity.

The Premises contain a modern kitchen with an electric stove and scullery. Applicants are advised to call at the Centre and satisfy themselves of the facilities and requirements.

The following tactols will be taken into consideration when considering

the applications :-(a) Previous catering experience.

(b) Previous business history; (c) The amount of capital available and its source;

(d) Ability to keep records; (c) Where resident N.B. Preference will be given to a resident of Orlando, if other factors are equal. All applications must be addressed to the following address and must not be later than 15th September

.The Secretary; Board of Trustees Donaldson Orlando Community

ST. JAMES' SCHOOL MAGALIESBURG, Tvl. Phone: Magaliesburg 16. BOARDING AND DAY SCHOOL FOR AFRICAN GIRLS ONLY Sub A to Standard VI inclusive for particulars apply to the Principal

#### MISCELLANEOUS

SENA ke setlolo se makatsang, se

SETLOLO SA ATOOM

matla ho todisa Ditso melomo e nang le ditatsoa. Dintho tsohle tse ncha kapa sa khale. Komana nyenyane 2/6 e kholo ke 4/6. Romela chelete ka poso ho: Gerrit Bakker (EDMS) Beperk, Aptekers en Drogiste,

P.O. Nylstroom kapa Warmbad kapa Naboomspruit.

DRIVING: Learn to drive with the Anglo-American Driving School (division of "Drive-A-Car Motoring". Expert Instructors, under European supervision. Latest Model Cars, fitted with dual safety controls. Lessons at all times, in cluding Sundays. Own practice and reversing grounds. Each lesson guaranteed one full hour. Special courses for country pupils. Enquiries 12a Moseley Buildings, corner President and Rissik Streets.

Phone: 22—8625.

T.C.

#### DRIVERS WANTED

You may never own a motor car bus or lorry but to know how to drive is one of the best investments. MOTALAMOBI DRIVING SCHOOL P.O. Box 83, Duivelskloof, N. Transvaal. 310-x-11-11

IZIMPAHLA ZOKWAKHA ezithengisa ngamanani aphansi ukwedlula, emzini wonke, umgondo wethu vimbuyiselo encane nokushesha komsebenzi. Ngamanani ethu ningakha izindlu zenu ngezindleko ezehlile. Isibekezelo noma esincane siyemukelwa. Sisebenza kakhulu ukuthu mela izimpahla eziningi nama oda siyawa sheshisa ukuwaphendula. Sinazo zonke izinhlobo zezimpahla zokwakha ezilotshwe ngaphansi:

Amazinki, impahla yomfulelo, amapulangwe, i ceiling, amapulangwe aphansi endlini amafastela, izivalo isefdilata yezinkukhu nezingulube izinsimbi zokumisa ucingo, izikhonkwane, awokhiye, upende, i laykold, lime, usamende, i membrane, uvanishi, izimpahla zokwenza i 3 Ply nama sutkheyisi. Sinezimpahla eziyi 1001 zokwakha. Ikheli lethu yileli kuphela, 125, Queen Street, "National Timber Company," ibhekene ne Kuzwayo's Music Saloon. Wozani nibonane nathi. Onke amanani atholakala uma edingeka.

#### BUILDING MATERIAL

Timber, flooring, shelving, doors, windows, lime, cement, round poles and split poles and other building materials Prices on application: H. PERES and COMPANY, Market Street Wast Fordering. Street West, Fordsburg Phone: 33-2429, P.O. Box 6419, Johannes.

from us. We make your stamp in 2 days. Contact Tel. No. 34-2873, Rubber Stamp and Engraving Co. Ltd., 11 Nursery Road, urg. Rubber stamps will be (Pty.) Ltd., posted to you post free.

#### FURNITURE AND STOVES

Famous Dover Stoves, No. 6 £7. 10s. 0d., No. 7 £8. 10s. 0d., No. 8 £9. 10s. 0d. Brand New, Complete with Two Pipes. Wooden Beds with Good Mattress New. 3ft. £8, 10s. 0d., 3ft. 5in. £9, 10s. 0d. Kitchen Chairs £1, 7s. 6d. each Kitchen Dressers, Glass Top, size 3ft. 6in. £8. 10s. 0d., Kitchen Tables, payable by the buyer: Bridge Furnishers, 133 Jeppe Street, (off Harrison Street), Johannesburg. x-12-5-51

#### HAWKERS SHOPKEEPERS

We have 10,000 pairs of trousers in all sizes and colours, including Gaberdine, Tropical, Worsteds Black and Blue serge. Send a Postal Order for 31/6 with your name and address, and you will receive u pair of Maytex trousers. Max Lewis (Maytex) and Co. (Pty.) Ltd., 50A Market Street, Johannesburg. x-28-7-51

CALLING ALL MEN! Vitality, new Energy, Blood defliciency restored by DIANA No. 103. Price 2/6; 5/-; 8/6; from DIANA LABORATORY, Box 33:

ATTENTION PLEASE!

EXCELSIOR SCHOOL OF DRESS-MAKING calling all interested in saving money. Learn to cut or make your own clothes in a few simple lessons. FEES moderate. Satisfac tion guaranteed. Enroll to-day, only a few vacancies left. Phone 66-2093 474-x-11-1

#### FOR HAWKERS AND FOR SHOPKEEPERS

Wholesale Soft Goods Merchant Specialists in: Blankets, Rugs, Vests all kinds of knitted wear clothing etc., at lowest prices .- S. D. LEVY 105, Market Street, Johannesburg, P.O. Box 3764, Phone: 22-3036; Johanneshurg.

Bisma-Rex stomach powder gives lasting relief from Acid-Indigestion, Heartburn or Sour Stomach within three minutes. Refuse substitutes as other stomach powders are not the same. Obtainable from Rexall Chemists 3s. bottle or 3s. 6d. from Rexall Drug Company Ltd., Box 448-x-25-11 984, Port Elizabeth.

#### MISCELLANEOUS

The Methodist Church of South Africa NHLOPENKULU MISSIONARY INSTITUTION NONGOMA ZULULAND

COURSES

COMBINED SCHOOL - Primary Standards up to VII. \* Fees: £6/15/- per Term. HIGH SCHOOL-Standards VIII and

Fees: £8 per Term We aim to provide a sound education based on Christian Principles in a healthy environment and fine modern buildings.

IX (Junior Certificate)

The students' domestic needs are well cared for, and the usual sports and other amenities provided.

#### XHOSA POETRY!!!

KHALA ZOME containing sixty-sever poems and children's jingles. Recommended by Bantu Welfare Trust and School Inspectors. Price 3/-3/3 by post. Obtainable at Author's address, L. M. S. NGCWABE, Stand 391. Roodepoort Location ROODEPOORT. 461-373-x-28-16

#### FOR SALE

FOR SALE

A considerable number of fully paid up shares in the Bantu Bus Service Limited, a Company carry ing on an excellent business as proprietors of a Bus Service be-tween Nancefield Station, Jabavu Moroka Locations, as well as other Locations. For Further in-formation apply to the Advertiser, P.O. Box 1744, Johannesburg.

PROPERTY for Sale-Lady Selborne Stand (50 x 200) with three-roomed brick house. Vacant space for larger KUYAZISWA lapha ngesigaba 12 so. structure with La Fleur St. frontage fruit trees, good well etc. A real bargain at £750 cash. Apply to L. Ngwane, P.O. Groutville Mission, North Coast, Natal.

459-454-x-28-10.

STANDS IN ALEXANDRA TOWNSHIP FOR SALE

Moses Molete, 16 2nd Avenue. ALEXANDRA TOWNSHIP, JOHANNESBURG.

#### APPROPRIATIONS

AFRICAN MUTUAL CREDIT ASSO-CIATION: Ballots drawn for weekding 20th OCTOBER, 1950, Ballots £50 loan (with suitable security) cash value of £20 in Section I:

Johannesburg "D": Appropriation 45, Share 2245; Appropriation 3755, are 3655; Re-draw Appropriation 7747, Share 7647; Re-draw Appropriaon 2906, Share 2806.

Johannesburg "E": Appropriation 112033, Share E.111933; Appropriation 111882, Share E.111782; Appropriation 221097, Share E.220997; Appropriation 222773, Share E.222673.

East Rand: Appropriation 1297, Share ERB.1197; Re-draw Appropriation 615. Share ERB.515

West Rand, Appropriation 380, Share 280, Re-draw Appropriation 1154, Share 1054

Pretoria, Appropriation B.2229, Share B.2129; Appropriation 1413, Share 1313. Cape Town 13/10/50: Appropriation 3235, Share A.53035; Appropriation 9042, Share A.58842; Appropriation 1314, Pretoria, 17/10/1950 x-28-10 1664, Share B.62503; Appropriation size 3ft. x 2ft. £1. 15s. 0d. All goods well packed free. Railage payable by the buyer: Bridge 4578, Share B.67423; Appropriation 7828, Share C.47828; Re-draw Appropriation 3839, Share B.53639; Re-draw Appropriation 3390, Share B.65265; Re-

> B.68589. Durban 11/10/50: Appropriation GO YA TSEBISWA MONA, ka tack 3811, Share 3711; Appropriation 3818 Share 3718

East London 13/10/50: Appropriation 5540, Share 35540.

Kimberley 13/10 50: Appropriation 1903, Share 1804; Re-draw Appropriaion 2567, Share 2468 P. Elizabeth 13/10/50: Appropriation

2790. Share 12790: Appropriation 2580 Share 12580; Re-draw Appropriation 919, Share 10919.

Worcester 14/10/50: Appropriation 695, Share 72695. Paarl 13/10/50: Appropriation 1373 Share 81373.

Section II Ballots for £250 (with suitable ecurity) or cash value of £100 in ection II.

Johannesburg "D": Re-draw Approriation 127, Share 127. All enquiries to be made to 24 Mylur House, Jeppe Street, Johannes. burg, Tel: 34-1707/8/9.

#### NOTICE GOVERNMENT NOTICE

Commission of Enquiry into Disturbances, at Witzieshoek IT IS notified for general information

that the Commission of Enquiry appointed under Government Notice No. 2454 dated 6th October, 1950, to enquire into recent disturbances and unrest in the Witzieshoels Native Reserve will commune its sittings at Witzieshoek at 10 a.m. on Wednesday the lat November, 1950.

Interested persons who desire t make representations or to give evidence before the Commission should communicate with the Secretary of the Commission, c/e the Chief Native Commissioner Potchef-

#### LEGAL NOTICES

CITY OF JOHANNESBURG SPEED LIMIT

that the Council, in terms of Section 30 (1) of the Motor Vehicle Ordinance, has fixed a speed limit of 35 which they won by 7 goals to : miles per hour for motor vehicles in the following streets:-

Kimberley Road, between the Municipal Boundary and Melville Street; Stuart Road, between Cen-Corlett Drive, between Rudd Road and Verdun Road; Empire Road Road and the Municipal Boundary; Turffontein Road, between La Extension; Rifle-Range Road Gertruida Street; Baragwanath Road, between the Pochefstroom Road and Main Reef Road.

These speed limits will take effect seven (7) days after the date of this

B. T. TINDALL. Acting Town Clerk 3rd October, 1950. Centre, P.O. Box 97, JOHANNES BURG.

IBANDHLA LEMPILO LE PERI-URBAN YE KOMITI YASE KLIPRIVIERSOOG

ULUHLU LOKUMISWA

ISIKHATSHANA

Mthetho wamanani No. 20 ka 1933 khatshana le komiti yase Kliprivier-Kliptown, Protea ne Racecource ka- of the Bantu Worly. nye nemihlaba ye plazi zase Klip riviersoog No. 47 ne Klipspruit No

Uluhlu lesikhatahana lesi lizobekwa e hovisi le Peri-Urban, ukuba libonwe, e 805, Surrey House, 35 Klipriviersoog e ma hovisi e Komiti exise Kliptown Road (off Union Road) Klipriviersoog ngesikhathi esikahle somsebenzi, isikhathi samashumi ama-Thathu amalanga (30) kusukela ngo-Lwesithathu 25 Octo-

Bonke abanezindawo lapho bayacelwa ukuba ba veze ngaleso sikhathi cainqunyiweyo ukungavumi kwabo intela enqunyiweyo yezindawo ezibhallweyo ohlwini noma ezinga bhaliwe, basho noma sikhona yini işiphonsiso noma ikhona yini inda wo engachazwanga kahle kulolo lu

mabawabhale ephepheni elimiselwe lokho ngesikati sika 4.30 p.m. ngo Msombuluko ka 27 November, 1950 KuMbhali we Bandhla e Surrey House, Johannesburg, umhlaimbe ku-Nobhala walo ndawo we Komiti la. ma hovisi ase Klipriviersoog.

Amaphepha okuveza lokho kunga vumi anga tholakala kuzo zonke izi ndawo lapho uhlu lobekwa kona ukuba libonwe.-H, B. PHILLIPS, u-Mbhali/Mpatisikwama, Peri-Urbar Areas Health Board, obekwe yi

#### KOMITI YA TSA BOPHELO YA KLIPRIVIERSOOG

draw Appropriation 5176, Share LENANEO LA KEMISO YA THEKO

ya kgaolo 12 ya Molao wa 1933, wa balisa ba tulo wa go emisa Makge. tho ywale ka ga o fatotswe, gore Lenaneo la Kemiso ya Theko, le Komiti ya tsa Bophelo ya Klipriviersoog, le se le lokisitswe. Tulo ena e kopantsha metsana ya Klipriviersoog, Kliptown, Protea le Racecourse gammogo le liplasa tsa Klipriviersoog No. 47 le Klipspruit No.

Lenaneo le tla bewa gore le bonwe tulong ya 805 Surrey House, 35 Rissik Street, Johannesburg, le Klipriviersoog Ofising ya Komiti ya tsa Bophelo, yo eleng Kliptown Road (hukung ya Union Road) Klipriviersoog, ka linako tsa mosebetsi, bolelele ba matsatsi a mashome a mararo (30) go tloga ka la boraro ka li 25th

Bohle ba nang le litulo batsebiswa gore nakong yo ba tlhahise linelaelo tsa bona, le haeba gole lipelaelo tseo ba nang le tsona mabapi le litulo tse ngwalilweng kapa li sa ngwalwa, kapa mabapi le phoso efo le efe, kapa mabapi le go se tlhaloswe hantle ga litulo lenanegong

Lipelaelo kaofela li kengwe pam piring e lokiselitsweng tsona, li fi tihe pele go nako ya 4.30 p.m. Mandaga wa November ele 27, 1950 go Mongoli wa Lekgotla kwana Surrey House, Johannesburg, kapt go Mongoli wa Tulo Ofising ya Komiti ya Klipriviersoog.

Lipampiri tsa Lipelaelo li ka lu manwa Litulong ka ofela moo Le nanco le beilweng go bonwa teng. IL B. PHILLIPS, Mongoli/Ramatlo tlo va Bellweng ke Komiti, Notic No. 70/1950, P.O. Box 1341, Pretoria

#### Orlando Pirates Win Kimberley Matches

The Orlando Pirates F.C. left Johannesburg on Friday night LONDON ON NOV. 2 October 13 for Kimberley to play NOTICE IS HEREBY GIVEN, two soccer matches over 2 days against Griqualand West, Or they played their first match

The following day which wa the important day for the tour, the Rand Boys under their Manager Mr. I. K. Mothei (known as Rock pair. Of Ages) were out early for exer of the Road Ace of Troubles. It ences as well as theatre goers. Extension, between Jan Smuts 10 minutes time the score was 5 Avenue and Kingdom Avenue, nil in favour of the Pirates, and Heidelberg Road, between Outspan the match ended 5-2 in favour of the Pirates F.C.

Pirates F.C. are holders of the South African Robinson Cup and Rochelle Road and Eastwood Street the Summer league Cup which they must defend this year at the between Kimberley Road and Bantu Sports Club.-Stony Boy.

#### ROODEPOORT PLAYS TENNIS AT LICHTENBURG

The Roodepoort Eagles L. T. C. left Roodepoort recently to play a friendly match against Lichtenburg at Lichtenburg. Tht visitors

won by 37 games. The captain Mr. J. Monageng and the secretary Mr. A. S. Mosiatlhaga accompanied the team as far as Krugersdorp.

J. Monageng, S. Pienaar, A. Leburu, M. Malao, J. Molaatlou, D. Letlala and Miss R. Njokweni the only woman player.

—By A. S. Mosiatihaga

On account of inclement nje ngoba uguquliwe, uluhlu lesi- weather, the West Rand fixtures were not played last Sunday. soog, seliqediwe. Le ndawo ihlanga. Matches will continue this week nisa imizana yase Klipriviersoog as announced in last week's issue

WEST RAND TENNIS

LEGAL NOTICE NOTICE IN THE COURT OF THE NATIVE

COMMISSIONER, INVANCA. SOUTHERN RHODESIA Rissilt Street, Johannesburg, nase To-PURAZENI Registration Certifi-

> notice that a summens has been issued against you in this Court morial Hospital acted as pallby your wife CHIRAMWIWA, resid- bearers from the deceased's house ing at Inyanga in which you have been cited to cause an appearance to be formed a guard of honour before the SEVENTEENTH DAY OF being carried into the church JANUARY, 1951 and you are requirthe TWENTY-FOURTH DAY OF being Mrs Regina Twals on behalf JANUARY, 1951 in an action where of African mothers; Mr. Makave in your wife CHIRAMWIWA claims. who represented the Kirk Session

malicious desertion. In default of your appearance and Hospital. by reason of your failure to plead TWENTY-FOURTH DAY OF JANU

ARY, 1951. Dated at Inyanga this 13th day of Miss Elliot of Mtutuzele Home, October, 1950.—(Signed) C. CLARK and a representative of the Child x-28-10 Welfare Society. Clerk of the Court.

#### SINGHAM WILL ENTERTAIN EAST

Alexander Singham, the wellsnown African singer and crooser Saturday afternoon October 14 cock Hall, East London on Novemwill stage a concert at the Pear ber 2

There will be a hig supporting programme including prizes for the best dressed woman and jiving

Among other achievements Alex cises and were fit for more holds the bass soln and crooning matches. During the Sunday diplomas of 1949 and 1950 respectral Avenue and Rudd Road; matches the crowd cheered (Ba. tively won at the Johannesburg Corlett Drive, between Rudd Road boon Shepherd). Herr Hitler, No. Bantu Music Festival. Alex also Peace in Germany, Buick Master hopes to entertain European audi-

#### INTER-CLUB SOCCER AT MEYERTON

-Cecil Lusithi

On Sunday, October 15, Wanderers pleyed against the New Look F.C of Verceniging at Moyerton. The Wanderers won all the matches "B's" 3-2 and "A's" 3-1. At 3.20 p.m. Wanderers played gainst the Iscor Nations F.C. of Van der Biji Park. The game ended before the scheduled time, due to a fight caused by hooligans attacking the visitors, "B's" Wanderers 5 Nations L. "A's" Wan-Wanderers hope to play against

The following represented the Roodepoort E. L. T. C. captain November 5. -Nelson Tsolnyana

Meyerton Many People

Attend Funeral

Of Mrs Nkabinde Undaunted by rain, about 1,000 cople attended the funeral last Sunday, of Mrs-Virginia Nkabinde who lost her life in a railway accident at Orlando, Rain poured all morning subsided in

time to allow the funeral proceedings to go ahead. After prayers offered at the home of the deceased, a procession headed by women in uniform cate No. 3037 Inyanga, fomerly of where the funeral service was Inyanga District, and whose where abouts are presently unknown.

Started from the funeral service was conducted by Rev B. M. Molaba of the Route Preshylerian Church. started from the house to church assisted by Rev. E. E. Kumalo.

Nurses from the Bridgman Me-

to church, while others again entered before the said Court on or side the church as the coffin was At the graveside service, Revs ed to plead, asswer, except or make Bacela, Xaba and O. Mooki and claim in reconvention on or before Molaba officiated, among speakers

of the Bantu Presbyterian Chur ing which a divorce on grounds of and a nurse who spoke on behalf the Bridgman Memorial A number of European sympa you will be barred, and the said thisers, among them Dr. and Mrs Court will be prayed to grant judg Rav E. Phillips, offered their conment against you at Inyanga on the dolence to Rev. Nkabinde and his family in their sad loss: likewise did the Bridgman Hospital Matron:



Buys this strongly constructed modern design Dressing Chest measuring 3 ft. wide; fitted with 3 large drawers and frameless mirror.

WRITE NOW FOR FREE BILINGUAL 1950 FURNITURE CATALOGUE NO. 55. This 44 page catalogue offers you a fine variety of good furniture at lowest cash prices or on easiest of terms, Please mention your exact requirements.

P.O. BOX 650 (77 PLEIN ST.) CAPE TOWN

(Pty) Ltd.

CONSTIPATION.

# BE HEALTHY AND GAY

CURE YOURSELVES THE HERBAL WAY

ANAEMIA

BACK TROUBLE ASTHMA

RHEUMATISM



LIVER ACIDITY STOMACH

SOUTH AFRICAN HERBAL INSTITUTE 11-14 OLD ARCADE BUILDING

100 MARKET STREET, - JOHANNESBURG - P.O. Box 2495 WE ARE HERBALISTS AND NOT MEDICAL PRACTITIONERS

CANVASSERS WANTED



# BANTU (S) WORID

SOUTH AFRICA'S ONLY NATIONAL BANTU NEWSPAPER

LARGEST used motor DEALERS

Welcome visits from BANTU CUSTOMERS. Call at any of our BRANCHES

220 Eloff St., and c/r Main and Nugget Sts., Johannesburg.



Theo. Mthembu (The Brown Panther), Alexandra Township proessional lightweight, meets Kid Leopard over 10 3-minute rounds in an elimination bout for the Tvl. lightweight championship at the 8.M.S.C., Elofi Street, Johannesburg to-night (Saturday October 28). This will be the main fight of the evening and each round is expected to be full of excitement since the last time these two boxers me?, the verdict was a draw.

bid to capture the Transvaal title. eliminator. The public will receive real entertainment for the contest will be characterised by hardhitting

## with intention to win by a k.o.

The next main attraction fight of he night will be between Sam Sanky of Evaton and Charles Sabe. 'he Germiston whirlwind who, this time, may be in for trouble is equally clever. Sanky is expected to give a real test to Sabe, the spee latter having been able to wear down his opponents without damage to himself hitherto.

may be

attacking

you at this

moment!

Brooklax gets to the root of the trouble and

Both fighters are confident and that in this division it is hoped to the winner will qualify to make a arrange for a Tyl. middleweight drew one and lost one and the Excitement is already tense here

#### Welters

When we went to press last tion is expected. verk arrangements were being ont. In Sam Sanky he has a man of his own height and reach who ness he must exhibit lightning

Fighting Gib vs. Everlasting Gideon Makatalela (Fighting

Gib) fights Adam Tshabalala (Everlasting). As amateurs it was Mr. Freddie Thabede told me always difficult to say who is a better man between these two lads. This will be decided on Sat-

#### Featherweights

Mike Edwards, the first Indian boxer to enter pro ranks in the Transvaal vs. Freddy Motsoege. Mike is the toughest, hardhitting Indian youth known so far. But Motsoege will have an answer for every blow and may keep his opponent guessing what he is going o do next.

#### Bantams

Both David Gogotya and Abraham Maselesele have no respect for winning a fight on points. They are going out for a kill and they are both capable of 'mixing it.' Both boys have a big job in their hands.

All the supporting bouts will be

over six rounds. In order to cope up with the big crowd that is expected, additional seats will be prepared in the main fights Charles Sabe to-night. still confronted with the difficulty for the boxers.

EOR

Botshabelo Loses Rugby Match

By M, T. VUSO

soccer match played on it when a Lourenco Marques Selected XI plays

a Pretoria and District Bantu Football Association side on Sunday,

season and of these they won five the turfed Pelandaba ground.

visitors are strongly reputed in and a huge crowd is expected.

The Pelandaba Sport's stadium will see the first inter-provincial

tion is expected.

If there be any change in the D'strict representative XV that rade to find an opponent for Ace selection that beat Pietersburg in beat Botshabelo by 16-14 at Mid-Matloha of Sonhiatown. Smon September it will be slight accord-delburg on Sunday October 15: Mbata of Evaton substitutes Paring to the information supplied by L. More (Bantus), W. Setole ker who was injured in his gymna- Mr. T. K. Makena. He went on to (Springboks). D. Ledimo (Redsium and is at present in hospital. say that his boys were as fit as links; D. Louw (Redlinks), P. Rosimon is game and despite the ever. Whatever the results may fuzana captain (Zebras), V. Tabaone week in which he has to strike seed for excuses because inasmuch as E. Andrews (Redlinks), A. Geel

# To-day

the pigskin game, keen competi-

# Win At Witbank

Rugby Notes

the night of October 9. when a ern Leopards. successful function was held in Municipal Recreation Hall. Bilankulu entertained the with Bushy jiving.

On Tuesday, October 10. the students demonstrated fine soccer matches and a basket-ball match, all matches being won by the Payneville Clubs. The results of the matches played were as follows — Basket-ball (Girls) 14-8 in fav-

our of Payneville High School. Soccer B. Team 2-1 in favour of ayneville High School. Soccer A. Team 2-1 in favour of Payneville

Mvimbi and the Rey, Mngemani. bapu.

#### links) J. Nel (Zebras), L. Mokone (Redlinks), J. Dlamini (Spring-oks) K. Sekoalelo (Redlinks), T. ndrews (Redlinks), and R. Maye manager.

learn that the College boys of play and that they are anxious race fixture match.

to test their stamina in various The Transval The local XI have played so are the local players who have

seven inter-district matches this played most of their matches on school clubs. lows: Zebras 3; Redlinks 1, Springboks 1 and the Bantus nil.

#### **BIG SOCCER GAMES** AT GROENKLOOF

soccer season at Pretoria is balloted last week for the challenge cup of the Pretoria and Dist. favouritism and try and do their African Football Association were job in the manner that will please

#### First Division

WIN AT WILDANK
P. Shooting Stars 'A' vs. Rho-desian Highlanders, P. Young enildren of Springs spent a pleas-ant time at Witbank Location on Molepo Flying Bombers vs. East-

#### Second Division

Northern Blue Bird 'B' vs. Norbern Happy Fighters; D. London audience with items of jazz music, Express 'A' vs. Black Aces 'A'; R.Burg Crocodiles 'A' vs. Eastern Rainbows 'B'.

A brief account of these clubs in the cup competion is as follows: Eastern Leopards 'A' won-chal-

lenge cup in 1946. Rhodesian Highlanders won challenge cup in 1948. Eastern Rainbows 'B'

challenge cup in 1949 (Runners ment and the Inter-Race matches Much interest lies on the results

# Lourenco Marques Plays Pretoria On Nov. 5 Keen Interest In November

All keen followers of cricket are did not come off, against Trans-discussing nothing else but the vaal Bantu Cricket Union namely: forth-coming match between two G. Sulupha (Cpt.), J. Mahanjane rival Provinces, the Tvl. and E. (Vice Cpt.), M. Sokopo N. Mankai. oved a commendable standard Tvl. on November 1 in an Inter- R. Magalekane, B. Mpiliso, C. D.

games with the Pretoria non- Union will play without their best and H. Mama. I would then suggest fast bowler in this match, H. Mawu that names of B. Andrews and O. rophies having been won as foltown, Cape Town. Surely the gap, will be seen. Geril Nolutshungu is wicket-keeper for the November Transvaal bowling.

Eeth Provinces have a long ange of players to choose from or the forthcoming Inte-Race atches and the South African Pricket Board's Tournament. The owing to an end now. Only a selectors have to watch every clubs have not completed their match played in order to satisfy eague matches. Knockout fixtures the keen enthusiasts of the game. Our selectors could avoid everybody and forget making a

good game a job-for-pals.

The South African Bantu tournament.

All these matches have created nterest amongst the players and good batting in the opening matches of the North Eastern won Transvaal Bantu, Cricket Union league cup in 1949 'unbeaten'. was seen recently and most of the Delopye London Express 'A' won candidates for the coming tournaproduced good cricket.

It is too early in the season to The students were accompanied of these matches and all of them forecast the side but the match to by a few School Committee Mem-bers, amongst whom were Mr. sround 'A' on 29-10-50.—J. M. Se- see the selectors bringing back the Street, Johannesburg. (Opposite popular side which was chosen for the Public Library)

Johannesburg Monday 30th October

the last Provincial match which Msikinya, B. Mpiliso, R. Sulupha The Transvaal Bantu Cricket P. Tolbaard, J. Mahanjane (Jnr.)

C. D. Msikinya could be used as n obvious choice for opening the 12 match because he impressed everybody in a final match played at Springs Mines last season between Springs Mines and Modder

> I would suggest the following batting order: J. Mahanjane, P. Tolbaard, C. Msikinya, G. Sulupha, R. Maqalekane, B. Mpiliso, R. Sulupha. J. Mahanjane, B. Andrews, N. Mankai and M. Sokopo.

#### East Champ d'Or L.T.C. Officials

In the annual general meeting Cricket Board's Secretary has of the East Champ d'Or L.T.C. circularised to all Provinces letter held at the Compound offices at politting out the change of the Luipaardsvlet on Thursday Octovenue of the forthcoming nation- ber 19, the following were elected al tournament, that it will now office-bearers: Life President Mr. be held at Kimberley during the C. E. D. Nicholls, general-manager: 1.3 ter part of December. This president Mr. E. Rakhatoe treatournament was to have taken surer Mr. R. Patson, Compound place at Cape Town but owing Manager; chairman Mr. E. Mabato unforseen circumstances West- ndla; captain Mr. R. Mahlathi; vice e n Province could not entertain captain Mr. F. Mabandla and acting secretary Mr. N. M. Biyana.

#### FOR EYES

Satisfaction guaranteed. Chaplin's test your eyes and make your glasses.

Established: 23 years. Only address: Chaplin's Optiians, Ltd., 68 (b) Market

## These are the Blades to save you money

NE 47/11

You save money when you buy Minora Blades, because they are sharp and give many fine shaves. They are made of the finest steel and they stay sharp and last longer. Yet they only cost 6d. for four.





This Diningroom Suite

TEMPLES

Deposit £5-0-0 Monthly £2-0-0

ALSO Large Selections of Bedroom Suites, Kitchen Suites, Beds, Wardrobes, Stoves, etc. ONLY FROM



42 PLEIN ST. JOHANNESBURG

hall as it is known that the Asso- of a capacious arena. Better accom-

Sam Sanky Rabotapi of Evaton, who

nodation will mean better purses The first fight will be at 8 p.m.

## JABAVU OLD BOYS C. C. MEET

ORLANDO (By L. L. Mlonzi)

A cricket club is being organised at Jabavu by D. Zibaya. This club played its first fixtures on October 8 against Orlando Brotherly C. C. at Jabavu where Orlando B. C. C. showed their superiority with the advantage of batting first. They totalled 158 runs and Jabavu scored 41 runs. S. Somana scored 107 runs in the second innings and Babela 38 runs.

Orlando Brotherly determinedly played the balance of 107 runs within 15 overs and declared There are signs that Jabavu C.C. will be one of the best clubs on the Reef in the near future, Mr. D. Zibuya is also proud of his best bowlers E. Mntuli, S. Somana and A. Katywa.

#### SARILLA NO. 1 UMUTHI WE GAZI

Owona uphambili kuyo yonke imi hi yegazi owelapha izifo zesikhumba, izilonda esiswini, amaqhakuva ebusweni, amathumba kanye nokuvuvuka.

Igazi elingcolileyo libangela ukungathandi ukudla ukungasebenzi kahle kwesisu, ukuqumba, ukuphelelwa ubuthongo nokubulawa izinso.

#### Sarilla No. 1 yenza impenduko emangalisayo kulezizifo, ikhipha konke ukungcola

ikwenze ujabule uphilile. Ibhodlela libiza 3/6 kuwo wonke amakhemese noma Kwa

John Christie (Pty) Ltd Amakhemese 43 Central Avenue, Mayfair, Johannesburg.

Printed by the Proprietors, The Bantu World (Pty.) Ltd., and published by The Bantu News Agency (Pty.) Ltd., both of 11 Newclare Road.

325 MEN'S SUITS. The most amazing purchase ever effected in this country. This range is made up of the finest worsted material in plains and stripes. All sizes, double and single breasted styles. Usual Price £11-19-6. Sale of the year Price 99/6

#### 600 PAIRS MEN'S SOCKS.

In art silk. A large assortment of colours to choose from. Usual Price

Sale of the year Price 1/11

360 SPORTS COATS.

half lined. This is value that cannot be repeated-numerous patterns to choose from Usual Price £4-17-6.

Of English tweed, well tailored and

Sale of the year Price 29/6

#### 350 SUIT CASES.

We are the biggest stockists of suit cases in town-all steel frame in all sizes. The finest quality. Numerous colours to choose from. All English fittings. Usual Prices from 14/6.

Sale of the year Price Size 18" from 8/11

#### 1,400 MEN'S INTERLOCK VESTS AND TRUNKS.

Made by well known manufacturers from all English Interlock-unshrinkable material. Truly remarkable value. Usual Price 4/6 and 5/6 Sale of the year Price

Vests: 1/11 Trunks 2/11

#### 640 PAIRS TROUSERS.

Including light weights in shades of grey and fawn. Sensational value. Usual Price 59/6.

Sale of the year Price 29/6

#### 750 TROUSERS.

In grey and fawn, Famous "Nattipants" make-expertly tailored with extension belts and full "Tautex" waistband. Usual Price 65/-.

Sale of the year Price 39/6

#### 6,000 MEN'S HANKIES

All English handkerchiefs, 18 x 18, plain white. Sensational value. Usual Price 1/11 each.

Sale of the year Price 3 for 2/6

#### 800 MEN'S SHIRTS.

Including collar attached and Gladneck styles in stripes and plain shades of white, cream, grey, green, blue and tan-well known makes. Long and short sleeves. Usual Price 24/6 and 21/6.

Sale of the year Price 9/11

#### 480 MEN'S BLACK SHIRTS.

Black working shirts with double stitching throughout- Guaranteed unshrinkable. Usual Price 15/-.

Sale of the year Price 9/11

#### 600 COLLAR ATTACHED SHIRTS

Every shirt guaranteed in stripes and shades of cream, white, green, fawn, blue and grey. Sizes 0-9. Laminex collars. Usual Price £1-19-11.

Sale of the year Price 15/11

#### 480 PAIRS BLACK AND BROWN SHOES.

Made from the finest imported leather with rubber or leather soles. A shoe we can recommend as ever lasting. Usual Price 42/6. Sale of the year Price 29/11

Corner Plein & Hock Streets-JOHANNESBURG

Collection Name: BANTU WORLD, newspaper, 1935-1955

#### PUBLISHER:

Publisher: The Library, University of the Witwatersrand, Johannesburg, South Africa

Location: Johannesburg

©2015

#### **LEGAL NOTICES:**

**Copyright Notice:** All materials on the institutional repository of The Library, University of the Witwatersrand are protected by South African copyright law and may not be reproduced, distributed, transmitted, displayed, or otherwise published in any format, without the prior written permission of the copyright owner.

**Disclaimer and Terms of Use:** Provided that you maintain all copyright and other notices contained therein, you may download material (one machine readable copy and one print copy per page) for your personal and/or educational non-commercial use only.

People using these records are reminded that such records sometimes contain material which is uncorroborated, inaccurate, distorted or untrue. While these digital records are true facsimiles of paper documents and the information contained herein is obtained from sources believed to be accurate and reliable, The Library, University of the Witwatersrand has not independently verified their content. Consequently, the University is not responsible for any errors or omissions and excludes any and all liability for any errors in or omissions from the information on the website or any related information on third party websites accessible from this website.

This document forms part of the holdings of The Library, University of the Witwatersrand, Johannesburg, South Africa.